

NOVEMBAR 2025

MH ERS MP AD TREBINJE ZP RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK



admin

MH ERS MP AD TREBINJE -
ZP RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK
NOVEMBAR 2025

Sadržaj

I. SKRAĆENI PROSPEKT	5
A. UVOD, SA UPOZORENJIMA.....	5
B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU	6
D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI	13
II. FAKTORI RIZIKA	15
II.1 Faktori rizika Emitenta	15
2.1.1 Tržišni rizik	15
2.1.2 Rizik likvidnosti.....	16
2.1.3 Kreditni rizik	16
2.1.4 Operativni rizik	16
II.2 Faktori rizika hartije od vrijednosti	17
II.2.1 Cjenovni rizik.....	17
II.2.2 Rizik neisplaćivanja dividende	17
II.2.3 Rizik likvidnosti akcija	17
II.2.4 Poreski rizik.....	18
III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI.....	19
III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA.....	19
III.1.1 Lica odgovorna za podatke	19
III.1.2 Izjava odgovornih lica	19
III.2 Izvještaji stručnjaka	19
III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica	20
III.2.2 Izjave.....	20
III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI	20
III.4 INFORMACIJE O EMITENTU	21
III.5 PREGLED POSLOVANJA.....	21
III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta	21
III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti	22
III.5.3 Glavna tržišta	22
III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta.....	22
III.5.5 Strategije i ciljevi	23
III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima	23
III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu.....	24
III.5.8 Ulaganja.....	24
III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta	26
III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA.....	27
III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA	28
III.8 IZVORI SREDSTAVA.....	32
III.8.1 Izvori sredstava	32

III.9	REGULATORNO OKRUŽENJE	34
III.10	INFORMACIJE O TRENDOVIMA	34
III.10.1	Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta	34
III.10.2	Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta	37
III.10.3	Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta	38
III.11	PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI.....	38
III.12	RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI	38
III.12.1	Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja	42
III.12.2	Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija	42
III.13	LIČNA PRIMANJA I NAKNADE	42
III.14	UPRAVA	43
III.14.1	Naknade za raskid ugovora	43
III.15	ZAPOSLENI	43
III.15.1	Udjeli u vlasništvu	43
III.15.2	Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih	44
III.16	VLASNIČKA STRUKTURA	44
III.16.1	Različita glasačka prava akcionara	44
III.16.2	Različita glasačka prava akcionara	44
III.16.3	Vlasništvo i kontrola nad Emitentom	44
III.16.4	Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom	45
III.17	TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA.....	45
III.18	FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA.....	47
III.18.1	Polugodišnji finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2025. godine.....	47
III.18.2	Finansijski podaci Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu	60
III.18.3	Revizorski izvještaji Emitenta	87
III.18.4	Konsolidovani finansijski izvještaji.....	98
III.18.5	Pro forma finansijske informacije	115
III.18.6	Politika dividendi	115
III.18.7	Sudski i arbitražni postupci	116
III.18.8	Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta	192
III.19	DODATNE INFORMACIJE	192
III.19.1	Osnovni kapital	192
III.19.2	Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent	192
III.19.3	Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta	192
III.19.4	Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala.....	192
III.19.5	Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose. 193	193
III.19.6	Istorijski pregled osnovnog kapitala	193
III.19.7	Ugovor o osnivanju i statut Emitenta.....	193

III.20	ZNAČAJNI UGOVORI.....	194
III.21	DOSTUPNI DOKUMENTI	195
IV.	OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI.....	196
IV.1	KLJUČNE INFORMACIJE	196
IV.1.1	Izjava o obrtnom kapitalu	196
IV.1.2	Kapitalizacija i zaduženost.....	196
IV.1.3	Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu.....	196
IV.1.4	Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava	196
IV.2	INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE	197
IV.2.1	Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude	197
IV.2.2	Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju	197
IV.2.3	Valuta emisije hartija od vrijednosti	197
IV.2.4	Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja	198
IV.2.5	U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane	198
IV.2.6	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	199
IV.2.7	Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju	199
IV.2.8	Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja	199
IV.2.9	Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta.....	200
IV.2.10	Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti	200
IV.2.11	Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.	201
IV.2.12	Podaci za kontakt Emitenta.....	201
IV.3	USLOVI JAVNE PONUDE.....	201
IV.3.1	Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude	201
IV.3.2	Ukupna količina emisije	201
IV.3.3	Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu	202
IV.3.4	Podaci o roku i okolnostima mogućeg opoziva ili obustave ponude, te o tome da li je opoziv moguć nakon što trgovanje započne	202
IV.3.5	Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu	202
IV.3.6	Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu	203
IV.3.7	Rokovi za povlačenje zahtjeva.....	203
IV.3.8	Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti.....	203
IV.3.9	Način i datum javne objave rezultata ponude	203
IV.3.10	Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa.....	204
IV.3.11	Plan distribucije i dodjele.....	204
IV.3.12	Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije.....	204
IV.3.13	Postupak obavještanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavještenja	205
IV.3.14	Određivanje cijene.....	205
IV.3.15	Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije.....	205
IV.3.16	Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi	205

IV.3.17	Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa.....	206
IV.3.18	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	206
IV.4	UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM.....	206
IV.4.1	Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište	206
IV.4.2	Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje.....	206
IV.4.3	Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta	206
IV.4.4	Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju	207
IV.4.5	Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija	207
IV.4.6	Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)	207
IV.5	VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI	207
IV.5.1	Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije.....	207
IV.6	RAZRJEĐIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE.....	207
IV.7	DODATNE INFORMACIJE.....	208
IV.7.1	Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti.....	208
IV.7.2	Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj	208
IV.8	Prilozi	208

I. SKRAĆENI PROSPEKT

A. UVOD, SA UPOZORENJIMA

OSNOVNI PODACI O EMITENTU

<i>Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN broj</i>	Redovne (obične) akcije, ISIN kod: BA100RTEURA5
<i>Puno poslovno ime:</i>	Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik
<i>Skraćeno poslovno ime:</i>	Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
<i>Sjedište i adresa:</i>	Ugljevik bb, Ugljevik
<i>Matični broj:</i>	01059769
<i>Šifra djelatnosti:</i>	35.11 - Proizvodnja električne energije
<i>Registracioni sud:</i>	Okružni privredni sud u Bijeljini
<i>MBS:</i>	59-02-0015-14 (1-321)
<i>JIB:</i>	4400449490005
<i>Oznaka i broj u registru emitenata</i>	RTEU, 04-697-108/05
<i>Telefon:</i>	00 387 065/440-493
<i>Fax:</i>	00 387 055/774-165
<i>E-mail:</i>	info@riteugljevnik.com
<i>Web:</i>	https://www.riteugljevnik.com/

AGENT EMISIJE

<i>Poslovno ime:</i>	BDD „MONET BROKER“ AD Banja Luka
<i>Adresa:</i>	Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
<i>Matični broj</i>	11015239
<i>Telefon:</i>	00387 51 345-600
<i>Fax:</i>	00387 51 345-601
<i>E-mail:</i>	mail@monetbroker.com
<i>Web:</i>	https://www.monetbroker.com

ORGAN KOJI JE ODOBRILO PROSPEKT

<i>Poslovno ime:</i>	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
<i>Adresa:</i>	Vuka Karadžića br.6, Banja Luka
<i>Telefon:</i>	00387 51 218-362
<i>Fax:</i>	00387 51 218-361
<i>E-mail:</i>	kontakt@secs.gov.ba
<i>Web:</i>	www.secs.gov.ba
<i>Datum odobrenja Prospekta:</i>	27.11.2025.godine

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“

B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU

Puno poslovno ime: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Skraćeno poslovno ime: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik

Pravni oblik Emitenta: Akcionarsko društvo;

Zakonski okvir: Emitent posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11)

Osnovni kapital Emitenta: 87.689.115 KM

JIB: 4400449490005

MB: 01059769

Pretežna djelatnost Emitenta: 35.11 Proizvodnja električne energije.

Članovi Uprave Emitenta su:

- Žarko Novaković, *v.d. direktora preduzeća*
- Željko Milanović, *v.d. izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj termoelektrane*
- Danijela Lukić, *v.d. izvršnog direktora za opšte i pravne poslove*

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2022, 2023 i 2024 godinu izvršio je Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, Ulica Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka, ovlašćeni revizori Isidora Džombić, Aleksandar Džombić i Nevena Milinković.

U tabeli ispod dat je pregled vlasničke struktura Emitenta na dan 31.10.2025.godine:

Naziv	% učešća	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	72,984108	63.999.118
PREF AD BANJA LUKA	7,788187	6.829.392
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	3,859607	3.384.455
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	2,667108	2.338.763
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF MAXIMUS FUND	2,018758	1.770.231
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI	1,219844	1.069.670
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FOND	0,97244	852.724
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,867996	761.138
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA	0,768945	674.281
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,573262	502.688
OSTALI	6,279745	5.506.653
UKUPNO	100	87.689.115

Kontrolni položaj u Emitentu ima Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje sa procentom vlasništva 72,984108 % .

Skraćeni finansijski podaci Emitenta

Polugodišnji finansijski podaci Emitena:

Skraćeni bilans stanja	30.06.2025.	2024
<i>Aktiva</i>		
Stalna sredstva	573.867.867	585.445.388
Tekuća sredstva	44.393.309	44.023.054
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	53.499	133.260
Kratkoročna razgraničenja	319.058	528.864
Bilansna aktiva	618.261.176	629.468.442
<i>Pasiva</i>		
Ukupan kapital	38.016	6.962.085
Osnovni kapital	87.689.115	67.689.115
Rezerve	7.696.901	7.197.569
Revalorizacije rezerve	84.094.513	84.094.513
Rezervisanja	3.854.877	4.343.036
Dugoročne obaveze	287.875.834	287.875.834
Kratkoročne obaveze	275.731.558	279.526.596
Kratkoročna razgraničenja	51.334	59.030
Bilansna pasiva	618.261.176	629.468.442
Skraćeni bilans uspjeha	30.06.2025.	2024
Poslovni prihodi	66.268.142	68.173.344
Poslovni rashodi	91.808.875	95.380.053
Poslovni gubitak	25.540.733	27.206.709
Finansijski prihodi	607.005	174.182
Finansijski rashodi	1.998.356	1.359.567
Gubitak redovne aktivnosti	26.932.084	28.392.094
Ostali prihodi	102.561	298.495
Ostali rashodi	658.640	158.186
Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda		140.309
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	556.079	
UKUPNI PRIHODI	67.060.000	68.680.192
UKUPNI RASHODI	94.483.401	96.923.988
NETO GUBITAK	27.423.401	28.243.796
Skraćeni bilans novčanih tokova	30.06.2025.	2024
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	72.544.278	99.811.498
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	80.031.550	85.229.142
Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	0	14.582.356
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	42.700.000	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	5.022.865	6.233.437
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	5.022.865	6.233.437

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	42.700.000	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	30.269.624	8.409.869
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	12.549.356	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	12.430.376	0
Ukupni prilivi gotovine	115.244.278	99.811.498
Ukupni odlivi gotovine	115.324.039	99.872.448
Neto priliv gotovine	0	0
Neto odliv gotovine	79.761	60.950
Gotovina na početku obračunskog perioda	133.260	185.449
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		
Gotovina na kraju obračunskog perioda	53.499	124.499

Skraćeni godišnji finansijski podaci Emitenta

	2024	2023	2022
Skraćeni bilans stanja			
<i>Aktiva</i>			
Stalna sredstva	585.445.388	606.215.764	623.601.853
Tekuća sredstva	44.023.054	61.067.292	63.175.277
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	133.260	185.449	128.043
Kratkoročna razgraničenja	528.864	541.715	526.162
Bilansna aktiva	629.468.442	667.283.056	686.777.130
<i>Pasiva</i>			
Kapital	6.962.085	165.479.003	164.501.000
Osnovni kapital	67.689.115	256.013.165	256.013.165
Rezerve	7.197.569	3.562.200	3.643.075
Revalorizacione rezerve	84.094.513	91.020.977	98.483.149
Neraspoređeni dobitak		8.440.175	
Rezervisanja	4.343.036	12.726.679	7.988.450
Dugoročne obaveze	287.875.834	111.001.716	117.790.133
Kratkoročne obaveze	279.526.596	333.970.790	341.332.713
Kratkoročna razgraničenja	59.030	419.487	192.553
Bilansna pasiva	629.468.442	667.283.056	686.777.130

	2024	2023	2022
Skraćeni bilans uspeha			
Prihod od prodaje	153.395.962	182.136.546	166.478.534
EBITDA	10.144.101	48.107.681	47.418.229

Amortizacija	41.402.616	41.243.420	39.921.797
EBIT	-31.258.515	6.864.261	7.496.432
Rashodi kamata	7.961.448	5.755.661	21.049.942
Dobitak prije poreza	-39.219.963	1.108.600	-13.553.510
Porezi iz dobitka	-261.745	130.597	221.542
Neto dobitak	-38.958.218	978.003,00	-
Prosječan broj zaposlenih	1.968,00	1.987,00	1.925,00
Prihod po zaposlenom	77.945,10	91.664,09	86.482

<i>Skraćeni bilans novčanih tokova</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	197.429.603	214.942.049	197.800.800
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	167.901.687	176.578.363	169.885.413
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	29.527.916	38.363.686	27.915.387
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja			2
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		23.744.007	19.119.238
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	11.464.900	-23.744.007	-19.119.236
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	24.000.000	23.000.000	10.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	42.115.220	37.562.279	20.031.635
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	-18.115.220	-14.562.279	-10.031.635
Ukupni prilivi gotovine	221.429.603	237.942.049	207.800.802
Ukupni odlivi gotovine	221.481.807	237.884.649	209.036.286
Neto priliv (odliv) gotovine	52.204	57.400	-1.235.484
Gotovina na početku obračunskog perioda	185.449	128.043	1.363.511
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	15	10	24
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		4	8
Gotovina na kraju obračunskog perioda	133.260	185.449	128.043

Skraćeni konsolidovani finansijski podaci Emitenta

<i>Skraćeni bilans stanja</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
<i>Aktiva</i>		
Stalna sredstva	585.379.823	606.195.192
Tekuća sredstva	44.250.219	61.007.992
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	299.338	236.008
Kratkoročna razgraničenja	528.864	541.715
Bilansna aktiva	629.630.042	667.203.184
<i>Pasiva</i>		
Kapital		165.372.981

Osnovni kapital	67.689.115	256.013.165
Rezerve	6.778.546	3.571.835
Revalorizacione rezerve	84.097.085	91.023.735
Neraspoređeni dobitak		8.603.601
Rezervisanja		147.070.729
Dugoročne obaveze		111.001.716
Kratkoročne obaveze	279.449.032	333.992.092
Kratkoročna razgraničenja		419.487
Bilansna pasiva	629.630.042	667.203.184

<i>Skraćeni bilans uspjeha</i>	2024	2023
Poslovni prihodi	151.649.034	183.209.278
Poslovni rashodi	192.178.834	189.239.982
<i>Poslovni gubitak</i>	<i>40.529.800</i>	<i>6.030.704</i>
Finansijski prihodi	6.262.419	14.796.723
Finansijski rashodi	8.010.181	5.756.015
<i>Gubitak redovne aktivnosti</i>	<i>42.277.562</i>	<i>86.159.506</i>
Ostali prihodi	4.871.747	963.950
Ostali rashodi	1.529.194	1.053.557
<i>Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda</i>	<i>3.342.553</i>	<i>0</i>
<i>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda</i>	<i>0</i>	<i>89.607</i>
UKUPNI PRIHODI	162.961.810	199.339.987
UKUPNI RASHODI	201.793.574	287.237.471
NETO GUBITAK	38.616.675	88.031.935

<i>Skraćeni bilans novčanih tokova</i>	2024	2023
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	197.733.474	215.305.574
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	168.090.039	176.933.645
Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	29.643.435	38.371.929
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja	11.464.900	23.744.007
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	11.464.900	23.744.007
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	24.000.000	23.000.000
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	18.115.220	14.570.363
Ukupni prilivi gotovine	221.733.474	238.305.574
Ukupni odlivi gotovine	221.670.159	238.248.015
Neto priliv gotovine	63.315	57.559
Gotovina na početku obračunskog perioda	236.008	178.443
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	15	10
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	4
Gotovina na kraju obračunskog perioda	299.338	236.008

❖ **Osnov za negativno revizorsko mišljenje na pojedinačne finansijske izvještaje Emitenta za 2022. godinu**

1. Kao što je objelodanjeno uz pojedinačne finansijske izvještaje, Društvo je na dan 31. decembra 2022. godine, tužena strana u sudskim sporovima sa procijenjenim potencijalnim efektom u iznosu od 15.575.955 KM. Dalje, Društvo je tužena strana u arbitražnom sporu u iznosu od 146 miliona eura koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije, pokrenutim od strane „Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring“ d.o.o. Maribor (navedeni iznos arbitražnog spora se sastoji od glavnog duga i zakonske zatezne kamate). Društvo na dan 31. decembra 2022. godine nije izvršilo rezervisanja po osnovu navedenog arbitražnog spora, iako je prema informacijama dobijenim u toku revizije, arbitražni spor na dan 31. decembra 2022. godine u završnoj fazi i očekuje se donošenje Odluke Arbitražnog veća u korist tužioca. U skladu sa gore navedenim, troškovi rezervisanja za gubitak po osnovu navedenog arbitražnog spora koji uključuju prinudnu i zateznu kamatu, a rezultat perioda više iskazan za navedeni iznos.

2. Kao što je objelodanjeno u napomeni 2 uz priložene pojedinačne finansijske izvještaje, Društvo sastavlja svoje pojedinačne finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Na dan 31. decembra 2022. godine, tekuće obaveze Društva su veće od tekuće imovine za iznos od 18.938.573 KM. U vezi sa navedenim, bitno je pomenuti u kvalifikacijama broj jedan u našem mišljenju, odnosno obaveze po osnovu arbitražnog spora. Dešavanje navedenih događaja može predstavljati potencijalni problem vezan za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti, a samim tim i nastavak poslovanja po načelu stalnosti.

❖ **Osnov za mišljenje s rezervom na pojedinačne finansijske izvještaje Emitenta za 2024. godinu**

Kao što je objelodanjeno u napomeni 2.7 uz priložene pojedinačne finansijske izvještaje, Društvo je navelo da sastavlja svoje pojedinačne finansijske izvještaje u skladu sa radom sa početkom. Dana 31. decembra 2024. godine, tekuće obaveze Društva su veće od tekuće imovine za iznos od 235.503.542 KM što jasno ukazuje na postojanje potencijalnih servisnih potencijalnih problema vezanih za probleme. obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti. Prilikom sprovođenja revizorskih postupaka, utvrdili smo da je Društvo objelodanilo postojanje određenih finansijskih rizika koji mogu uticati na sposobnost kontinuiranog polaganja, ali da je Društvo objedinilo planove za organizaciju ni jednog adekvatnog prevazilaženje navedenih problema, niti je jasno objelodanilo da postoji materijalno značajna neizvesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu izazvati značajnu pitanje u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi poslovanje. Kako je objelodanjeno u napomene 23 uz priložene pojedinačne finansijske izvještaje, ukupne zalihe na dan 31. decembra 2024. godine iznose 36.893.693 KM. Na dan izvještajnog perioda, Društvo nije izvršilo test umanjiavanja vrijednosti, odnosno nije izvršilo svođenje zaliha na neto ostvarivu prodajnu vrijednost zaliha u skladu sa MRS 2 –. U skladu sa navedenim standardom, Društvo je u obavezi da izvrši odmjeravanje zaliha na nižu od slijedeće dvije – nabavnu vrijednost ili neto ostvarivanje vremena zaliha na datum izvještavanja. Budući da obezbeđenje i svođenje zaliha nije izvršeno od strane Društva na dan izvještavanja, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo tačnost navedene vrijednosti zaliha na dan 31. decembra 2024. godine, kao i da se uvjerimo u potencijalne efekte obezbeđenja na finansijski rezultat tekuće godine.

Rizici specifični za Emitenta

Emitent u okviru redovnog poslovanja može biti izložen sljedećim rizicima:

- I Tržišni rizik
- II Rizik likvidnosti
- III Kreditni rizik
- IV Operativni rizik

Tržišni rizik U okviru tržišnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izložen riziku promjene kursa stranih valuta, riziku promjena kamatnih stopa i promjene cijene kapitala.

Rizik likvidnosti je rizik da Emitent neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospijeca i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih i fizičkih lica, te se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze prema Emitentu, što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva.

Operativni rizik U okviru operativnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izložen riziku nemogućnosti pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom za sve korisnike mreže, riziku nemogućnosti smanjenja distributivnih gubitaka i riziku nedovoljne edukovanosti i stručnosti radnika.

C. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU

Vrsta:	Redovne (obične) akcije, klase „A“
Broj akcija:	27.500.000
Pojedinačna nominalna vrijednost:	1,00 KM
Ukupna nominalna vr. emisije:	27.500.000,00 KM
ISIN kod:	BA100RTEURA5
	Emitent je emitovao tri emisije redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM i to:
	▪ I (prvu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano 256.013.165 akcije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 256.013.165,00 KM; ▪ II (drugu) emisiju redovnih (običnih) akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta – emitovano 67.689.115 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 67.689.115,00 KM; ▪ III (treću) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom -emitovano 31.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti, 1,00 KM , ukupno upisano i uplaćeno 20.000.000,00 KM ▪ pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta, ▪ pravo učešća u radu Skupštine akcionara Emitenta, ▪ pravo glasa u Skupštini akcionara Emitenta, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, ▪ pravo na isplatu dividende, ▪ pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta a nakon isplate povjerilaca, ▪ pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica, ▪ pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, ▪ sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
Ukupan broj do sada emitovanih hartije od vrijednosti iste vrste i klase:	
Prava sadržana u hartijama od vr.:	Sve obične (redovne) akcije nose ista prava
Relativna nadređenost HOV u strukturi kapitala Emitenta u slučaju nesolventnosti, uključujući podatke o nivou podređenosti HOV:	Bez ograničenja prenosivosti
Ograničenje prenosivosti:	Emitent nema usvojenu politiku dividende
Politika dividende ili isplate	Nakon registracije IV emisije akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.
Tržište:	

Faktori rizika vezani za hartije od vrijednosti

Cjenovni rizik - Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Stepenn rizika: **VISOK**.

Rizik neisplaćivanja dividende - Emitent nema usvojenu politiku dividendi i posljednja dividenda isplaćena je 2014. godine. Uzevši u obzir nivo obaveza Emitenta nije realno očekivati da će u narednim godinama isplaćivati dividendu akcionarima. Stepen rizika: **VISOK**.

Rizik likvidnosti akcija - Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Poreski rizik - Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija.

D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI

Četvrta emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti svim zainteresovanim pravnim i fizičkim, domaćim i stranim licima. Četvrtom emisijom Emitent emituje 27.500.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Prodajna cijena akcija iz IV emisije iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Dan početka upisa i uplate akcija utvrđen je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze. Javna ponuda će trajati 30 dana, s tim da će se u prvih 15 dana od početka ponude koristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je 20. dan (26.10.2025) od dana donošenja Odluke o IV emisiji akcija Emitenta. Upis akcija putem prava preče kupovine vršiće se putem upisnica kod Agenta emisije, a nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi.

Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija.

Takođe, u skladu sa članom 39. stav (6) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022) Emitent ima pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija ukoliko se u toku korišćenja prava preče kupovine realizuje minimalni prag uspješnosti definisan Odlukom o emisiji (60%).

Emitent očekuje da će postojeći akcionari iskoristiti pravo preče kupovine te da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon IV emisije akcija.

Jedinstveni prospekt četvrte emisije redovnih (običnih) akcija biće dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, kao i na internet stranicama Emitenta: (www.riteugljevik.com), Agenta emisije: (www.monetbroker.com) i Banjalučke berze: (www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana njegovog objavljivanja.

Nakon registracije četvrte emisije redovnih (običnih) akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti. Nakon podnesenog zahtjeva, uvrštenje hartija na službeno

tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije neće preći 0,72% nominalne vrijednosti emisije. Kupovinom na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa. Cijena po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 1.00 KM po jednoj akciji. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Sredstva dobijena emisijom akcija biće namijenjena za pokrivanje obaveza po arbitražnoj odluci, čime će se smanjiti iznos ukupnog duga. Izmirenje duga će dovesti do smanjenja ukupnog iznosa obaveza, što će pozitivno uticati na finansijsku stabilnost Emitenta i njenu kreditnu sposobnost.

Ova emisija akcija ne podliježe sporazumu o preuzimanju emisije i ne postoje nikakvi sukobi interesa koji se odnose na ponudu akcija ili njihovo uvrštenje u trgovanje.

Uprava Emitenta procjenjuje da će se realizovati minimalno 80% emisije, te po osnovu navedene procjene a uzimajući u obzir troškove, očekivani neto priliv od četvrte emisije obveznica iznosiće 21.803.450,00 KM.

Agent četvrte emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH.

II. FAKTORI RIZIKA

I.1 Faktori rizika Emitenta

Emitent u svom poslovanju može biti izložen sljedećim rizicima:

- I Tržišni rizik
- II Rizik likvidnosti
- III Kreditni rizik
- IV Operativni rizik

1.1.1 Tržišni rizik

U okviru tržišnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izloženo riziku promjene kursa stranih valuta, riziku promjena kamatnih stopa i promjene cijene kapitala.

Rizik od promjene kursa stranih valuta

Emitent obavlja značajan dio svojih poslovnih transakcija u stranim valutama, što ga izlaže potencijalnom riziku promjena deviznih kurseva. Rukovodstvo prepoznaje ovu izloženost kao značajan faktor koji može negativno uticati na finansijske rezultate preduzeća, posebno u kontekstu poslovanja kako na domaćem tržištu, tako i u inostranstvu. S obzirom na volatilnost valuta, postoji mogućnost nepovoljnih efekata na troškove, prihod i likvidnost, što zahtijeva pažljivo upravljanje valutnim rizikom. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik od promjene kamatnih stopa

Emitent je izložen različitim rizicima koji mogu uticati na njegov finansijski položaj i tokove gotovine, a koji proističu iz promjena tržišnih kamatnih stopa. Iako ne poseduje značajnu kamatonosnu imovinu, prihodi su uglavnom nezavisni od promjena kamatnih stopa na tržištu.

Rizik koji Emitent nosi u pogledu promjena kamatnih stopa uglavnom je povezan s obavezama koje proizilaze iz dugoročnih kredita dobijenih od banaka. Krediti sa promjenljivim kamatnim stopama, koji su vezani za EURIBOR i LIBOR, izlažu Emitenta riziku promjene kamatnih stopa, što može uticati na tokove gotovine i povezane troškove.

Emitent redovno vrši analizu izloženosti ovom riziku na dinamičkoj osnovi, uzimajući u obzir različite strategije finansiranja i mogućnosti refinansiranja. Ova analiza uključuje razmatranje potencijalnih alternativnih izvora finansiranja koji bi mogli smanjiti uticaj kamatnih stopa na buduće tokove gotovine., te važnost ovog rizika Emitent ocjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik od promjene cijene kapitala

Emitent nije izložen značajnijem riziku od promjena cijena vlasničkih hartija od vrijednosti s obzirom da Grupa nema ulaganja klasifikovanih u bilansu stanja kao sredstva raspoloživa za prodaju, ili kao finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha.

Emitent je minimalno izložen riziku promjene cijena proizvoda, jer cijene na bazi napona proizvedene električne energije i tehničko – tehnoloških karakteristika proizvodnih objekata određuje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. S druge strane Emitent se može suočiti sa intenzivnom konkurencijom u oblasti proizvodnje i prometa električne energije kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na području Republike Srpske, jer postoji intenzivna aktivnost na izgradnji mini hidroelektrana. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

1.1.2 Rizik likvidnosti

Likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da plati obaveze u momentu njihovog dospijea. Analiza likvidnosti Emitenta prikazana je u sljedećoj tabeli:

R. br	O P I S	31.12.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.
1.	Gotovina	133.260	185.449	128.043
2.	Kratkoročna potraživanja i plasmani	6.180.076	21.339.949	22.030.548
3.	Tekuća imovina	44.023.054	61.067.292	63.175.277
4.	Kratkoročne obaveze	279.526.596	333.970.790	341.332.713
5.	Racio trenutne likvidnosti	0,158	0,183	0,185
6.	Racio ubrzane likvidnosti	0,022	0,064	0,065
7.	Racio tekuće likvidnosti	0,0005	0,0006	0,0004

Uvidom u prethodnu tabelu može se konstatovati da je likvidnost Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RITE Ugljevik" A.D. Ugljevik testirana na osnovu tri koeficijenta likvidnosti: koeficijenta trenutne likvidnosti, koeficijenta ubrzane likvidnosti i koeficijenta tekuće likvidnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da u posmatranom periodu nijedan od koeficijenata likvidnosti nije iznad nivoa koji garantuje likvidnost (veći od 1). Na osnovu toga nameće se zaključak da Emitent ima **VISOK rizik od (ne)likvidnosti, koji predstavlja rizik od strateškog značaja**, jer nelikvidnost može da dovede u pitanje funkcionisanje poslovanje preduzeća, kao i elektroenergetskog sistema u Republici Srpskoj.

1.1.3 Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze prema Emitentu, što će rezultovati finansijskim gubitkom. Emitent je usvojio politike u vezi sa praćenjem kreditne sposobnosti partnera, kao i zahtijevanja određenih obezbjeđenja (kolateralu), u slučajevima gdje je to moguće, a u cilju smanjivanja rizika od potencijalnih finansijskih gubitaka nastalih neispunjavanjem određenih ugovornih obaveza.

Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih lica, gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kao i preuzetih obaveza.

Emitent je izložen kreditnom riziku u ograničenoj mjeri. Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mjera i aktivnosti na nivou Grupacije.

Pored toga, Emitent ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika u vezi sa potraživanjima, jer ima mali broj međusobno nepovezanih kupaca. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **VISOK**.

1.1.4 Operativni rizik

Tehnički kvarovi i neplanirani zastoji

Termoelektrane se oslanjaju na složene tehničke sisteme, uključujući kotlove, turbine, generatore, i sisteme za čišćenje dimnih gasova. Kvarovi na ključnim komponentama, kao što su turbine, kotlovi ili generatori, mogu dovesti do ozbiljnih operativnih zastoja i smanjenja proizvodnje električne energije.

Neplanirani zastoji mogu prouzrokovati velike finansijske gubitke zbog prestanka proizvodnje, kao i povećane troškove popravki i zamjena opreme. Osim toga, dugotrajni kvarovi mogu ugroziti odnose sa kupcima električne energije i smanjiti povjerenje investitora. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **VISOK**.

Ekološki rizici

Ekološki rizici uključuju emisiju štetnih gasova poput CO₂, SO₂ i NO_x, koji mogu doprinijeti zagađenju vazduha i klimatskim promjenama. Neadekvatno upravljanje otpadom, kao što je pepeo i mulj, može izazvati zagađenje tla i voda. Neuskладjenost sa ekološkim regulativama može dovesti do kazni, prekida rada i oštećenja reputacije preduzeća.

Od 1. januara 2026. godine očekuje se da će početi primjena CBAM mehanizam (Carbon Border Adjustment Mechanism) putem kojeg će se na izvoz električne energije u zemlje EU naplaćivati taksa za ugljen dioksid. CBAM može povećati troškove proizvodnje i smanjiti konkurentnost Emitenta na tržištu EU, jer će morati plaćati naknade za emisije CO₂. Da bi se izbjegle negativne posljedice, Emitent će morati uložiti u modernizaciju tehnologija za smanjenje emisija, a takođe će biti važno diverzifikovati energetske izvore kako bi se smanjio karbonski otisak i osigurala konkurentnost na evropskom tržištu. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **VISOK**.

Ljudski faktori i operativna greška

Ljudski faktori igraju ključnu ulogu u svakodnevnoj operaciji, održavanju i sigurnosti postrojenja. Operativne greške, nesreće ili nesigurno upravljanje mogu dovesti do ozbiljnih incidenata, uključujući eksplozije, požare, nesreće na radu ili oštećenja opreme. Ljudska greška može biti uzrokovana nedovoljnom obukom, niskim motivacijama, nedostatkom komunikacije ili neadekvatnim odgovorima na vanredne situacije. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **VISOK**.

II.1 Faktori rizika hartije od vrijednosti

II.1.1 Cjenovni rizik

Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Na kretanje tržišne cijene akcije mogu uticati brojni faktori kao što su: poslovni rezultat Emitenta, odnos ponude i tražnje za akcijama, promjene u privrednoj grani i uopšte u privredi, opšti ekonomski faktori (promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva, poreskih stopa, inflatorna kretanja i sl.), politički događaji, kao i nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe itd.

Aritmetička sredina službenog kursa za dane kada je bilo trgovanja akcijama Emitenta u 2024. godini iznosi 0.0174 KM, sa rasponom cijene 0.012 - 0.028 KM, dok prodajna cijena akcija iz četvrtine emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1.00 KM po jednoj akciji. Takođe, prodajni nalog za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, biće iznesen po cijeni od 1,00 KM, uz standard povećanja cijene od 0,01 KM.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK**.

II.1.2 Rizik neisplaćivanja dividende

Emitent nema usvojenu politiku dividendi i posljednja dividenda isplaćena je 2014. godine.

Politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena.

Uzimajući u obzir arbitražne presude i trenutni nivo obaveza Emitenta nije ralano očekivati da će se u narednom periodu isplaćivati dividenda akcionarima. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK**.

II.1.3 Rizik likvidnosti akcija

Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. U tom slučaju

postoji mogućnost da će vlasnik akcija biti primoran prodati finansijski instrument po cijeni nižoj od tržišne te potencijalno ostvariti gubitak.

Imajući u vidu obim trgovanja hartijama Emitenta u 2024. godini, kao i raspon tržišnih cijena istih, navedeni rizik procjenjuje se kao **SREDNJI**.

II.1.4 Poreski rizik

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi promjene na način koji bi negativno uticao na prinos. Navedeni rizik je u potpunosti izvan nadzora i uticaja Emitenta.

U nastavku su detaljnije opisane poreske odredbe koje se vezuju za hartije od vrijednosti koje su predmet javne ponude i za poreski rizik.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023 i 110/2024), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva. Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak (Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023 i 110/2024), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017, 58/2019 i 48/2024), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija. Investitori čije investicione aktivnosti podliježu investicionim zakonima i propisima, ili nadzoru ili regulisanju od strane nadležnih organa, mogu da podliježu ograničenjima ulaganja u određene vrste hartija od vrijednosti.

III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA

III.1.1 Lica odgovorna za podatke

Za sve informacije i podatke prikazane u Jedinstvenom prospektu, odgovorana je uprava Emitenta. Upravu Emitenta čine:

- Žarko Novaković, *v.d. direktora preduzeća*
- Željko Milanović, *v.d. izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj termoelektrane*
- Danijela Lukić, *v.d. izvršnog direktora za opšte i pravne poslove*

III.1.2 Izjava odgovornih lica

„Potvrđujemo da, prema našim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

Žarko Novaković _____

Željko Milanović _____

Danijela Lukić _____

III.2 Izvještaji stručnjaka

Jedinstveni prospekt, pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži i revizorske izvještaje za 2024, 2023. i 2022 godinu, te konsolidovane finansijske izvještaje za 2024 godinu.

R.br.	Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
1.	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Isidora Džombić; direktor		
2.	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Nevena Milinković;	Revizorski izvještaji pojedinačnih finans.izvještaja za 2022, 2023 i 2024. godinu. Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. godinu	Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka
3.	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Aleksandar Džombić		

Navedeni izvještaji izrađeni su na zahtjev Emitenta i autor izvještaja je upoznat da će se isti uključiti u Jedinstveni prospekt. Po informacijama kojima raspolaže Emitent nisu izostavljene bitne činjenice kojima bi navedene informacije bile netačno prenesene.

III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica

Osim revizorskih izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenog pod tačkom III.2. Jedinstvenog prospekta u ovaj dokument nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice.

III.2.2 Izjave

- a. Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- b. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- c. Za istinitost, tačnost i potpunost ovog Prospekta odgovorni su Emitent, odgovorno lice Emitenta i revizor.
- d. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ovom Prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- e. Odobrenje ovog Prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- f. Odobrenje ovog Prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi
- g. Investitori treba samostalno da procjene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim Prospektom.

III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI

Reviziju, pojedinačnih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022, 2023 i 2024. godinu vršio je "Grant Thornton" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Ulica Vase Pelagića 2/IV 78 000 Banja Luka, ovlašćeni revizori Isidora Džombić, Aleksandar Džombić i Nevena Milinković. Takođe, navedeni revizori vršili su reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2024. godinu.

U posmatranom periodu nije došlo do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju finansijskih izvještaja Emitenta.

Ne postoje okolnosti koje su dovele do odstupanja, odnosno opoziva revizora.

Navedeni revizori članovi su Saveza računovođa i revizora Republike i upisan je u Registar lica sa sertifikatom ovlašćenog revizora.

III.4 INFORMACIJE O EMITENTU

Poslovno ime Emitenta: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

Mjesto registracije: Okružni privredni sud u Bijeljini, Republika Srpska

Matični broj: 01059769

Oznaka i broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti: RTEU; 04-697-108/05

Datum osnivanja Emitenta: 19.09.2005.

Sjedište i pravni oblik: Ugljevik bb, Ugljevik

Zakonodavstvo prema kojem posluje: Emitent posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) i Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11)

Djelatnost Društva: 35.11 - Proizvodnja električne energije

Tel: + 387 065/440-493

Web adresa: www.riteugljevnik.com

Napomena: Informacije na internet stranici Emitenta nisu dio Jedinstvenog prospekta.

III.5 PREGLED POSLOVANJA

III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta

Osnovna djelatnost emitena je 35.11 - Proizvodnja električne energije. U strukturi poslovnih prihoda vidljivo je da Emitent, u posmatranom periodu, ostvaruje od 90-94% poslovnih prihoda od prodaje električne energije. Poslovne prihode ostvarene od prodaje električne energije slijede poslovni prihodi ostvareni od prodaje uglja i pare, te ostali poslovni prihodi.

Struktura poslovnih prihoda emitenta data je u sljedećoj tabeli:

OPIS	2024	2023	2022
Poslovni prihodi	151.212	182.722	172.207
Prihodi od prodaje električne energije	147.979	182.136	146.777
Prihodi od prodaje solarne električne energije	18	7	19
Prihodi od prodaje uglja	5.156	10.121	19.292
Prihod od prodaje pare	134	157	149
Ostali prihodi od prodaje	109	171	241
Povećanje zaliha učinaka		2.348	1.177
Smanjenje zaliha učinaka	4.534		
Povećanje vrij. investicionih nekretnina i bioloških sredstava koje se ne amor.		3	41
Ostali poslovni prihodi	2.443	2.930	4.511

izraženo u 000

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2024. godini:

- prihodi od upotrebe robe za rezervne dijelove: 803.174,00 KM
- prihodi iz fondova: 1.409.400,00 KM
- ostal: 230.161,00 KM:

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2023. godini:

- prihodi od upotrebe robe za rezervne dijelove: 1.585.117,92 KM
- prihodi iz fondova: 1.134.375,67 KM
- ostalo: 210.224,72 KM

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2022. godini:

- procjena vlastitog učešća o izvršenim radovima na otvaranju PK Ugljevik Istok 1: 2.228.250,40 KM
- prihodi od upotrebe robe za rezervne dijelove: 1.142.277,00 KM
- prihodi iz fondova: 888.505,00 KM
- ostalo: 251.653,00 KM

III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti

Emitent nije uvodio nove proizvode i usluge.

III.5.3 Glavna tržišta

Emitent ostvaruje preko 99% poslovnih prihoda prodajući proizvode na domaćem tržištu, odnosno tržištu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.

Struktura prihoda Emitenta data je u tački III.5.1.

III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta

Zavisno državno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, Ugljevik osnovano je odlukom Javnog preduzeća "Elektroprivreda" Republike Srpske broj 01-18- 4/92 od 19. avgusta 1992. godine.

Emitent je upisan u registar privrednih organizacija koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem registarskog uloška 1-70. U skladu sa navedenim Rješenjem Društvo je registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje termoelektrične energije i proizvodnju uglja.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj FI-77/92 od 3. septembra 1992. godine djelatnost Emitenta je proširena na obavljanje spoljno - trgovinskog prometa. Emitent je dio Javnog matičnog državnog preduzeća "Elektroprivreda" Republike Srpske koja predstavlja jedinstven tehničkotehnološki, ekonomski i organizacioni sistem. Osnovni sud u Bijeljini je 15. maja 1996. godine donio Rješenje broj FI-472/96 kojim je promijenjen naziv firme u JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske sa p.o. Zavisno državno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" Ugljevik sa p.o.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj: FI-518/05 od 19. septembra 2005. godine izvršena je statusna promjena kojom je izvršena promjena oblika organizovanja gdje je Emitent kao Javno preduzeće prešlo u akcionarsko društvo.

Emitent je Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-12-000 778 od 26. novembra 2012. godine izvršilo promjenu naziva u Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik.

III.5.5 Strategije i ciljevi

Vizija. Emitent kroz uspješan istorijski razvoj kao i većinsko državno vlasništvo ukazuju na posebno mjesto i značaj u ukupnom elektroenergetskom sistemu Republike Srpske i njenu veliku ulogu i odgovornost za razvoj elektroenergetskog sektora.

Misija Emitenta je obezbjediti nesmetanu proizvodnju električne energije uz korišćenje domaćih resursa uz poštovanje važeće zakonske regulative, evropskih standarda i zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Emitent će:

- Proizvoditi električnu energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa vežećom zakonskom regulativom i zahtjevima s ciljem obezbjeđenja nesmetanog i stabilnog funkcionisanja elektroenergetskog sektora
- Osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrane i široke potrošnje po konkurentnoj cijeni
- Ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija s ciljem povećanja energetske efikasnosti

Strateški ciljevi Emitenta u narednom periodu:

- Potpuno i efikasno korišćenje kapaciteta i upravljanje Emitentom
- Sanacija i rekonstrukcija postojećih proizvodnih kapaciteta
- Podizanje efikasnosti privređivanja na viši nivo, sa krajnjim ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata
- Obezbeđenje zaštite životne sredine
- Izgradnja novih energetske objekata

Budući izazovi i očekivanja Emitenta:

- Emitent se suočava se s nizom izazova, uključujući strože ekološke regulative, potrebu za modernizacijom infrastrukture i prelazak na energetske efikasnije tehnologije. U budućnosti, ključni faktori za uspješan razvoj preduzeća bit će ulaganje u smanjenje emisija, diversifikacija izvora energije i prilagođavanje tržišnim i regulatornim promjenama. Kroz strateška ulaganja u obnovljive izvore energije i poboljšanje energetske efikasnosti, Emitent ima priliku osigurati svoju konkurentnost i održivost u dinamičnom energetskom okruženju.

III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima

Emitent nije zavisao o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu

Emitent ne posjeduje zvanične informacije koje se odnose na njegov tržišni položaj.

III.5.8 Ulaganja

Rekapitulacija izvršenih investicionih ulaganja Emitenta za prethodne tri godine prikazana je u narednim tabelama:

R.br.	Radna jedinica	Realizacija investicija I-XII/2024			
		Vlastita sredstva	Kredit	Donacije	Ukupno
1	RJ RUDNIK	9.257	0	0	9.257
2	RJ TERMOELEKTRANA	9.220	0	0	9.220
3	Ekonomsko-finansijski sektor	5	0	0	5
4	Organizaciono-pravni sektor	637	0	0	637
5	Sektor za investicije razvoj i projektovanje	0	0	0	0
6	OSTALE SLUŽBE I ODJELJENJA - ZP (Služba za imovinsko-pravne odnose i eksproprijaciju, Odjeljenje javnih nabavki, Odjeljenje interne revizije)	0	0	0	0
7	Služba za IT	887	0	0	887
UKUPNO - ZP " RiTE Ugljevik " a.d. Ugljevik		20.006	0	0	20.006

u (000) KM

Osnovna karakteristika investicionih aktivnosti u 2024. godini je nastavak započetih aktivnosti u 2023. godini i realizacija planiranih ulaganja u 2024. godini.

Preduzeće je u 2024. godini investiralo ukupno 20.006 hilj. KM, što u odnosu na rebalans plana (38.710 hilj. KM) predstavlja 52% realizacije.

Investicije u iznosu od 20.006 hilj. KM (ili 100%) su finansirane iz sopstvenih izvora.

Realizacija investicionih ulaganja u iznosu od 20.006 hilj. KM po radnim jedinicama je sledeća:

- RJ Rudnik.....9.257 hilj. KM
- RJ Termoelektrana.....9.220 hilj. KM
- Ekonomsko-finansijski sektor, Služba za IT,
Služba za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju,
Odjeljenje javnih nabavki, Odjeljenje interne revizije 892 hilj. KM
- Sektor za investicije razvoj i projektovanje....
- Organizaciono-pravni sektor..... 637 hilj. KM

R.br.	Radna jedinica	Realizacija investicija I-XII/2023			
		Vlastita sredstva	Kredit	Donacije	Ukupno
1	RJ RUDNIK	13.223	3.736	0	16.959
2	RJ TERMOELEKTRANA	4.765	546	0	5.312
3	Ekonomsko-finansijski sektor	161	58	0	219
4	Organizaciono-pravni sektor	863	25	0	888
5	Sektor za investicije razvoj i projektovanje	0	0	0	0
6	OSTALE SLUŽBE I ODJELJENJA - ZP (Služba za imovinsko-pravne odnose i eksproprijaciju, Odjeljenje javnih nabavki, Odjeljenje interne revizije)	0	0	0	0
7	Služba za IT	978	32	0	1.010
UKUPNO - ZP " RiTE Ugljevik " a.d. Ugljevik		19.990	4.397	0	24.387

u (000) KM

Osnovna karakteristika investicionih aktivnosti u 2023. godini je nastavak započetih aktivnosti u 2022. godini i realizacija planiranih ulaganja u 2021. godini.

Preduzeće je u 2023. godini investiralo ukupno 24.387 hilj. KM, što u odnosu na rebalans plana (37.072 hilj. KM) predstavlja 66% realizacije.

Investicije u iznosu od 19.990 hilj. KM (ili 82%) su finansirane iz sopstvenih izvora, dok je iznos od 4.397 hilj. KM (ili 18%) investicionih ulaganja obezbjeđen iz kredita.

Realizacija investicionih ulaganja u iznosu od 24.387 hilj. KM po radnim jedinicama je sledeća:

- RJ Rudnik.....16.959 hilj. KM
- RJ Termoelektrana.....5.312 hilj. KM
- Ekonomsko-finansijski sektor, Služba za IT,
Služba za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju,
Odjeljenje javnih nabavki, Odjeljenje interne revizije1.229 hilj. KM
- Sektor za investicije razvoj i projektovanje....
- Organizaciono-pravni sektor.....888 hilj. KM

R.br.	Radna jedinica	Realizacija investicija I-XII/2022			
		Vlastita sredstva	Kredit	Donacija	Ukupno
1	RJ RUDNIK	9.106,12	3.559,37	0	12.665,49
2	RJ TERMOELEKTRANA	5.264,18	653,96	0,00	5.918,14
3	Ekonomsko-finansijski sektor	105,30	55,29	0	160,59
4	Organizaciono-pravni sektor	0,00	53,81	0	53,81
5	Sektor za investicije razvoj i projektovanje	0,00	307,26	0	307,26
6	OSTALE SLUŽBE I ODJELJENJA -ZP (Služba za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju, Odjeljenje javnih nabavki, Odjeljenje interne revizije)				
7	Služba za IT	0,00	653,02	0	653,02
UKUPNO ZP " RiTE Ugljevik " a.d. Ugljevik		14.475,60	5.282,71	0,00	19.758,31

u (000) KM

Osnovna karakteristika investicionih aktivnosti u 2022. godini je nastavak započetih aktivnosti u 2021. godini i realizacija planiranih ulaganja u 2022. godini.

Preduzeće je u 2022. godini investiralo ukupno 19.758,31 hilj. KM, što u odnosu na rebalans plana (29.492 hilj. KM) predstavlja 67% realizacije.

Investicije u iznosu od 14.475,60 hilj. KM (ili 73%) su finansirane iz sopstvenih izvora, dok je iznos od 5.282,71 hilj. KM (ili 27%) investicionih ulaganja obezbjeđen iz kredita.

Realizacija investicionih ulaganja u iznosu od 19.758,31 hilj. KM po radnim jedinicama je sledeća:

- RJ Rudnik.....12.665,49 hilj. KM
- RJ Termoelektrana.....5.918,14 hilj. KM
- Ekonomsko-finansijski sektor, Služba za IT,
Služba za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju,
Odjeljenje javnih nabavki, Odjeljenje interne revizije.....813,61 hilj. KM
- Sektor za investicije razvoj i projektovanje....307,26 hilj. KM
- Organizaciono-pravni sektor.....53,81 hilj. KM


III.5.8.1 Informacije o zajedničkim poduhvatima i društvima u kojima emitent ima udio u kapitalu koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitaka.

Emitent nema udio u kapitalu drugih društava koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitka.

III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta

Ekološki problemi kao što su zagađenje vazduha, tla i vode, visoke temperature u procesu sagorijevanja, te regulatorni ekološki pritisci mogu ozbiljno uticati na dugotrajnu materijalnu imovinu Emitenta. Ovi problemi mogu dovesti do bržeg oštećenja opreme, povećanja troškova za održavanje i sanaciju, kao i potrebe za modernizacijom postrojenja kako bi se ispunili ekološki standardi i produžio vijek trajanja opreme.

III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA



Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ AD Ugljevik posluje u sastavu Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“, u okviru koga ostvaruje svoje tehničke, investicione i ekonomsko-finansijske funkcije. Preduzeće ima status pravnog lica i u obavezi je da donosi akta, koja moraju biti usaglašena sa aktima Matičnog preduzeća i obavezujuća.

Vlasnička struktura Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik prikazana je u narednoj tabeli:

Naziv	% učešća	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	72,984108	63.999.118
PREF AD BANJA LUKA	7,788187	6.829.392
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	3,859607	3.384.455
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	2,667108	2.338.763
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF MAXIMUS FUND	2,018758	1.770.231
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI	1,219844	1.069.670
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FOND	0,97244	852.724
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,867996	761.138
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA	0,768945	674.281
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,573262	502.688
OSTALI	6,279745	5.506.653
UKUPNO	100	87.689.115

Makro organizaciju preduzeća čine:

- Uprava Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik i Glavni pravni savjetnik,
- Služba za odnose sa radnim jedinicama, sektorima, službama i javnošću,
- Odjeljenje interne revizije,
- Služba zaštite na radu i PPZ-a za R.J. „Rudnik“ i R.J. „Termoelektrana“ i Sektore,
- Služba za integrisani sistem menadžmenta,
- Odjeljenje za javne nabavke,
- Služba za informacione tehnologije,
- Služba za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju,
- Radna jedinica „Rudnik“,
- Radna jedinica „Termoelektrana“,
- Ekonomsko-finansijski sektor,
- Organizaciono-pravni sektor,
- Sektor za investicije, razvoj i projektovanje,
- Sektor za pravne i korporativne poslove.

Emitent je matično društvo poslovne grupacije koju, pored Emitenta, čini i zavisno društvo „Termo Nova“ d.o.o. Ugljevik.

III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA

❖ FINANSIJSKO STANJE

2022. godina

Bilansna aktiva na dan 31.12.2022. godine iznosi 686.777.130 KM i manja je za 17.255.369 KM u odnosu na prethodnu godinu. Stalna sredstva iskazana su u iznosu od 623.601.853 KM i manja su za 21.252.592 KM u odnosu na prethodnu godinu. Tekuća sredstva bilježe rast u iznosu od 3.997.223 KM. U strukturi imovine najveća promjena je prikazana na poziciji „Nekretnina, postrojenja i oprema“.

Osnovni kapital na dan 31.12.2022. godinu iznosi 256.013.165 KM. Ukupni kapital je veći za 573.895 KM. U strukturi kapitala najveće promjene prikazane su na pozicijama „Revalorizacione rezerve“ (-8.055.963 KM), „Neraspoređeni dobitak“ (+8.508.236 KM). Dugoročne obaveze su manje za 11.231.756 KM, a kratkoročne za 4.984.608 KM.

Bilansna pasiva manja je za 17.255.369 KM u odnosu na prethodnu godinu.

2023. godina

Bilansna aktiva Emitenta na dan 31.12.2023. godine iznosi 667.283.056 KM i za 19.494.074 KM je manja u odnosu na 2022. godinu. Stalna sredstva su manja za 17.386.089 KM u odnosu na prethodnu godinu, a tekuća za 2.107.985 KM. Najveća promjena u strukturi imovine prikazana je na poziciji „Nekretnine, postrojenja i oprema“.

Osnovni kapital na dan 31.12.2023. godinu iznosi 256.013.165 KM. Ukupni kapital je veći za 978.003 KM u odnosu na isti dan prethodne godine. U strukturi kapitala najveće promjene prikazane su na pozicijama „Revalorizacije rezerve“ i „Neraspoređeni dobitak“. Dugoročne obaveze su manje za 6.788.417 KM, a kratkoročne za 7.361.923 KM.

Bilansna pasiva manja je za 19.494.074 KM u odnosu na prethodnu godinu.

2024. godina

Bilansna aktiva Emitenta na dan 31.12.2024. godine iznosi 629.468.442 KM i za 37.814.614 KM je manja u odnosu na 2023. godinu. Stalna sredstva su manja za 20.770.376,00 KM u odnosu na prethodnu godinu, a tekuća za 17.044.238,00 KM. Najveća promjena u strukturi imovine prikazana je na poziciji „Nekretnine, postrojenja i oprema“.

Osnovni kapital na dan 31.12.2024. godinu iznosi 67.689.115,00 KM. Manji osnovni kapital je rezultat odluke Skupštine emitenta o smanjenju akumuliranog gubitka na teret kapitala. Samim tim i ukupni kapital je manji za 38.529.560,00 KM u odnosu na isti dan prethodne godine. U strukturi kapitala najveće promjene prikazane su na pozicijama „Revalorizacije rezerve“ i „Gubitak“. Dugoročne obaveze su manje za 6.788.417 KM, a kratkoročne za 54.444.194,00 KM.

Bilansna pasiva manja je za 37.814.614 KM u odnosu na prethodnu godinu.

❖ POSLOVNI REZULTAT

2022. godina

Emitent je u 2022. godini ostvario neto dobitak od 573.895 KM.

Ukupni prihodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 194.705.632 KM i za 6% su veći od rebalansom planiranih, a u odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su veći za 21%.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 194.705.632 KM čine:

▪ Poslovni prihodi	172.206.653 KM
▪ Finansijski prihodi	14.729.879 KM
▪ Ostali prihodi	7.604.183 KM
▪ Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	164.917 KM

Poslovni prihodi čine 88% ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ Prihodi od električne energije.	75,38%
▪ Prihodi od solarne el. energije	0,01%
▪ Prihod od prodaje pare	0,08%
▪ Prihodi od uglja	9,91%
▪ Ostali poslovni prihodi	1,92%

Ukupni rashodi u 2022. godini su ostvareni u iznosu od 193.910.195 KM i veći su za 7% od rebalansom planiranih, a u odnosu na ostvarene troškove u 2021. godini veći su za 20%.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 193.910.195 KM je:

▪ Poslovni rashodi	180.098.338 KM
▪ Finansijski rashodi	6.774.970 KM
▪ Ostali rashodi	1.591.083 KM
▪ Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	5.228.742 KM
▪ Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih godina	217.062 KM

2023. godina korigovana

Emitent je u 2023. godini ostvario neto gubitak od 88.060.910,00 KM

Ukupni prihodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 198.785.211 KM i za 7% su veći od rebalansom planiranih, a u odnosu na 2022. godinu ostvareni prihodi su veći za 2%.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 198.785.211 KM čine:

▪ Poslovni prihodi	182.721.792 KM
▪ Finansijski prihodi	14.779.677 KM
▪ Ostali prihodi	961.781 KM
▪ Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	229.124 KM
▪ Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	92.837 KM

Poslovni prihodi čine 92% ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ Prihodi od električne energije.	86,36%
▪ Prihodi od solarne el. energije	0,01%
▪ Prihod od prodaje pare	0,08%
▪ Prihodi od uglja	5,09%
▪ Ostali poslovni prihodi	0,38%

Ukupni rashodi u 2023. godini su ostvareni u iznosu od 286.846.121,00 KM, u odnosu na ostvarene troškove u 2022. godini veći su za 47,92%.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 197.676.611 KM je:

▪ Poslovni rashodi	278.022.260 KM
▪ Finansijski rashodi	5.755.667 KM
▪ Ostali rashodi	1.049.787 KM
▪ Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	1.931.566 KM
▪ Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih godina	86.841 KM

2024. godina

Emitent je u 2024. godini ostvario neto gubitak od 38.958.218,00 KM.

Ukupni prihodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 162.502.277, a u odnosu na 2023. godinu ostvareni prihodi su manji za 16,74 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 198.785.211 KM čine:

▪ Poslovni prihodi	151.212.118 KM
▪ Finansijski prihodi	6.242.775 KM
▪ Ostali prihodi	4.866.997 KM
▪ Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	180.205 KM
▪ Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	182 KM

Poslovni prihodi čine 91,37 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ Prihodi od električne energije.	89,49%
▪ Prihodi od solarne el. energije	0,01%
▪ Prihod od prodaje pare	0,07%
▪ Prihodi od uglja	3,17%

Ukupni rashodi u 2024. godini su ostvareni u iznosu od 201.722.240 KM, u odnosu na ostvarene troškove u 2023. godini manji su za 29,68 %.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 201.722.240 KM je:

▪ Poslovni rashodi	192.206.532 KM
▪ Finansijski rashodi	8.010.181 KM
▪ Ostali rashodi	1.479.204 KM
▪ Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0KM
▪ Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih godina	26.323 KM

Finansijski izvještaji Emitenta za 2022, 2023 i 2024. godinu prikazani su u tački III.18 Jedinstvenog prospekta.

Budući razvoj Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ AD Ugljevik treba da obezbjedi sigurnu i pouzdanu proizvodnju u cilju zadovoljenja potreba svih potrošača električne energije, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno unapređenje procesa proizvodnje, brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice.

Osnovni pravci budućeg razvoja Preduzeća u koordinaciji sa Matičnim preduzećem, definišu se kroz godišnje i trogodišnje planove poslovanja preduzeća. Planovima poslovanja se utvrđuje struktura budućih prihoda i rashoda te investiciona aktivnost Preduzeća.

Izgradnjom postrojenja za ODG TE, RiTE Ugljevik je izvršio svoj dio obaveza koje proističu iz oblasti međunarodnih ekoloških standarda. To podrazumijeva smanjenje čestica gasova, sumpor-dioksida, ali i drugih hemijskih materija u vazduhu, a koje su štetne po zdravlje ljudi. Sa druge strane navedeni tehnološki proces je znatno povećao cijenu koštanja proizvodnje KWh električne energije što opterećuje poslovni rezultat preduzeća. Nepovoljniji koeficijent

otrivke i rude na novom kopu „Ugljevik Istok 1“, u odnosu na prethodni kop „Bogutovo selo“, u značajnoj mjeri povećava troškove proizvodnje uglja u sadašnjem i budućem periodu.

III.8 IZVORI SREDSTAVA

III.8.1 Izvori sredstava

Izvori sredstava emitenta odnose se na vlastite (kapital) i pozajmljene izvore sredstava. Pozajmljeni izvori finansiranja odnose se na dugoročne i kratkoročne obaveze.

	2022	2023*	2024
Kapital	164.501.000	45.491.645	6.962.085
Osnovni kapital	256.013.165	256.013.165	67.689.115
Rezerve	3.643.075	3.562.200	7.197.569
Revalorizacione rezerve	98.483.149	91.020.977	84.094.513
Neraspoređeni dobitak	-	-	-
Gubitak	193.638.389	305.104.697	152.019.112
Gubitak ranijih godina	187.543.059	224.375.362	119.821.862
Gubitak tekuće godine	6.095.330	80.729.335	32.197.250

Struktura obaveza prikazana je u narednoj tabeli:

	2024	2023	2022
II DUGOROČNE OBAVEZE	287.875.834	111.001.716	117.790.133
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	2.475.762	10.236.364	9.549.038
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	75.053.629	96.394.715	108.241.095
4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	0	0	0
5. Dugoročne obaveze po lizingu	0	0	0
6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	210.346.443	4.370.637	0
7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	0	0	0
III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	30.260.102	23.342.334	34.532.897
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	20.500.789	20.762.534	20.631.937
G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(	279.526.596	333.970.790	341.332.713
1. Kratkoročne finansijske obaveze	96.137.122	27.438.941	16.512.226
2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	172.488.104	296.510.232	301.204.480
2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1.648.016	1.269.641	2.050.963
2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	2.213.416	1.191.893	1.674.888
2.3. Dobavljači u zemlji	31.124.833	28.624.653	35.270.569
2.4. Dobavljači iz inostranstva	6.461.229	3.342.825	2.989.197
2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	131.040.610	262.081.220	259.218.863
3. Obaveze iz specifičnih poslova	559.187	104.550	10.725.252
4. Obaveze za plate i naknade plata	6.285.371	5.646.142	8.146.227
5. Ostale obaveze	1.856.263	441.605	1.326.683
6. Porez na dodatu vrijednost	443.787	2.485.831	1.458.688
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	1.697.732	924.002	1.766.604

8. Obaveze za porez na dobit		0	0
9. Kratkoročna razgraničenja	59.030	419.487	192.553

	2024	2023.	2022.
G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA	279.526.596	333.970.790	341.332.713
1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	96.137.122	27.438.941	16.512.226
1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	10.000.000	0	0
1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	16.401.446	17.552.978	15.729.663
1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	0	0	782.563
1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	0
1.5. Derivatne finansijske obaveze	0	0	0
1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	69.735.676	9.885.963	0
2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	172.488.104	296.510.232	301.204.480
2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1.648.016	1.269.641	2.050.963
2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	2.213.416	1.191.893	1.674.888
2.3. Dobavljači u zemlji	31.124.833	28.624.653	35.270.569
2.4. Dobavljači iz inostranstva	6.461.229	3.342.825	2.989.197
2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	131.040.610	262.081.220	259.218.863
3. Obaveze iz specifičnih poslova	559.187	104.550	10.725.252
4. Obaveze za plate i naknade plata	6.285.371	5.646.142	8.146.227
5. Ostale obaveze	1.856.263	441.605	1.326.683
6. Porez na dodatu vrijednost	443.787	2.485.831	1.458.688
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	1.697.732	924.002	1.766.604
8. Obaveze za porez na dobit	0	0	0
9. Kratkoročna razgraničenja	59.030	419.487	192.553
10. Kratkoročna rezervisanja	0	0	0

Novčani tokovi Emitenta su prikazani u tački III.18. Jedinstvenog prospekta.

Kad je riječ o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja Emitent će sredstva koja prikupi kroz emisiju redovnih (običnih) akcija iskoristiti za isplatu obaveza po arbitražnoj odluci. Očekivani efekti investiranja ogledaće se u smanjenju ukupnih obaveza Emitenta što će pozitivno uticati na finansijski stabilnost Emitenta i njegovu kreditnu sposobnost.

Ne postoje informacije o ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

Emitent nema ulaganja koja su u toku ili za koje je preuzeo obaveze, te ne postoje informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za tu svrhu.

III.9 REGULATORNO OKRUŽENJE

Emitent je javno preduzeće, osnovano u formi otvorenog akcionarskog društva u cilju proizvodnje termoelektrične energije i proizvodnje uglja, obavlja djelatnosti od opšteg interesa u čijem osnovnom kapitalu Republika Srpska ima većinsko vlasništvo zbog čega je u obavezi da poštuje osnovne principe iz člana 2a Zakona o javnim preduzećima.

Polazni okvir za obavljanje poslovne aktivnosti i sastavljanje finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu čine pozitivni zakonski propisi RS, usvojeni standardi i politike. Pored Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima, emitent je u obavezi da se pridržava zakonskih normi, kojima se regulišu: radni odnosi, računovodstveno poslovanje, obavezni odnosi, devizno poslovanje, porezi i druge slične norme. U obavezi je da se pridržava i svih normi koje su u interesu zaštite akcionara, emitent je dužan da poštuje propise Komisije za hartije od vrijednosti, kojima se reguliše emitovanje hartija od vrijednosti, objavljivanje informacija i izvještavanje.

Emitent, koji ima status pravnog lica, ostvaruje svoje tehničke, investicione i ekonomsko-finansijske funkcije u okviru MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje i obavezno je da donosi akta, koja moraju biti usaglašena sa aktima Matičnog preduzeća.

Prema Zakonu o javnim preduzećima, u cilju zaštite imovine, Nadzorni odbor i Uprava Emitenta su dužni podsticati na odgovorno korišćenje i kontrolu imovine i resursa, te nastojati da zaposleni postupaju u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i aktima Emitenta. Ovi organi su dužni da utiču da se aktivno unapređuje etičko ponašanje i zaposleni podstiču na prijavljivanje dokaza o nezakonitim normama ili postupcima u Emitentu ili obavezan rad u Društvu.

U skladu sa članom 34 Zakona o privrednim društvima i članom 28 Zakona o računovodstvu i reviziji RS, Emitent je u obavezi da angažuje nezavisnog revizora koji daje mišljenje o godišnjim finansijskim izvještajima. U izvještaju nezavisnog revizora (koji još nije bio predmet razmatranja organa Društva) dato je pozitivno mišljenje.

Prema mišljenju nezavisnog revizora, priloženi pojedinačni finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

Emitent ne posjeduje informacije o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta

III.10 INFORMACIJE O TRENDOVIMA

Emitent nema informacije o trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.

III.10.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta

Društvo je u poslovnoj 2024. godini izvršilo određene korekcije prethodno iskazanog bilansa stanja, bilansa uspjeha, kao i Izveštaja o promjenama na kapitalu na dan 01.januara 2024. godine.

Naime, 27. decembra 2024. godine, Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (u daljem tekstu: EGS), RiTE Ugljevik i MH ERS Matično preduzeće Trebinje, kako bi izbjegle novi sudski postupak i dodatne troškove, zaključili su Ugovor o priznanju i izmirenju duga po osnovu neisporučene električne energije u periodu od 01.01.2022. godine do 31.01.2024. godine. Ugovor je sačinio notar Miladin Stjepanović dana 27.12.2024. (oPu-1019/24).

Prema ovom Ugovoru:

EGS i RiTE Ugljevik saglasne su da ukupan iznos štete zbog neisporuke 1/3 električne energije proizvedene u TE Ugljevik za cjelokupan period 01.01.2022. godine do 31.01.2024. godine iznosi 65.234.849 evra, te je ukupan dug RiTE Ugljevika prema EGS čija se isplata ugovara ovim ugovorom 65.234.849 evra. Strane su saglasne, da dogovoreni dug predstavlja njihov dogovor o svim potraživanjima EGS u vezi sa naknadom štete na osnovu povrede SAS2 zbog neisporuke 1/3 električne energije proizvedene u TE Ugljevik u periodu između 1. januara 2022. godine i 31. januara 2024. godine.

EGS i RiTE Ugljevik su se dogovorili da RiTE Ugljevik dug od 65.234.849,00 evra isplati u 14 (četnaest) jednakih rata, pri čemu su, u cilju očuvanja vrijednosti novca, RiTE Ugljevik i EGS saglasni da se na iznos isplaćenog duga obračunava kamata po kamatnoj stopi u visini šestomjesečnog evribora plus 1 % (jedan posto) godišnje i da kamata počinje da teče od dana 01.01.2025. godine. Rate se isplaćuju na svakih pola godine (30.06. i 31.12.) u iznosu od 4.659.632,00 evra.

MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje, kao treći potpisnik ovog Ugovora u svojstvu solidarnog jemca platioca, pristupa obavezama RiTE Ugljevik i obavezuje se da će kao solidarni jemac u cjelosti ispuniti svaku obavezu RiTE Ugljevika prema EGS-u, odnosno, EGS može zahtjevati ispunjenje obaveze odnosno duga i od RiTE Ugljevika i od MH ERS Matičnog preduzeća.

Potpisivanju ovog Ugovora prethodio je angažman Elektroenergetskog koordinacionog centra d.o.o. Beograd, kako bi se izvršila revizija proračuna stručnih timova MH ERS i RiTE Ugljevik po pitanju procjene vrijednosti neisporučene električne energije za potrebe EGS. Stručni konsultant je konstatovao da ukupna procjena izmakle neto koristi EGS-a za period 01.01.2022. do 31.01.2024 godine iznosi 74.132.021 evra dok su pripadajuće zakonske kamate za navedeni period, obračunate na dan 30.11.2024. godine, 12.567.390 KM. Ukupan dug, prema ovom izvještaju iznosi 86.699.411 evra, odnosno 169.569.309.02 KM.

S obzirom na činjenicu da je RiTE Ugljevik 30.09.2023. godine obavijestio EGS-a da je spreman da izvrši isporuku 1/3 proizvedene električne energije na pragu termoelektrane, ali da je potrebno dogovoriti tehničke uslove oko isporuke, Elektroenergetski koordinacioni centar d.o.o. Beograd je obračun izmakle neto koristi EGS-a, kao i obračun zakonskih kamata podijelio na dva perioda: na period 01.01.2022 – 30.09.2023. godine i period 01.10.2023-31.01.2024. godine. Obračun neto izmakle koristi EGS-a za period 01.01.2022-30.09.2023. godine iznosi 54.720.768 evra, dok pripadajući dio zakonskih kamata iznosi 10.514.081 evra, što ukupno čini 65.234.849 evra, odnosno, 127.588.274,72 KM.

Obje strane i RiTE Ugljevik i EGS-a su se saglasile da se prihvati obračun neto izmakle koristi i pripadajućih kamata na iznos od 65.234.849 evra, odnosno samo za period 01.01.2022-30.09.2023. godine, te se pristupilo potpisivanju navedenog Ugovora.

Ugovoru o priznavanju i izmirenju duga po osnovu neisporučene električne energije (u daljem tekstu: Ugovor o isporuci) prethodilo je niz događaja, čiji je opis i hronologija od značaja za suštinsko razumijevanje navedenog ugovora i njegovog računovodstvenog tretmana. U tom smislu daje se istorijski pregled poslovnih događaja sa Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor.

- A. Elektrogospodarstvo Slovenije i Složena organizacija udruženog rada za proizvodnju i distribuciju električne energije „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ Sarajevo („EPBiH“) dana 22. decembra 1981. godine, sklopili su Samoupravni sporazum o udruživanju rada i sredstava radi zajedničke izgradnje i zajedničkog korišćenja termoelektrane Ugljevik, prvi blok, instalisane snage 300 MW sa odgovarajućim kapacitetom rudnika uglja

(„SAS1“), na osnovu kojeg je zajedničkim ulaganjem izgrađen prvi blok Termoelektrane Ugljevik („TE Ugljevik“), u kojem je bila započeta proizvodnja novembra 1985. godine;

- B. 25. avgusta 1989. godine EGS i EPBiH sklopili su Samoupravni sporazum o udruživanju rada i sredstava radi zajedničke izgradnje i zajedničkog korišćenja termoelektrane Ugljevik, drugi blok, instalisane snage 300 MW sa odgovarajućim kapacitetom rudnika uglja („SAS2“). Odredbe SAS2 se od njihovog stupanja na snagu 25. avgusta 1989. godine primjenjuju i za prvi blok (Član 126. SAS2), te EGS na osnovu SAS2, između ostalog, ima pravo na 1/3 električne energije proizvedene u TE Ugljevik (Član 79. SAS2, stav 1);
- B. EGS je povodom neisporuke električne energije pokrenuo ad hoc arbitražni postupak 2014. godine protiv društva RiTE Ugljevik po arbitražnim pravilima UNCITRAL sa sedištem u Beogradu („Beogradska Arbitraža“)
- G. Arbitražno vijeće je 13. jula 2020. godine donijelo međuodluku i djelimičnu odluku („Međuodluka i Djelimična Odluka“) kojom je, između ostalog, odlučilo da je RiTE Ugljevik odgovoran za štetu EGS-u, koja je nastala zbog neisporučene električne energije EGS-u od 12. juna 2011. godine nadalje;
- D. Po Arbitražnom postupku, dana 03.07.2023. godine, Arbitražno veće iz Beograda donelo je odluku kojom nalaže da tuženi ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik na ime nadoknade štete po osnovu neisporučene 1/3 električne energije proizvedene na pragu Termoelektrane Ugljevik, počev od 12.06.2011. godine, zaključno sa 31.12.2021. godine, plati u roku od 30 dana od prijema ove odluke tužiocu Elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj in inženjering” doo Maribor iznos od 67.000.000 EVR-a i da plati zateznu kamatu na ovaj iznos počev od 01. januara 2022. godine do isplate;
- Ovom odlukom definisano je da akumulirane kamate na dosuđeni iznos nadoknade štete po osnovu neisporučene 1/3 električne energije proizvedene na pragu Termoelektrane Ugljevik, počev od 12. juna 2011. godne, zaključno sa 31.12.2021. godine kao i troškovi arbitraže budu predmet buduće odluke.
- Đ. Dana 19.10.2023. godine Arbitražno veće iz Beograda donelo konačnu odluku, kojom se naređuje tuženom ZP „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik da plati tužiocu Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (EGS) kamatu obračunatu na štetu koju je tužilac pretrpeo između 12. juna 2011. godine i 31. decembra 2021. godine u iznosu od 58,2 miliona evra u roku od 30 dana od prijema ove odluke. Takođe ovom odlukom odbijeni su zahtjevi obeju stranaka za naknadu troškova ove arbitraže.;
- E. EGS i ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik su dana 30. januara 2024. godine zaključile Ugovor o otplati glavnice dosuđene Drugom Djelimičnom Odlukom,
- Ž. EGS i ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik su dana 30. januara 2024. godine zaključile Ugovor o isporuci električne energije na osnovu Samoupravnog sporazuma o udruživanju rada i sredstava radi zajedničke izgradnje i zajedničkog korišćenja termoelektrane Ugljevik, drugi blok, instalisane snage 300 MW sa odgovarajućim kapacitetom rudnika uglja od 30.01.2024. godine kojim su dogovorile uslove isporuke električne energije od 1. februara 2024. godine nadalje.

Ugovorima koji su zaključeni 30. januara 2024. godine nisu regulisana pitanja neisporučene električne energije u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. januara 2024. godine, pitanja u vezi sa plaćanjem obračunatih kamata po drugoj djelimičnoj odluci i po konačnoj odluci, te pitanja u vezi potraživanja/tužbi koje EGS ističe u arbitražnom postupku protiv Bosne i Hercegovine u skladu s arbitražnim pravilima ICSID sa sjedištem u Vašingtonu (ICSID Case No. ARB/14/13);

Takođe, ovom prilikom mora se istaći da je u toku 2023. godine, Odlukom o rezervisanju sredstava po osnovu sudskih i drugih eventualnih sporova i postupaka eksproprijacije sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, broj 6816/24 od dana 16.02.2024. godine, RiTE Ugljevik je na osnovu Informacije o potrebi rezervisanja sredstava dostavljene od strane

Ekonomsko-finansijskog sektora broj 6475/24 od 14.02.2024. godine a u vezi eventualnih postupaka koji mogu uslijediti, izvršilo rezervisanja sredstava po ovom osnovu u ukupnom iznosi od 7.600.916,53 KM.

Društvo je zbog značaja i specifičnosti navedene problematike odlučilo da angažuje ovlašćenog revizora po pitannj načina evidentiranja ove poslovne promene nastale u 2024. godini. Ovlašćeni revizor je sačinio „Izveštaj – Analizu računovodstvenog tretmana u ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik poslovnih promena u 2024. godini sa „Elektrogospodarstvom Slovenije“ Maribor, broj 942/25 od 17.01.2025. godine, kojim je definisano da se ova poslovna promena evidentira kao korekcija početnog stanja u bilansu stanja i bilansu uspeha, odnosno, Izveštaja o promenama na kapitalu u koloni „Prethodna godina“ koji se odnose na poslovnu 2023. godinu.

Uprava Društva je donela Odluku broj 132/25 od 21.01.2025. godine o knjiženju obaveza po Ugovoru o priznavanju duga OPU 1019/24 od 27.12.2024. godine. Potom je Nadzorni odbor Društva doneo Odluku broj 2523/25 od 31.01.2025. godine, a zatim je i Skupština akcionara Preduzeća donela odluku broj 4276/25 od 18.02.2025. godine o načinu knjiženja obaveza po Ugovoru o priznavanju i izmirenju duga OPU 1019/24

III.10.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta

Od 31.12.2024. godine – datum bilansiranja, do datuma odobravanja ovih finansijskih izveštaja, nije bilo događaja koji bi podrazumjevali korekcije u finansijskim izveštajima, a događaji koji su materijalno značajni za objavljivanje u ovim finansijskim izveštajima su u vezi Odluke Skupštine akcionara o trećoj emisiji redovnih običnih akcija javnom ponudom.broj 30470/24 od 17.10.2024. godine. Ovoj odluci prethodili su sledeći događaji:

S obzirom na činjenicu da je Društvo u finansijskim izveštajima za 2023. godinu iskazalo akumulirani gubitak u iznosu od 193.638.389 KM, Uprava Preduzeća donijela je odluku, broj 25978/24 od 29.08.2024. godine, o smanjenju osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od 188.324.050 KM, a radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 181.155.139 KM, kao i formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 6.768.911 KM.

Potom je i Skupština akcionara donijela odluke, broj 30467/24 od 17.10.2024. godine o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, kao i Odluku broj 30468/24 o drugoj (II) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta. Ovim odlukama osnovni kapital Preduzeća u iznosu od 256.013.165 KM smanjuje se tako što se povlače i poništavaju redovne akcije prethodnih emisija nominalne vrednosti 1,00 KM i u zamjenu za njih emitovaće se druga (II) emisija akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze izrade prospekta i to 67.689.115 redovnih akcija, klase „A“ sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1,00 KM po akciji , odnosno, ukupne nominalne vrednosti emisije 67.689.115 KM.

17.10.2024. godine Skupština akcionara je donijela i Odluke, broj 30469/24 o izmeni Statuta Preduzeća, kojom je definisano da osnovni kapital preduzeća iznosi 67.689.115 KM.

Na osnovu gore navedenih odluka i Rješenja o upisu u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrednosti RS, broj 01-03-RE-552-4/24 od 14.11.2024 godine, Centralni registar hartija od vrednosti a.d. Banja Luka donio je rešenje broj 01-19878/24 od 22.11.2024. godine kojim registruje redovne akcije klase „A“ nominalne vednosti po akciji 1,00 KM, odnosno ukupne nominalne vrednosti emisije 67.689.115 KM.

Dana 11.12.2024. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Rješenje o registraciji, broj 059-0-Reg-24-000 887, kojim se upisuje smanjenje osnovnog kapitala ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik,te vrednost kapitala iznosi 67.689.115 KM

Nakon smanjenja kapitala po osnovu druge emisije, osnovni kapital Društva se po osnovu treće emisije povećava za iznos od 31.000.000 KM, te ukoliko se isti u celosti upiše i uplate, nakon povećanja kapitala, iznosiće 98.689.115 KM i sastoji se od 98.689.115 redovnih akcija klase „A“,nominalne vrednosti 1,00 KM po jednoj akciji. Ukoliko se treća

emisija ne realizuje u celosti, osnovni kapital se povećava za iznos nominalne vrednosti upisanih i uplaćenih emitovanih akcija (Definisano Odlukom Skupštine akcionara broj 20472/24 od 17.10.2024. godine).

21.01.2025. godine MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje je izvršilo uplatu na račun ZP „RiTE Ugljevik u iznosu od 20.000.000 KM na ime treće emisije redovnih akcija, kao većinski vlasnik sa pravom preče kupovine.

29.01.2025. godine Centralni registar hartija od vrednosti a.d. Banja Luka donio je rješenje broj 01-1584/25 (na osnovu zahtjeva ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik kao i Rješenja Komisije za hartije od vrednosti RS, broj 01-03-RE-606-9-24G/25 od 23.01.2025. godine), kojim se registruje povećanje osnovnog kapitala po osnovu 20.000.000 redovnih akcija nominalne vrednosti 1,00 KM po akciji, tako da po registraciji ove emisije ukupna vrednost osnovnog kapitala ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik iznosi 87.689.115 KM.

Dana 22.04.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Rješenje o registraciji, broj 059-0-Reg-25-000 255, kojim se upisuje povećanje osnovnog kapitala ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik, te vrednost kapitala iznosi 87.689.115 KM.

III.10.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta

Informacije o o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta date su u tački III.10.1 Jedinstvenog prospekta.

III.11 PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI

Jedinstveni prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

III.12 RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

Organi Emitenta:

1. **SKUPŠTINA AKCIONARA** – Skupštinu akcionara Emitenta čine akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na deseti dan prije održavanja skupštine akcionara.
2. **NADZORNI ODBOR** – sastoji se od 5 (pet) članova - predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
3. **UPRAVA** – Upravu Emitenta čine:
 - Vršilac dužnosti direktora ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik
 - Izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj Termoelektrane
 - Izvršni direktor za opšte i pravne poslove

Nadzorni odbor

<i>Ime i prezime</i>	<i>Datum imenovanja</i>	<i>Poslovna adresa</i>
Aleksandar Maksimović , diplomirani inženjer elektrotehnike predsjednik nadzornog odbora	29.07.2025. (4 godine)	Ugljevik bb, Ugljevik

Ivan Koprivica , master inženjer elektrotehnike zamjenik predsjednika	29.07.2025. (4 godine)	Ugljevik bb, Ugljevik
Željka Simić , dipl. ekonomista član	29.07.2025. (4 godine)	Stefana Dečanskog br.165 b, Bijeljina
Dragana Pašić , dipl. ekonomista član	29.07.2025. (4 godine)	Njegoševa 50, Banja Luka
Radan Nikolić , diplomirani pravnik član	29.07.2025. (4 godine)	Njegoševa 28A, Bijeljina

Aleksandar Maksimović, nastanjen u Ugljeviku od 1984. godine. Osnovno obrazovanje stekao je u Ugljeviku, a srednju elektrotehničku školu završio u Loznici. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, smjer energetika.

U periodu od 2004. do 2008. godine radio je kao nastavnik stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike u Srednjoj školi „Mihajlo Petrović Alas“. Od 2008. godine zaposlen je u preduzeću ODS Elektro-Bijeljina, u Terenskoj jedinici Ugljevik, gdje je obavljao više odgovornih funkcija: inženjer za mjerenje i kontrolu, tehnički rukovodilac Radne jedinice Ugljevik, upravnik poslovnice Ugljevik, te rukovodilac Terenske lokacije Ugljevik.

Od 2024. godine obavlja dužnost Koordinatora terenskih operacija za Terensku jedinicu Ugljevik. Trenutno je zaposlen na poziciji Rukovodilac Terenske lokacije Ugljevik.

Ivan Koprivica, rođen 21.10.1986. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Trebinju. Poslije završene srednje škole upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, smjer Elektroenergetski sistemi, na kome je stekao zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva. Master tezu odbranio je 2012. godine.

Zaposlen u MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP Trebinje od 01.04.2012. godine. U Matičnom preduzeću je radio na poslovima: samostalni dispečer, vodeći dispečer, šef službe za upravljanje proizvodnjom, glavni inženjer za investiciono održavanje, šef službe za odnose sa regulatorima i međusobne ekonomske odnose.

Na funkciju izvršnog direktora za tehničke poslove imenovan je 12.04.2022. godine.

Željka Simić, diplomirani ekonomista sa zvanjem menadžera u reviziji, koje je stekla na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo „Janjičije i Danica Karić“ u Beogradu. Od 2009. godine zaposlena je u kompaniji Medaljon Promet d.o.o., gdje je od 2016. godine na poziciji šefa finansija. Ovlašteni je revizor od 2023. godine, a od 2024. i sertifikovani ekspert za poreze. Posjeduje napredno znanje engleskog jezika i rada na računaru, uključujući Office, trgovačke i računovodstvene programe.

Dragana Pašić, rođena 12.06.1974. godine u Travniku. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 1998. godine. Poslovnu karijeru započela je u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske kao samostalni stručni saradnik za statistiku industrije – rukovodilac odjeljenja, gdje je radila do 2001. godine. Od 2001. godine radila je kao investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Bors invest“ a.d. Banja Luka, a od 2016. godine kao viši rukovodilac operativne jedinice i investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, gdje od 2022. godine obavlja funkciju izvršnog direktora. Položila je stručni ispit za rad u državnim organima, posjeduje dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, a stekla je i zvanje stečajni upravnik i sudski vještak ekonomske oblasti.

Radan Nikolić, rođen 05. 06. 1983. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, stekavši zvanje diplomirani pravnik.

Zaposlen je u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u kome je obavljao poslove stručnog saradnika za izradu nacrtu rješenja u prvom stepenu, samostalnog stručnog saradnika za rješavanje po žalbama u drugom stepenu i reviziju prvostepenih rješenja, načelnika Odjeljenja za rješavanje o pravima u drugom stepenu, a 01. 06. 2020. godine imenovan je za pomoćnika direktora Fonda.

Pored toga, obavljao je i dužnosti člana upravnog odbora „Semberija“ PD a.d, predsjednika Odbora za reviziju MH ERS ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i aktuelni je član Nadzornog odbora MH ERS ZP „Rudnik i Termoelektrana“ a.d. Ugljevik.

Uprava Emitenta

<i>Ime i prezime</i>	<i>Datum imenovanja</i>	<i>Poslovna adresa</i>
Žarko Novaković VD direktora preduzeća inženjer mašinstva (master)	05.11.2025. godine (60 dana)	Ugljevik bb, Ugljevik
Željko Milanović inženjera mašinstva VD Izvršnog direktora za poslove proizvodnje električne energije i razvoj Termoelektrane	05.11.2025. godine (60 dana)	Ugljevik bb, Ugljevik
Danijela Lukić diplomirani pravnik VD Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove	05.11.2025. godine (60 dana)	Ugljevik bb, Ugljevik

Žarko Novaković, rođen je 1981. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju školu završio je u Ugljevik, a diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa zvanjem diplomirani inženjer mašinstva (master) 2006. godine. Cijelu profesionalnu karijeru posvetio je u Preduzeću Rudnik i termoelektrana “Ugljevik”. Pripravnički staž odradio je 2006. godine, a radni odnos je zasnovao 2007. godine kao mlađi inženjer u smjeni, da bi ubrzo postao rukovodilac smjene. Godine 2016. obavljao je funkciju tehničkog rukovodioca Termoelektrane, a dvije godine kasnije preuzeo je dužnost rukovodioca Radne jedinice Termoelektrana, koju je obavljao do 2025. godine. Petog novembra 2025. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Preduzeća Rudnik i termoelektrana “Ugljevik”. Oženjen je, otac dvoje djece.

Željko Milanović, rođen je 1981. godine u Ljubljani. Nakon sticanja srednjeg obrazovanja u Srednjoškolskom centru u Ugljevik, 2006 godine stiče zvanje diplomirani inženjer mašinstva na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Odmah nakon završetka studija, odnosno 2007 godine započinje rad u preduzeću Rudnik i Termoelektrana Ugljevik. U navedenom kolektivu unutar radne jedinice Termoelektrana, prvobitno radi na obavljanju radnih zadataka unutar radne cjeline Proizvodnja, tokom pripravničkog staža kao mlađi inženjer u smjeni, a nakon toga kao Rukovodilac smjene. Zatim unutar radne cjeline Održavanje obavlja radne zadatke na mjestu Tehnologa na kotlovskom postrojenju, a zatim Vodećeg inženjera kotlovnice. Trenutno obavlja dužnost Izvršnog direktora za poslove proizvodnje i razvoja termoelektrane. Oženjen, otac dvoje djece.

Danijela Lukić, rođena 29.3.1984. godine u Brčkom. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Loparama, a diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, gdje je završila i specijalističke studije iz oblasti terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija. Pripravnički staž je odradila u ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik u periodu 2012-2013. godina. Od 2016. godine stalno zaposlena u ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, prvo na mjestu referent za korporativno upravljanje, te na mjestu referent za pravne i korporativne poslove, a od 2021. godine kao rukovodilac Službe za odnose sa regulatornim tijelima i opšte pravne poslove. Položila je stručni ispit za rad u organima državne uprave. Udata, majka troje djece.

- ❖ Između članova Nadzornog odbora i Uprave Emitenta, navedenih u predhodnim tabelama, ne postoji rodbinska povezanost.
- ❖ Navedena lica nisu/nisu bila članovi rukovodećih ili nadzornih organa u drugom društvu.
- ❖ Niko od navedenih lica nije imao presude za krivična djela protiv privrede u posljednjih pet godina.
- ❖ Niko od navedenih lica nije bio povezan sa postupkom stečaja ili likvidacije u nekom društvu, obavljajući rukovodeću funkciju, funkciju člana upravnog ili nadzornog organa u posljednjih pet godina.
- ❖ Niko od naprijed navedenih lica nije službeno optuživan ili sankcionisan od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tijela) niti je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u periodu od najmanje pet godina.

Odbor za reviziju*

Ime i prezime	Datum imenovanja	Mandatni period	Poslovna adresa
Vesna Jeftić Arsenović	6.10.2025. godine	4 godine	Ugljevik bb, Ugljevik
Njegoš Tanasković	6.10.2025. godine	4 godine	Ugljevik bb, Ugljevik
Tanasije Sofrenović	6.10.2025. godine	4 godine	Ugljevik bb, Ugljevik

* u 2024. godini članovi odbora za reviziju su bili: Cvijeta Josipović, Njegoš Tanasković i Srdana Delić

Odbor za reviziju je organ sastavljen od tri (3) člana od kojih je jedan istovremeno i član Odbora za reviziju Matičnog preduzeća.

Nadležnosti Odbora za reviziju definisane su članom 106. Statuta Emitenta:

Odbor za reviziju dužan je da:

- 1) imenuje vanjskog revizora;
- 2) imenuje Direktora Odjeljenja interne revizije na osnovu javnog Konkursa za izbor najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima,
- 3) razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su Jrikazane tojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,
- 4) razmotri studiju rizika iz prethodne odredbe u sporazumu sa Glavnim revizorom po pitanju obrade, naročito u slučaju kada je Glavni revizor imenovao direktora Odjeljenja interne revizije Preduzeća,
- 5) osigura da Odjeljenje za nnternu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,
- 6) osigura da interne kontrole Preduzeća budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno,
- 7) podnose Nadzornom odbor} sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
- 8) konsultuje sa Glavnim revizorom u pogledu izbora nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjeljenja za internu reviziju, svake dvije do tri godine,
- 9) osigura da Odjeljenje za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima;
- 10) razmatra i donosi plan rada interne revizije,
- 11) razmatra izvještaje odjeljenja interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
- 12) izvještava Nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
- 13) izvještava Skupštinu Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Preduzeća,
- 14) izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,

- 15) izvještava o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- 16) donosi Poslovnik o svom rad

III.12.1 Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja

Emitent posluje u skladu sa Standardima korporativnog upravljanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/11), koje je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske: objavljuje sve značajne informacije o poslovanju, poštuje prava i ravnopravan tretman akcionara, angažuje nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja.

Izjava o usklađenosti poslovanja Emitenta sa kodeksom korporativnog upravljanja objavljena je na internet stranici Banjalučke berze.

Ne postoje informacije o potencijalno bitnom uticaju na korporativno upravljanje, kao ni informacije o budućim promjenama sastava ili odbora.

III.12.2 Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija

Ne postoji sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija, u pogledu funkcija koje obavljaju u Emitentu i njihovih privatnih interesa ili drugih poslova. Članovi rukovodećih i nadzornih funkcija nisu u rodbinskoj povezanosti.

III.13 LIČNA PRIMANJA I NAKNADE*

U skladu sa zaključenim menadžerskim ugovorima – ugovor o radu kod Poslodavca za period 01.01.-31.12.2024. godine ukupan iznos plata članova Uprave preduzeća prikazan je u tabeli:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1.	Diko Cvijetinić	48.942,92	29.743,20	78.726,12
2.	Milutin Tasovac	43.665,58	26.343,62	70.009,20
3.	Dragiša Vidaković	42.573,35	25.645,17	68.218,52
4.	Simo Stakić	45.434,93	27.474,75	72.909,68
5.	Nikola Teodorović	40.480,92	24.307,48	64.788,40
6.	Goran Miljanović	39.726,47	23.824,99	63.551,46
	UKUPNO	260.864,17	157.339,21	418.203,38

Naknade članova Nadzornog odbora u periodu 01.01.-31.12.2024. godine:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1.	Borislav Grubač	6.000,00	3.995,00	9.995,00
2.	Dragiša Maksimović	6.000,00	3.995,00	9.995,00
3.	Simo Božić	6.000,00	3.995,00	9.995,00

4.	Tihomir Joksimović	6.000,00	3.995,00	9.995,00
5.	Stefan Mitrović	6.000,00	3.995,00	9.995,00
	UKUPNO	30.000,00	19.975,01	49.975,01

Naknade članova Odbora za reviziju u periodu 01.01.-31.12.2024. godine:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1.	Cvijeta Josipović	6.000,00	3.995,00	9.995,00
2.	Njegoš Tanasković	6.000,00	3.995,00	9.995,00
3.	Srdana Delić	6.000,00	3.995,00	9.995,00
	UKUPNO	18.000,00	11.985,01	29.985,01

NAPOMENA: Prikazana su lična primanja i naknade Uprave preduzeća za 2024. godinu. Navedeni članovi Uprave razriješeni su dužnosti dana 05.11.2025. godine.

III.14 UPRAVA

Podaci o Upravi Emitenta dati su u tački III.12 Jedinstvenog prospekta.

III.14.1 Naknade za raskid ugovora

Članovima Uprave Emitenta, po osnovu Ugovora o radu, nisu predviđene naknade po raskidu radnog odnosa.

III.15 ZAPOSLENI

U narednoj tabeli prikazana je obrazovno-kvalifikaciona struktura radnika Emitenta:

Kvalifikacija	Prosječan broj radnika		
	2024	2023	2022
Dr	1	2	4
Mr	5	5	5
VSS	346	351	320
VŠ	6	10	17
SSS	721	708	654
VKV	232	235	244
KV	585	609	603
PK	27	25	27
NK	40	48	51
UKUPNO	1.963	1.993	1.925

III.15.1 Udjeli u vlasništvu

Lica navedena u tački III.13. Jedinstvenog prospekta ne posjeduju akcije Emitenta.

Ne postoje opcije na akcije Emitenta.

III.15.2 Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih

Ne postoje aranžmani u vezi sticanja akcija iz predmetne emisije od strane zaposlenih. Akcije iz predmetne emisije Emitenta mogu kupovati sva zainteresovana strana i domaća, fizička i pravna lica.

III.16 VLASNIČKA STRUKTURA

Pregled vlasničke strukture Emitenta dat je u sljedećoj tabeli:

Naziv	% učešća	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	72,984108	63.999.118
PREF AD BANJA LUKA	7,788187	6.829.392
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	3,859607	3.384.455
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	2,667108	2.338.763
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF MAXIMUS FUND	2,018758	1.770.231
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI	1,219844	1.069.670
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FOND	0,97244	852.724
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,867996	761.138
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA	0,768945	674.281
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,573262	502.688
OSTALI	6,279745	5.506.653
UKUPNO	100	87.689.115

III.16.1 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava.

III.16.2 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava, u skladu sa zakonom.

III.16.3 Vlasništvo i kontrola nad Emitentom

Vlasnička struktura Emitenta navedena je u tački III.16. Jedinstvenog prospekta.

Kontrolni položaj u Emitentu ima Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje. Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.

Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da navedeno lice koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.

Ne postoji lice koje ima indirektni kontrolni položaj u Emitentu.

III.16.4 Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom

Emitentu nije poznato postojanje aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom.

III.17 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

	<i>Napomena</i>	<i>31. decembar 2024.</i>	<i>31. decembar 2023. Korigovano</i>	<i>Godina koja se završava 01 januar 2023</i>
BILANS STANJA				
AKTIVA				
POTRAŽIVANJA				
<i>Potraživanja od kupaca:</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		5.433.000	20.742.263	21.308.548
- Termonova d.o.o. Ugljevik		49.448	303.788	514.030
- IRCE a.d. Istočno Sarajevo				228
		5.482.448	21.046.051	21.822.806
<i>Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca:</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje				215.238
- Termonova d.o.o. Ugljevik		-	1.777	5.192
- IRCE a.d. Istočno Sarajevo		-		2
		0	1.777	220.432
<i>Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja:</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje				(215.238)
- Termonova d.o.o. Ugljevik		-	(1.777)	(5.192)
- IRCE a.d. Istočno Sarajevo		-		(2)
		-	(1.777)	(220.432)
POTRAŽIVANJA				
<i>Potraživanja iz specifičnih poslova</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		109	478	10.353
		109	478	10.353
POTRAŽIVANJA				
<i>Potraživanja za date avanse:</i>				
- Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina		14	14	-
		14	14	-
Ukupno potraživanja:		5.482.571	21.046.543	21.833.159
PASIVA				
REZERZVE				
<i>Ostale rezerve</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		(428.658)	-	-
		(428.658)	-	-
PASIVA				
OBAVEZE				
<i>Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		(10.000.000)	-	-
		(10.000.000)	-	-
OBAVEZE				
<i>Dobavljači</i>				
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		(514.906)	(329.673)	(335.231)
- Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina				(6.561)

- IRCE a.d. Istočno Sarajevo	(1.281.147)	(650.894)	(1.183.162)
- IRCE a.d. Istočno Sarajevo-reprogram	(27.342)	(410.124)	
- Termonova d.o.o. Ugljevik	(417.363)	(102.998)	(149.934)
-"Ruding" d.o.o. Ugljevik		(108.327)	-
	(2.240.758)	(1.602.016)	(1.674.888)
OBAVEZE			
Obaveze iz specifičnih odnosa:			
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje	(559.187)	(104.550)	(682.910)
	(559.187)	(104.550)	(682.910)
Ukupno obaveze:	(12.799.945)	(1.706.566)	(2.357.798)
Potraživanja/ obaveze, neto:	(7.317.374)	19.339.977	19.475.361

		U KM	
	Napomena	31. decembar 2024.	Godina koja se završava 31. decembar 2023. Korigovano
BILANS USPJEHA			
PRIHODI:			
<i>Poslovni prihodi</i>			
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		147.979.325	171.681.252
- Termonova d.o.o. Ugljevik		134.176	157.147
		148.113.501	171.838.399
<i>Ostali prihodi</i>			
- Termonova d.o.o. Ugljevik		14.730	12.750
		14.730	12.750
Ukupno prihodi:		148.128.231	171.851.149
RASHODI			
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		(4.208.685)	(3.968.530)
- Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina			(2.558)
- Termonova d.o.o. Ugljevik		(8.842)	(10.610)
		(4.217.527)	(3.981.698)
<i>Troškovi usluga održavanja:</i>			
- Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina			(61)
- IRCE a.d. Istočno Sarajevo		(538.678)	(756.250)
- Termonova d.o.o. Ugljevik		(1.246.168)	(307.234)
		(1.784.846)	(1.063.545)
<i>Poslovni rashodi:</i>			
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje			(23)
- Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina		-	-
- Termonova d.o.o. Ugljevik		(414.583)	(154.189)
		(414.583)	(154.212)
<i>Finansijski rashodi:</i>			
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		(428.658)	-
		(428.658)	-
<i>Ostali rashodi:</i>			
- Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje		-	-
		-	-
Ukupno rashodi:		(6.845.614)	(5.199.455)
Prihodi, neto:		141.282.617	166.651.694

Poslovanje u okviru Elektroprivrede Republike Srpske regulisano je Ugovorom o međusobnim ekonomskim odnosima (broj Ugovora 112/19 od 04.01.2019. godine, Aneks 1. Ugovora 8303/20 od 10.04.2020. godine, Aneks 2. Ugovora 33064/20 od 31.12.2020. godine, Aneks 3. Ugovora 3220/21 od 15.02.2021. godine, Aneks 4. Ugovora 32442/21 od

01.12.2021. godine i Aneks 5. Ugovora 35136/21 od 27.12.2021. godine, Aneksom ugovora o uređenju međusobnih odnosa o pitanju jedinstvenog nastupa na tržištu električne energije broj 8909/23 od 28.02.2023.godine), kao i Pravilnikom o računovodstvenim politikama MH „ERS“ donesenim u Decembru 2020. godine, Ulaganja u zavisna preduzeća obuhvataju se u pojedinačnim finansijskim izvještajima primjenom metode nabavne vrijednosti. Sva zavisna preduzeća u okviru Holdinga su dužna utvrditi i evidentirati u svojim poslovnim knjigama odnose sa povezanim licima u skladu sa MRS 24 „Objelodanjivanje povezanih strana“.

Potraživanja iz poslovnih odnosa predstavljaju iznose potraživanja u okviru holdinga i potraživanja koja Zavisnim preduzećima holdinga duguju treća lica. Potraživanja iz internih odnosa unutar holdinga nastala do 31.12.2004. godine u proizvodnim preduzećima i u holdingu računovodstveno se evidentiraju vanbilansno. Prilikom naplate ovih potraživanja u iznosu definisanom u Ugovoru o međusobnim ekonomskim odnosima umanjuje se vanbilansna evidencija a povećavaju potraživanja iz internih odnosa u korist tekućeg perioda. Potraživanja iz internih odnosa unutar Holdinga nastala nakon 31.12.2004. godine se unutar Holdinga računovodstveno evidentiraju u korist prihoda tekućeg perioda. Prilikom naplate ovih potraživanja umanjuje se potraživanje iz internih odnosa u skladu sa ugovorom o međusobnim ekonomskim odnosima.

Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica na dan 31. decembra 2024 godine iznosi 100.000 Konvertibilnih maraka, i cjelokupno se odnosi na vrijednost učešća u kapitalu zavisnog društva “Termo Nova” d.o.o. Ugljevik (100% učešće).

III.18 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA

III.18.1 Polugodišnji finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2025. godine

III.18.1.1 Izjava

Polugodišnji finansijski izvještaji Emitenta nisu revidirani od strane ovlaštenih revizora.

III.18.1.2 Bilans stanja Emitenta na dan 30.06.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	30.06.2025.			2024.
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	BILANSNA AKTIVA					
	A. STALNA SREDSTVA	001	1.434.315.852	860.447.985	573.867.867	585.445.388
	(002+008+015+016+017+022+034)					
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA	002	6.198.648	5.004.878	1.193.770	1.283.134
	(003 do 007)					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	5.792.560	5.004.878	787.682	883.970
012, dio 019	3. Goodwill	005			0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006			0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	406.088		406.088	399.164

02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	1.424.101.048	855.443.107	568.657.941	580.146.098
020, dio 029	1. Zemljište	009	64.237.776		64.237.776	58.155.342
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	440.087.043	219.373.512	220.713.531	225.823.581
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	911.558.330	636.069.595	275.488.735	287.758.473
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013			0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	8.217.899		8.217.899	8.408.702
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	2.754.640		2.754.640	2.754.640
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016			0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017	0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018			0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019			0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020			0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021			0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	1.261.516	0	1.261.516	1.261.516
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	100.000		100.000	100.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024	1.161.516		1.161.516	1.161.516
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025	0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026			0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027			0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028			0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029			0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030	0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031			0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032			0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033			0	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034			0	
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035			0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	54.423.190	10.029.881	44.393.309	44.023.054
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	44.469.625	4.670.778	39.798.847	37.180.854
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	38.018.217	4.621.670	33.396.547	36.649.075
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039	6.114.948		6.114.948	244.618
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040			0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041			0	

140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042			0	
150 do 159	6. Dati avansi	043	336.460	49.108	287.352	287.161
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044	9.953.565	5.359.103	4.594.462	6.842.200
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	9.557.843	5.335.938	4.221.905	6.180.076
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	3.784.602		3.784.602	5.482.448
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	168.559	5.299	163.260	199.770
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	138		138	500
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049			0	109
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	5.604.544	5.330.639	273.905	497.249
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051			0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053	0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054			0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055			0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056			0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057			0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058			0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059			0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	76.664	23.165	53.499	133.260
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062			0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063	76.664	23.165	53.499	133.260
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064			0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	319.058		319.058	528.864
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	1.488.739.042	870.477.866	618.261.176	629.468.442
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	365.065.396		365.065.396	360.031.505

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	30.06.2025	2024.
	BILANSNA PASIVA			
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	38.016	6.962.085
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	87.689.115	67.689.115
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103	87.689.115	67.689.115
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	87.689.115	67.689.115
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105		

302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		
304	3. Ulozi	107		
305	4. Državni kapital	108		
309	5. Ostali osnovni kapital	109		
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110	0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		
320	III EMISIONA PREMIJA	113		
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	7.696.901	7.197.569
322	1. Zakonske rezerve	116	6.768.911	6.768.911
323	2. Statutarne rezerve	117		
329	3. Ostale rezerve	118	927.990	428.658
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	84.094.513	84.094.513
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	84.094.513	84.094.513
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121		
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	0	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	179.442.513	152.019.112
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	152.019.112	119.821.862
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130	27.423.401	32.197.250
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	321.990.813	322.478.972
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	3.854.877	4.343.036
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134	539.926	594.864
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	1.037.739	1.427.055
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136	2.277.212	2.321.117
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	287.875.834	287.875.834
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	2.475.762	2.475.762
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140	75.053.629	75.053.629
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143	210.346.443	210.346.443
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30.260.102	30.260.102
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	20.500.789	20.500.789
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	275.731.558	279.526.596
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	85.479.789	96.137.122

420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	22.200.668	10.000.000
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	8.126.914	16.401.446
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	55.152.207	69.735.676
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	180.217.190	172.488.104
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	1.388.038	1.648.016
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157	3.156.163	2.213.416
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	37.757.194	31.124.833
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159	6.875.185	6.461.229
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160	131.040.610	131.040.610
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	301.352	559.187
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	6.357.054	6.285.371
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	1.869.317	1.856.263
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	181.248	443.787
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	1.274.274	1.697.732
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	51.334	59.030
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	618.261.176	629.468.442
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	365.065.396	360.031.505

III.18.1.3 Bilans uspjeha Emitenta na dan 30.06.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			30.06.2025	2024.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI	201	66.268.142	68.173.344
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)			
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	0	0
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	59.160.204	67.192.224
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207	58.076.517	64.526.148
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	1.083.687	2.648.636
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		17.440
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	0	0
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		

624, dio	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213		
625				
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	5.870.330	
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		40.726
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	1.237.608	1.021.846
	II. POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	91.808.875	95.380.053
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	7.878.504	8.865.526
513	3. Troškovi goriva i energije	222	13.128.090	13.801.763
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	37.698.973	39.713.914
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	35.995.939	36.065.822
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	1.703.034	3.648.092
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	8.321.785	8.155.140
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	20.880.618	20.471.776
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	20.880.618	20.471.776
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	20.880.618	20.471.776
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	1.200.305	1.357.067
555	8. Troškovi poreza	235	1.882.354	2.245.605
556	9. Troškovi doprinosa	236	818.246	769.262
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237	0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238	25.540.733	27.206.709
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
66		239	607.005	174.182
	I. FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)			
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		1.914
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		171.566
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242	606.843	
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	162	702
56	II. FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	1.998.356	1.359.567
560, 561	1. Rashodi kamata	245	1.931.196	1.359.566
562	2. Negativne kursne razlike	246	67.160	
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		1
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249	0	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250	26.932.084	28.392.094
	E. OSTALI DOBICI I GUBICI			
67	I. OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	102.561	298.495
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		

671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		
676	7. Viškovi	258		
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259	102.561	298.495
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260		
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	658.640	158.186
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		67.752
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		
576	7. Manjkovi	268		
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	658.640	90.434
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	0	140.309
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	556.079	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273	82.092	34.171
dio 68	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		
	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274	82.092	34.171
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275		
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276		
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277		
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279	82.092	34.171
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz dio 68	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280		
	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	0	0
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282		
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		

687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284		
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	0	0
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287	0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288		
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289		
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290		
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292		
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293		
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294	0	0
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		
dio 589, dio 689neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299	82.092	34.171
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300	0	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	200	
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	17.530	26.182
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	67.060.000	68.680.192
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	94.483.401	96.923.988
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308	27.423.401	28.243.796
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309		
	1. Poreski rashodi perioda			
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310	0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		

725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317	27.423.401	28.243.796
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	2.029,00	2.067,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	1.931,00	1.976,00

III.18.1.4 Bilans tokova gotovine Emitenta na dan 30.06.2025. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			30.06.2025	2024.
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501	72.544.278	99.811.498
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)			
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	70.833.604	99.310.978
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503	362	13.323
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.710.312	487.197
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	80.031.550	85.229.142
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	30.648.419	32.479.974
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508	1.578.613	2.544.390
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	501.038	777.562
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510	39.088.534	36.633.979
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	8.214.946	12.793.237
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513	0	14.582.356
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	7.487.272	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515	0	0
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
12	Prilivi po osnovu kamata	527		
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		

15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	5.022.865	6.233.437
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	4.935.536	5.937.877
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536	87.329	295.560
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543	5.022.865	6.233.437
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	42.700.000	0
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545	20.000.000	
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	22.700.000	
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	30.269.624	8.409.869
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	7.720.268	8.409.869
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	10.000.000	
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	12.549.356	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	12.430.376	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	0	8.409.869
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	115.244.278	99.811.498
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	115.324.039	99.872.448
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	0	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	79.761	60.950
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	133.260	185.449
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	53.499	124.499

III.18.1.5 Izvještaj o ostalom rezultatu perioda, na dan 30.06.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				30.06.2025	2024.
1	2	3	4	5	6
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-27.423.401	-28.243.796
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402±403±404±405±406±407)	401		0	0

Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403		
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408	0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415	0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	-27.423.401	-28.243.796
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.18.1.1 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 30.06.2025. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTV A								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1. Stanje na dan 01.01.2024. god.	901	256.013.165		3.562.200	91.020.977			-215.935.187	134.661.155		134.661.155
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903							-89.169.510	-89.169.510		-89.169.510
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. god. (901 ± 902 ± 903)	904	256.013.165	0	3.562.200	91.020.977	0	0	-305.104.697	45.491.645	0	45.491.645
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-38.958.218	-38.958.218		-38.958.218
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-6.926.464			6.926.464	0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	-6.926.464	0	0	-32.031.754	-38.958.218	0	-38.958.218
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909	188.324.050		-6.768.911				-181.555.139	0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			-3.562.200				3.562.200	0		0
12. Ostale promjene	912			428.658					428.658		428.658

13. Stanje na dan 31.12.2024. god. / 01.01.2025. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	67.689.115	0	7.197.569	84.094.513	0	0	-152.019.112	6.962.085	0	6.962.085
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2025. godine (913 ± 914 ± 915)	916	67.689.115	0	7.197.569	84.094.513	0	0	-152.019.112	6.962.085	0	6.962.085
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							-27.423.401	-27.423.401		-27.423.401
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	-27.423.401	-27.423.401	0	-27.423.401
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	20.000.000							20.000.000		20.000.000
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924			499.332					499.332		499.332
25. Stanje na dan 30.06.2025. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	87.689.115	0	7.696.901	84.094.513	0	0	-179.442.513	38.016	0	38.016

III.18.2 Finansijski podaci Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu

III.18.2.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2024			2023
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		1.425.012.756	839.567.368	585.445.388	606.215.764
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	19	6.191.725	4.908.591	1.283.134	1.652.387
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		5.792.561	4.908.591	883.970	1.077.244
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		399.164		399.164	575.143
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	19	1.414.804.875	834.658.777	580.146.098	600.454.241
020, dio 029	1. Zemljište	009		58.155.342		58.155.342	54.316.680
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		439.931.127	214.107.546	225.823.581	234.438.170
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		908.309.704	620.551.231	287.758.473	300.911.765
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		8.408.702		8.408.702	10.787.626
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	19	2.754.640		2.754.640	2.847.620
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	20	1.261.516	0	1.261.516	1.261.516
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		100.000		100.000	100.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		1.161.516		1.161.516	1.161.516
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	

090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		54.100.898	10.077.844	44.023.054	61.067.292
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	21	41.899.595	4.718.741	37.180.854	39.000.179
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		41.318.708	4.669.633	36.649.075	34.014.683
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		244.618		244.618	4.785.926
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043		336.269	49.108	287.161	199.570
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		12.201.303	5.359.103	6.842.200	22.067.113
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		11.516.014	5.335.938	6.180.076	21.339.949
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	22	5.482.448		5.482.448	21.044.274
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	22	205.069	5.299	199.770	129.344
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	22	500		500	288
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	109		109	478
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	5.827.888	5.330.639	497.249	165.565
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	25	156.425	23.165	133.260	185.449
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		156.425	23.165	133.260	185.449
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	26	528.864		528.864	541.715
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1.479.113.654	849.645.212	629.468.442	667.283.056
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	360.031.505		360.031.505	205.235.387

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	2024	2023.
---------------------	----------	---------------	----------	------	-------

	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		6.962.085	45.491.645
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	28	67.689.115	256.013.165
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		67.689.115	256.013.165
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		67.689.115	256.013.165
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	28	7.197.569	3.562.200
322	1. Zakonske rezerve	116		6.768.911	3.562.200
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118		428.658	
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	28	84.094.513	91.020.977
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		84.094.513	91.020.977
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	28	0	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	28	152.019.112	305.104.697
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		119.821.862	224.375.362
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		32.197.250	80.729.335
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		322.478.972	267.058.087
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	29	4.343.036	132.714.037
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		594.864	1.455.387
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		1.427.055	1.611.848
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		2.321.117	129.646.802
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	31	287.875.834	111.001.716
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		2.475.762	10.236.364
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		75.053.629	96.394.715

412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		210.346.443	4.370.637
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30	30.260.102	23.342.334
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		20.500.789	20.762.534
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		279.526.596	333.970.790
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	32	96.137.122	27.438.941
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		10.000.000	
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		16.401.446	17.552.978
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		69.735.676	9.885.963
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	33	172.488.104	296.510.232
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		1.648.016	1.269.641
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		2.213.416	1.191.893
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		31.124.833	28.624.653
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		6.461.229	3.342.825
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		131.040.610	262.081.220
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	34	559.187	104.550
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	34	6.285.371	5.646.142
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	34	1.856.263	441.605
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	34	443.787	2.485.831
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	34	1.697.732	924.002
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	34	59.030	419.487
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		629.468.442	667.283.056
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	360.031.505	205.235.387

III.18.2.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2024	2023.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		151.212.118	182.721.792
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		0	0
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			

61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	6	153.395.897	182.136.326
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		148.131.857	171.845.037
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		5.236.890	10.231.595
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		27.150	59.694
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		65	220
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		65	220
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	7		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		4.533.599	2.347.512
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	7		3.260
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		92.980	
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	2.442.735	2.929.498
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		192.206.532	278.022.260
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	16.760.175	16.867.303
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	27.803.896	27.218.419
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	10	77.801.566	73.112.586
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		70.661.476	65.945.788
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		7.140.090	7.166.798
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	11	16.031.591	11.908.440
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	12	42.905.671	138.536.617
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		41.402.616	41.243.420
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		41.141.571	40.905.314
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		261.045	338.106
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		1.503.055	97.293.197
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	13	4.375.884	3.171.796
555	8. Troškovi poreza	235	14	5.036.859	5.777.779
556	9. Troškovi doprinosa	236	14	1.490.890	1.429.320
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		40.994.414	95.300.468
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66		239	15	6.242.775	14.779.677
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		10.736	4.206
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		6.231.337	14.775.265
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		702	206
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	8.010.181	5.755.667
560, 561	1. Rashodi kamata	245		7.961.448	5.755.661
562	2. Negativne kursne razlike	246		48.732	5
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		1	1
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		0	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		42.761.820	86.276.458
	E. OSTALI DOBICI I GUBICI	251	16	4.866.997	961.781
67	I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)				
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			

674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257	242.470	
676	7. Viškovi	258	35.748	23.009
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259	4.588.779	938.772
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		
57	II. OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	1.479.204
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262	91.939	111.065
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		764
576	7. Manjkovi	268	1.723	25.970
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	1.385.542	911.988
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	3.387.793	0
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	0	88.006
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273	16	180.205
dio 68	I. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	274		229.124
680, 580 neto prikaz	1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	275	178.428	10.469
681, 581 neto prikaz	1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	276		
682, 582 neto prikaz	1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	277		10.469
683, 583 neto prikaz	1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		
685, 585 neto prikaz	1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	279		
688, dio 689, 588, dio 589neto	1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	280	178.428	
prikaz dio 68	1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	281	1.777	218.655
684, 584 neto prikaz	2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	282		
686, 585 neto prikaz	2.1. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	283		
687, 587 neto prikaz	2.2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	284	1.777	218.655
dio 689, dio 589 neto prikaz 58	2.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	285		
	2.4. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	286		
580, 680 neto prikaz	II. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	287	17	0
581, 681 neto prikaz	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	288	0	1.931.566
582, 682 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	289		
583, 683 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	290		
585, 685 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	292		1.931.566
	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	293		
	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	294		
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)		0	0

584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		
689neto dio 589, dio prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299	180.205	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300	0	1.702.442
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	182	92.837
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	26.323	86.841
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	162.502.277	198.785.211
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	201.722.240	286.846.121
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308	39.219.963	88.060.910
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309		
	1. Poreski rashodi perioda	310	18	0
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		130.597
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		130.597
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	261.745	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315	261.745	
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317	38.958.218	88.191.507
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	2.043,00	2.100,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	1.968,00	1.987,00

III.18.2.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2024	2023.
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501		197.429.603	214.942.049
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)				
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		196.026.396	213.597.367
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		26.863	68.895
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.376.344	1.275.787
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)				
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	506		167.901.687	176.578.363
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	507		61.794.632	64.315.324
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508		3.229.941	4.087.931
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	509		1.831.743	2.791.686
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	510		79.420.759	80.643.713
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	511			
		512		21.624.612	24.739.709

III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513	29.527.916	38.363.686
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	0	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	515	0	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)			
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
12	Prilivi po osnovu kamata	527		
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	11.464.900	23.744.007
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	11.078.314	23.232.341
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536	386.586	511.666
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543	11.464.900	23.744.007
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	544	24.000.000	23.000.000
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)			
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		10.000.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	24.000.000	13.000.000
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	42.115.220	37.562.279
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	16.039.957	23.779.682
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	14.000.000	13.000.000
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		782.560
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		37
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	12.075.263	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	18.115.220	14.562.279
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	221.429.603	237.942.049
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	221.481.807	237.884.649
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	0	57.400
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	52.204	0
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	185.449	128.043
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	15	10
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		4
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	25	133.260
			133.260	185.449

III.18.2.4 Uporedni prikaz Izvještaja o ostalom rezultatu u periodu Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2024	2023.
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		978,003	-13,775,052
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 \pm 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415		0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		978,003	-13,775,052
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

III.18.2.5 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			2024	2023.

010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	178.221.365	212.798.922
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	612.265	644.918
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	58.082	78.722
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	83.529.035	76.831.727
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	14.493.323	16.880.192
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	4.759.232	3.098.841
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608		
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611	153.274.361	181.498.462
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612	76.680	510.904
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613	17.707	67.266
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	65	220
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	2.442.736	2.929.499
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		962
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode ¹ (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju ² (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621	113.708	110.688
652	v) Prihod od donacija	622	676	703
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	1.409.400	1.134.376
656	e) Prihodi od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627	918.724	1.682.770
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628	228	
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	11.109.772	15.741.457
dio 670	Od toga: dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	77.801.566	73.112.586
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	93.831	95.336
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	144.309	158.285
dio 525	Od toga: dnevnice	635	59.853	62.730
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	16.031.591	11.908.439
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	550.790	555.536
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	8.095.075	6.456.352
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640	6.435.627	3.275.037
533	d) Troškovi zakupa	641	24.796	39.088
534 + 535	d) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642	147.626	288.458
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643	9.520	
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	768.157	1.293.968
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	114.520	735.104
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	9.412.743	8.949.575
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	2.023.129	1.787.418
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	154.123	90.741
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649	223.375	689.302
551	b) Troškovi reprezentacije	650	383.276	373.795
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	96.099	112.750
553	g) Troškovi platnog prometa	652	22.890	72.597
554	d) Troškovi članarina	653	52.276	47.732

dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode ³ , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju ⁴ : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	5.036.859	5.777.779
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	1.798.214	777.504
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	26.595.984	31.160.935
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	12.246.653	12.586.340
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	443.784	2.485.827
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	715.866	879.555
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	881.213	892.083
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667	3.369.135	3.416.777

III.18.2.6 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2023			2022
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		1,408,656,020	802,440,256	606,215,764	623,601,853
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	19	6,367,704	4,715,317	1,652,387	1,477,404
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		5,792,561	4,715,317	1,077,244	1,320,132
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		575,143		575,143	157,272
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	19	1,398,179,180	797,724,939	600,454,241	618,018,573
020, dio 029	1. Zemljište	009		54,316,680		54,316,680	52,685,567
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		437,908,925	203,470,755	234,438,170	243,169,863
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		895,165,949	594,254,184	300,911,765	307,477,464
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		10,787,626		10,787,626	14,685,679
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	19	2,847,620		2,847,620	2,844,360
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	20	1,261,516	0	1,261,516	1,261,516
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		100,000		100,000	100,000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		1,161,516		1,161,516	1,161,516
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	

090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		71,136,408	10,069,116	61,067,292	63,175,277
	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA						
10 do 15	NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	21	43,708,415	4,708,236	39,000,179	40,490,524
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		38,650,608	4,635,925	34,014,683	33,065,804
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		4,785,926		4,785,926	7,135,728
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043		271,881	72,311	199,570	288,992
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		27,427,993	5,360,880	22,067,113	22,684,753
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		26,677,664	5,337,715	21,339,949	22,030,548
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	22	21,046,051	1,777	21,044,274	21,822,806
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	22	134,643	5,299	129,344	91,392
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	22	288		288	6,400
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	478		478	10,353
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	5,496,204	5,330,639	165,565	99,597
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	25	208,614	23,165	185,449	128,043
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		208,614	23,165	185,449	128,043
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	26	541,715		541,715	526,162
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1,479,792,428	812,509,372	667,283,056	686,777,130
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	205,235,387		205,235,387	208,860,519

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	2023	2022
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		165,479,003	164,501,000
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	28	256,013,165	256,013,165
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		256,013,165	256,013,165
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		256,013,165	256,013,165
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI	110		0	0
	NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)				
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	28	3,562,200	3,643,075
322	1. Zakonske rezerve	116		3,562,200	2,739,111
323	2. Statutarne rezerve	117			903,964
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	28	91,020,977	98,483,149
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		91,020,977	98,483,149
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	28	8,440,175	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		8,440,175	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	28	193,557,514	193,638,389
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		193,557,514	187,543,059
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			6,095,330
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		147,070,729	160,311,480
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	29	12,726,679	7,988,450
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		1,455,387	1,233,748
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		1,611,848	2,189,252
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		9,659,444	4,565,450
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	31	111,001,716	117,790,133
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		10,236,364	9,549,038
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		96,394,715	108,241,095
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			

418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		4,370,637	
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30	23,342,334	34,532,897
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		20,762,534	20,631,937
	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA				
42 do 49	REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		333,970,790	341,332,713
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	32	27,438,941	16,512,226
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		17,552,978	15,729,663
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			782,563
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		9,885,963	
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	33	296,510,232	301,204,480
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		1,269,641	2,050,963
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		1,191,893	1,674,888
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		28,624,653	35,270,569
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		3,342,825	2,989,197
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		262,081,220	259,218,863
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	34	104,550	10,725,252
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	34	5,646,142	8,146,227
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	34	441,605	1,326,683
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	34	2,485,831	1,458,688
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	34	924,002	1,766,604
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	34	419,487	192,553
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		667,283,056	686,777,130
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	205,235,387	208,860,519

III.18.2.1 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2023	2022
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		182,721,792	172,206,653
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		0	0
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	6	182,136,326	166,478,337
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		171,845,037	146,945,239
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		10,231,595	19,469,359

614, dio	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		59,694	63,739
615					
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		220	197
620, dio	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			197
625					
621, 622,	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		220	
623, dio					
625					
624, dio	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
625					
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	7		1,176,694
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		2,347,512	
	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	7	3,260	40,740
640 i 641					
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	2,929,498	4,510,685
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		188,852,750	180,098,338
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	16,867,303	13,533,347
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	27,218,419	29,382,152
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	10	73,112,586	66,100,908
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		65,945,788	57,779,880
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		7,166,798	8,321,028
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	11	11,908,440	11,586,317
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	12	49,367,107	45,544,039
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		41,243,420	39,921,797
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		40,905,314	39,636,599
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		338,106	285,198
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		8,123,687	5,622,242
55 osim	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	13	3,171,796	6,643,891
555 i 556					
555	8. Troškovi poreza	235	14	5,777,779	6,116,533
556	9. Troškovi doprinosa	236	14	1,429,320	1,191,151
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		6,130,958	7,891,685
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66		239	15	14,779,677	14,729,879
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		4,206	2,318,803
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		14,775,265	12,410,769
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		206	307
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	5,755,667	21,123,917
560, 561	1. Rashodi kamata	245		5,755,661	21,049,942
562	2. Negativne kursne razlike	246		5	73,974
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		1	1
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		2,893,052	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		0	14,285,723
	E. OSTALI DOBICI I GUBICI	251	16	961,781	7,604,183
67	I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)				
670, 570	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
neto prikaz					
671, 571	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
neto prikaz					
672, 572	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
neto prikaz					
673, 573,	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
neto prikaz					

674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		17,731
676	7. Viškovi	258	23,009	117,708
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259	938,772	7,468,744
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		
57	II. OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	1,049,787
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		1,591,083
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263	111,065	877,415
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267	764	
576	7. Manjkovi	268	25,970	54,797
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	911,988	658,871
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	0	6,013,100
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	88,006	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273	16	229,124
dio 68	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		164,917
680, 580 neto prikaz	1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274	10,469	
681, 581 neto prikaz	1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275		
682, 582 neto prikaz	1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276	10,469	
683, 583 neto prikaz	1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277		
685, 585 neto prikaz	1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279		164,917
dio 68	1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280		
684, 584 neto prikaz	2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	218,655	0
686, 585 neto prikaz	2.1. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282		
687, 587 neto prikaz	2.2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284	218,655	
58	2.4. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285		
580, 680 neto prikaz	II. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	17	1,931,566
581, 681 neto prikaz	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		5,228,742
582, 682 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288	1,931,566	0
583, 683 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289		
	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290		
	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		

585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292	1,931,566	
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293		
584, 684 neto prikaz	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294	0	5,228,742
586, 686 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		
587, 687 neto prikaz dio 589, dio 689neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		5,040,971
	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		187,771
	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299	0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300	1,702,442	5,063,825
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	92,837	
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	86,841	217,062
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	198,785,211	194,705,632
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	197,676,611	208,259,142
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	1,108,600	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308	0	13,553,510
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309		
	1. Poreski rashodi perioda			
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310	18	130,597
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		221,542
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312	130,597	221,542
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	978,003	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317	0	13,775,052
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	2,100.00	2,010.00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	1,987.00	1,925.00

III.18.2.2 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2023	2022
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501		214,942,049	197,800,800
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)				
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		213,597,367	196,460,045
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		68,895	42,039
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1,275,787	1,298,716
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		176,578,363	169,885,413
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		64,315,324	71,626,598
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		4,087,931	3,247,885
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		2,791,686	1,662,403
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		80,643,713	69,427,587
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		24,739,709	23,920,940
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		38,363,686	27,915,387
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	515		0	2
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)				
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			2
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		23,744,007	19,119,238
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		23,232,341	18,811,978
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		511,666	307,260
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		23,744,007	19,119,236
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	544		23,000,000	10,000,000
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)				
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		10,000,000	10,000,000

4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	13,000,000	
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	37,562,279	20,031,635
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	23,779,682	15,021,345
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	13,000,000	2,223,597
4	Odlivi po osnovu lizinga	555	782,560	2,785,655
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557	37	1,038
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	14,562,279	10,031,635
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	237,942,049	207,800,802
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	237,884,649	209,036,286
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	57,400	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	0	1,235,484
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	128,043	1,363,511
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	10	24
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567	4	8
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	25	185,449
				128,043

III.18.2.3 Uporedni prikaz Izvještaja o ostalom rezultatu u periodu Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2023	2022
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		978,003	-13,775,052
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402±403±404±405±406±407)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408		0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			

2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415	0	0
V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	978,003	-13,775,052
Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.18.2.4 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			2023	2022
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	212,798,922	191,515,733
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	644,918	3,710,229
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	78,722	182,149
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	76,831,727	69,711,334
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	16,880,192	12,178,778
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	3,098,841	3,324,925
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608		
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611	181,498,462	163,676,564
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612	510,904	2,574,159
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613	67,266	163,875
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	220	197
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	2,929,499	4,510,685
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618	962	
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode ¹ (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju ² (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621	110,688	105,371
652	v) Prihod od donacija	622	703	840
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	1,134,376	891,706
656	e) Prihodi od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627	1,682,770	3,512,768
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628		

66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	15,741,457	22,339,370
dio 670	Od toga: dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		5,307
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	73,112,586	66,100,908
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	95,336	96,179
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	158,285	180,965
dio 525	Od toga: dnevnice	635	62,730	79,229
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	11,908,439	11,586,317
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	555,536	782,180
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	6,456,352	5,303,277
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640	3,275,037	2,964,641
533	d) Troškovi zakupa	641	39,088	23,283
534 + 535	d) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642	288,458	98,780
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		48,853
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	1,293,968	2,365,303
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	735,104	1,831,311
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	8,949,575	12,760,424
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	1,787,418	3,032,391
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	90,741	128,155
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649	689,302	1,172,991
551	b) Troškovi reprezentacije	650	373,795	500,196
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	112,750	146,840
553	g) Troškovi platnog prometa	652	72,597	22,822
554	d) Troškovi članarina	653	47,732	42,047
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode ³ , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju ⁴ : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	5,777,779	6,116,533
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	777,504	2,899,595
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	31,160,935	28,846,241
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	12,586,340	10,564,766
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	2,485,827	1,458,684
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	879,555	305,584
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	892,083	365,054
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667	3,416,777	3,350,131

III.18.2.5 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2024. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA							UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7±8 ± 9)	
1. Stanje na dan 01.01.2023. god.	901	256,013,165		3,643,075	98,483,149			-193,638,389	164,501,000	164,501,000
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							0	0	0
3. Efekti ispravki grešaka	903							0	0	0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. god. (901 ± 902 ± 903)	904	256,013,165	0	3,643,075	98,483,149	0	0	-193,638,389	164,501,000	164,501,000
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							978,003	978,003	978,003
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-7,462,172			7,462,172	0	0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	-7,462,172	0	0	8,440,175	978,003	978,003
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908							0	0	0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909							0	0	0
10. Objavljene dividende	910							0	0	0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			-80,875				80,875	0	0
12. Ostale promjene	912							0	0	0
13. Stanje na dan 31.12.2023. god. / 01.01.2024. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	256,013,165	0	3,562,200	91,020,977	0	0	-185,117,339	165,479,003	165,479,003
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914							0	0	0
15. Efekti ispravki grešaka	915							0	0	0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. godine (913 ± 914 ± 915)	916	256,013,165	0	3,562,200	91,020,977	0	0	-185,117,339	165,479,003	165,479,003
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							-28,243,796	-28,243,796	-28,243,796

18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918									0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	-28,243,796	-28,243,796	0	-28,243,796	
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920									0	0	
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921									0	0	
22. Objavljene dividende	922									0	0	
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923									0	0	
24. Ostale promjene	924									0	0	
25. Stanje na dan 30.06.2024. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	256,013,165	0	3,562,200	91,020,977	0	0	-213,361,135	137,235,207	0	137,235,207	

III.18.2.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2023. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTV A							Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)	UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)			
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	256,013,165		3,521,453	106,539,112			57,072,238	423,145,968		423,145,968
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							0	0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903							-244,869,916	-244,869,916		-244,869,916
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	256,013,165	0	3,521,453	106,539,112	0	0	-187,797,678	178,276,052	0	178,276,052
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-13,775,052	-13,775,052		-13,775,052
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-8,055,963			8,055,963	0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	-8,055,963	0	0	-5,719,089	-13,775,052	0	-13,775,052
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			121,622				-121,622	0		0
12. Ostale promjene	912								0		0
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	256,013,165	0	3,643,075	98,483,149	0	0	-193,638,389	164,501,000	0	164,501,000
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0

16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	256,013,165	0	3,643,075	98,483,149	0	0	-193,638,389	164,501,000	0	164,501,000
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							978,003	978,003		978,003
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918				-7,462,172			7,462,172	0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	-7,462,172	0	0	8,440,175	978,003	0	978,003
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923			-80,875				80,875	0		0
24. Ostale promjene	924								0		0
25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	256,013,165	0	3,562,200	91,020,977	0	0	-185,117,339	165,479,003	0	165,479,003

III.18.2.7 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2022. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizazione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizazione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizazione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7±8 ± 9)		
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	256,013,165		3,521,453	95,732,093			48,394,451	403,661,162		403,661,162
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							0	0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903				19,762,617			-624,749	19,137,868		19,137,868
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	256,013,165	0	3,521,453	115,494,710	0	0	47,769,702	422,799,030	0	422,799,030
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							346,938	346,938		346,938
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-8,955,598			8,955,598	0		0

7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	-8,955,598	0	0	9,302,536	346,938	0	346,938
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912								0		0
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	256,013,165	0	3,521,453	106,539,112	0	0	57,072,238	423,145,968	0	423,145,968
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	256,013,165	0	3,521,453	106,539,112	0	0	57,072,238	423,145,968	0	423,145,968
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							573,895	573,895		573,895
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918				-8,055,963			8,055,963	0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	-8,055,963	0	0	8,629,858	573,895	0	573,895
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923			121,622				-121,622	0		0
24. Ostale promjene	924								0		0
25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	256,013,165	0	3,643,075	98,483,149	0	0	65,580,474	423,719,863	0	423,719,863

Napomena: Note uz finansijske izvještaje nalaze se u prilogu broj 1 ovog Prospekta i sastavni su dio istog.

III.18.3 Revizorski izvještaji Emitenta

III.18.3.1 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2024. godinu

Mišljenje

Mišljenje sa rezervom Izvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvata pojedinačne bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine i pojedinačne bilanse uspjeha, pojedinačne bilanse za pojedinačne bilanse na gotovim novčanim iznosima, gotove godine koja se završava na navedeni datum i napomena uz pojedinačne finansijske izveštaje, koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, osim efekta pitanja opisanih u delu Osnova za mišljenje sa rezervom, pojedinačni finansijski izveštaji daju istinu i fer prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima³ finansijskim statusima. 2024. godine, kao i rezultati njegovog poslovanja i tokove pripreme za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja koji su prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje

Kao što je objelodanjeno u napomenu 2.7 uz priložene pojedinačne finansijske izveštaje, Društvo je navelo da sastavlja svoje pojedinačne finansijske izveštaje u skladu sa radom sa početkom. Dana 31. decembra 2024. godine, tekuće obaveze Društva su veće od tekuće imovine za iznos od 235.503.542 KM što jasno ukazuje na postojanje potencijalnih servisnih potencijalnih problema vezanih za probleme. obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti. Prilikom sprovođenja revizorskih postupaka, utvrdili smo da je Društvo objelodanilo postojanje određenih finansijskih rizika koji mogu uticati na sposobnost kontinuiranog polaganja, ali da je Društvo objedinilo planove za organizaciju ni jednog adekvatnog prevazilaženje navedenih problema, niti je jasno objelodanilo da postoji materijalno značajna neizvesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu izazvati značajnu pitanje u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi poslovanje. Kako je objelodanjeno u napomene 23 uz priložene pojedinačne finansijske izveštaje, ukupne zalihe na dan 31. decembra 2024. godine iznose 36.893.693 KM. Na dan izveštajnog perioda, Društvo nije izvršilo test umanjivanja vrijednosti, odnosno nije izvršilo svođenje zaliha na neto ostvarivu prodajnu vrijednost zaliha u skladu sa MRS 2 –. U skladu sa navedenim standardom, Društvo je u obavezi da izvrši odmjeravanje zaliha na nižu od slijedeće dvije – nabavnu vrijednost ili neto ostvarivanje vremena zaliha na datum izveštavanja. Budući da obezbeđenje i svođenje zaliha nije izvršeno od strane Društva na dan izveštavanja, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo tačnost navedene vrijednosti zaliha na dan 31. decembra 2024. godine, kao i da se uvjerimo u potencijalne efekte obezbjeđenja na finansijski rezultat tekuće godine.

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izveštaju u delu Revizora Odgovornosti za reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa Kodeksom IESBA. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koji smo prikupili dokazni i primjereni kao osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom.

Skretanje pažnje

Kao što je obelodanjeno u napomeni 41, uz priložene pojedinačne finansijske izveštaje, pokrećemo pažnju da je Regulativa (EU) 2023/956 stupila na snagu na teritoriji teritorije EU pod nazivom 3 godine 20. godine. za prekogranično usklađivanje ugljenika“ (CBAM), a kojom se predviđa uvođenje obaveza izveštavanja i mogućeg finansijskog opterećenja za izvoz električne energije u Evropsku uniju, počev od 1. januara 2026. godine. Imajući u vidu da je Društvo proizvođač električne energije a koja se djelimično izvozi i na tržište EU putem jedinstvenog distributera iz

sastava holdinga, primijenjena buduća Regulativa može indirektno imati na materijalu i uvesti materijale. finansijske rezultate Društva. Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjem.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja u celini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

1. Ključno pitanje revizije Priznavanje prihoda	Primijenjene procedure revizije
Prihodi od prodaje proizvoda iskazani su u iznosu od 153.847.608 KM i najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje električne energije u iznosu od 148.692.094 KM i prihodi u iznosu od prodaje 5.155.513 KM. Prihodi od prodaje električne energije i uglja Matičnom preduzeću a.d. Trebinje iznose 147.979.325 KM. Grupa priznaje prihode od električne energije na mjesečnom nivou nakon isporuke električne energije Matičnom preduzeću. Fakturisanje električne energije se vrši po dostavljanju podataka o proizvodnji i preuzetoj energiji za taj mjesec. Cijena električne energije je definisana Ugovor između RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik (Matičnog društva) i Matičnog preduzeća a.d. Trebinje. Prihodi od prodaje uglja se priznaju nakon prodaje uglja u zemlji i inostranstvu na osnovu cjenovnika. Prihodi od prodaje električne energije i uglja su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik priznavanja prihoda od prodaje električne energije i prihoda od prodaje zemlje i uglja rizika dolazi u stranu. periodu u kome su stvarno nastali. Takođe, fokusirali smo se na priznavanje prihoda s obzirom na to da postoji rizik da je Rukovodstvo Grupe namjerno precijenilo prihode kako bi postizali cilj prodaje. Pored toga postoji i rizik da Grupa nije evidentirala transakcije prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i projektovane su prikazani u napomeni 3 priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja. Na osnovu sprovedenih postupaka, nismo utvrdili značajne nalaze u vezi sa adekvatnom prijavom	U okviru revizorskih postupaka izvršili smo testiranje interne kontrole uspostavljenih od strane Uprave, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda od prodaje električne energije i uglja. Testirali smo dizajn i operativnu efikasnost kontrole nad sistemima za priznavanje prihoda kako bi se odredio obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure i analizirali značajna povećanja/smanjivanja u odnosu na prethodni period. Sproveli smo testiranje glavne knjige i način unosa i odobravanja unosa podataka. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje obračuna i priznavanje prihoda od isporučene električne energije u skladu sa ugovorenim cijenom. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda od prodaje uglja. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali. Ocjenjivali smo dosljednost primijenjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za različite izvore prihoda Grupe. U okviru revizorskih postupaka izvršili smo proveru kompletnosti i tačnosti dokaza koje se odnose na finansijske obaveze, uključujući sve relevantne dugoročne i kratkoročne obaveze po ovoj osnovi.

evidentiranih u godinama koja se završila 31. decembra 2024. godine. Ključno pitanje revizije Priznavanje dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza i ostalih obaveza iz poslovanja u vezi sa arbitražom sa Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (EGS) (napomena 33 i 41) Dugoročne finansijske obaveze povodom arbitraže sa EGS-om priznate u iznosu od 202.961.814 KM, kratkoročne finansijske revizije u iznosu od 202.961.814 KM. ostale obaveze iz poslovanja priznate u iznosu od 131.040.610 KM, obaveze za kamate priznate u iznosu od 452.556 KM. Ukupno priznate obaveze po osnovu arbitraže sa EGS-om su 380.762.007 KM na dan 31. decembra 2024.godine. Obaveze po osnovu arbitraže su odabrane kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik da ove obaveze nisu pravilno priznate, odmerene i obelodanjene u pojedinačnim finansijskim izveštajima Grupe. Na osnovu sprovedenih postupaka, nismo utvrdili značajne nalaze u vezi sa adekvatnom obavezom evidentiranih u godinama koja se završila 31. decembra 2024. godine.	Proverili smo klasifikacije finansijskih obaveza na dugoročne i kratkoročne u skladu sa definicijama računovodstvenih standarda. Utvrdili usklađenost mjerenja i priznavanja obaveza sa važnim računovodstvenim politikama grupe i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Proverili postojanje i adekvatnost obelodanjivanja svih relevantnih informacija u napomenama uz finansijske izveštaje, uključujući uslove plaćanja, roka dospeća i rizike obaveze sa obavezama. Potvrdili tačnost i validnost iznosa obaveza kroz provjeru relevantne dokumentacije.
---	---

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje

Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima za finansije i međunarodne standarde interne kontrole za koje Rukovodstvo Grupe potvrđuje da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja, rukovodstvo Grupe je odgovorno za procenjivanje sposobnosti Grupe da nastavi s poslovanjem vremenskim neograničenim poslovanjem i objavljivanjem prihvatanja, ako pitanjem, pitanjem vremenskim neograničenim poslovanjem i korišćenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Grupe. Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li konsolidovani finansijski izveštaji, kao što je pogrešno došlo do značajne važnosti, bez obzira na to ili greške i izdati revizorov izveštaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje ono što je slučaj. Pogrešni prikazi mogu nastati uslidene prevare ili greške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiče na

ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu sa MRevS-ima, stvaramo profesionalne presude i održavamo profesionalnim skepticizmom tokom revizije. mi takođe:


- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza konsolidovanih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obrađujemo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i preporuke koje se odnose na revizijske postupke. i primjereni da osiguravaju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijeđenog prevare je veći od rizika nastalog uslijeđ pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjenjeno, pogrešno prijavljivanje ili ispuštanje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo vidjeli revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svršenje izražavanja mišljenja o kontroli Grupacije internih;
- ocjenjujemo primijenjenost korisnih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih projekata i povezanih objava koje je stvorila Uprava; uključujemo o primijenjenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, uključujemo o tome postoji postojanje nevezanosti događajima ili okolinama koji mogu stvoriti značajnu sumnju u sposobnosti Grupe da nastavi s poslovanjem po vremenskom neograničenom poslovanju. Ako
- zaključujemo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se traži da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane obaveze u konsolidovanim finansijskim izvještajima ili, ako već tako, nije navedeno modifikujemo naše mišljenje.


Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sveg izvještaja našeg izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu izazvati da Grupa prekine sa nastavljanjem poslovanja po vremenskom neograničenom vođenju; - ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj konsolidovanih finansijskih izvještaja, uključujući i objavljujući, kao i ogovaraju li konsolidovani finansijski izvještaji i izvještaji način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključuju otkrivanje kontrole i sve nedostatke u vezi sa tokom naše revizije. Takođe, dostavljamo rukovodstvu Grupe izjavljuju da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumeti da se pretpostavlja i da se pretpostavlja to je moguće, o povezanim mjerama zaštite. Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Grupe, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za tekući period i toga su ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u izvještavanju revizora, osim ako zakon ili regulativa uključuje javno objašnjenje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrđeno ne treba da bude pitanje da se utvrdi izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti. Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Aleksandar Džombić,

Ovlašćeni revizor. Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Banja Luka,
15. avgusta 2025. godine

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 15. август 2025. године


Исидора Џомбић
Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука


Александар Џомбић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.3.2 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2023. godinu

Mišljenje

Izvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju pojedinačni bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine i pojedinačni bilans uspjeha, pojedinačni izvještaj o promjenama na kapitalu, pojedinačni bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum i napomena uz pojedinačne finansijske izvještaje, koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Skretanje pažnje

Skrećemo pažnju da uz priložene pojedinačne finansijske izvještaje u kojoj je navedeno da Društvo sastavlja svoje pojedinačne finansijske izvještaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Na dan 31. decembra 2023. godine, tekuće obaveze Društva su veće od tekuće imovine za iznos od 272.903.498 KM. Ovaj indikator ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti.

Rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti i da stoga primjena načela stalnosti poslovanja je validno primjenjeno u pripremi ovih pijedinačnih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modifikovano u vezi s ovim pitanjem.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

1. Ključno pitanje revizije Priznavanje prihoda	Primijenjene procedure revizije
Prihodi od prodaje proizvoda iskazani su u iznosu od 182.136.326 KM i najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje električne energije u iznosu od 171.838.399 KM i prihodi od prodaje uglja u iznosu od 10.120.770 KM. Prihodi od prodaje električne energije se odnose na prihode od prodaje električne energije Matičnom preduzeću a.d Trebinje i prihode od prodaje uglja u zemlji. Društvo priznaje prihode od električne energije na mjesečnom nivou nakon isporuke električne energije Matičnom preduzeću. Fakturisanje električne energije se vrši po dostavljanju podataka o proizvodnji i preuzetoj energiji za taj mjesec. Cijena električne energije je definisana Ugovor između Društva i Matičnog preduzeća a.d.Trebinje. Prihodi od prodaje uglja se priznaju nakon prodaje uglja u zemlji i inostranstvu na osnovu cjenovnika. Prihodi od prodaje električne energije i uglja su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik priznavanja prihoda od prodaje električne energije i prihoda od prodaje uglja od strane Društva kao i rizik iskazivanja prihoda u periodu u kome su stvarno nastali. Takođe, fokusirali smo se na priznavanje prihoda s obzirom da postoji rizik da je Rukovodstvo Društva namjerno precjenjivalo prihode kako bi postigli ciljeve prodaje. Pored toga postoji i rizik da Društvo nije evidentiralo transakcije prihoda na pravilan način.	U okviru revizorskih procedura izvršili smo testiranje internih kontrola ustanovljenih od strane Uprave, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda od prodaje električne energije i uglja. Testirali smo dizajn i operativnu efikasnost kontrola nad sistemima za priznavanje prihoda kako bi se odredio obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure i analizirali značajna povećanja/smanjenja u odnosu na prethodni period. Sproveli smo testiranje glavne knjige i način unosa i odobravanja unosa podataka. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje obračuna i priznavanje prihoda od isporučene električne energije u skladu sa ugovorenom cijenom. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanje prihoda od prodaje uglja. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali. Ocjenjivali smo dosljednost primjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za različite izvore prihoda Društva.

Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazani u napomeni 3 priloženih pojedinačnih	
---	--

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlaštenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje pojedinačnih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za takve interne kontrole za koje Rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje pojedinačnih finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju pojedinačnih finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li pojedinačni finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza pojedinačnih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblazanje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u pojedinačnim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše

mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;

- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj pojedinačnih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li pojedinačni finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.


Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.


Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Društva, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Nevena Milinković, Ovlašćeni revizor.

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 22. мај 2024. године.



Исидора Џомбић
Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука



Невена Милинковић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.3.2 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. godinu

Negativno mišljenje

Obavili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisnog preduzeća „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (u daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju pojedinačni bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, i pojedinačni bilans uspeha, pojedinačni izvještaj o promenama na kapitalu, pojedinačni bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na navedenim datum i napomene uz pojedinačne finansijske izvještaje, koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, zbog važnosti pitanja navedenih u našem izvještaju u pasusu Osnova za negativno mišljenje, priloženi pojedinačni finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko

stanje Društva na dan 31. decembra 2022. godine, kao ni rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

Osnova za negativno mišljenje

1. Kao što je objelodanjeno uz pojedinačne finansijske izveštaje, Društvo je na dan 31. decembra 2022. godine, tužena strana u sudskim sporovima sa procijenjenim potencijalnim efektom u iznosu od 15.575.955 KM. Dalje, Društvo je tužena strana u arbitražnom sporu u iznosu od 146 miliona eura koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije, pokrenutim od strane „Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring“ d.o.o. Maribor (navedeni iznos arbitražnog spora se sastoji od glavnog duga i zakonske zatezne kamate). Društvo na dan 31. decembra 2022. godine nije izvršilo rezervisanja po osnovu navedenog arbitražnog spora, iako je prema informacijama dobijenim u toku revizije, arbitražni spor na dan 31. decembra 2022. godine u završnoj fazi i očekuje se donošenje Odluke Arbitražnog veća u korist tužioca. U skladu sa gore navedenim, troškovi rezervisanja za gubitak po osnovu navedenog arbitražnog spora koji uključuju prinudnu i zateznu kamatu, a rezultat perioda više iskazan za navedeni iznos.

U vezi sa gore navedenim, a kao što je objelodanjeno u napomeni 43 Događaji nakon datuma izveštavanja, Arbitražno vijeće u Beogradu, donijelo je Odluku 03. jula 2023. godine, kojom se nalaže Društvu da u roku od 30 dana plati tužiocu „Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring“ d.o.o. Maribor iznos od 67 miliona EUR i zateznu kamatu za ovaj iznos počev od 01. januara 2022. godine na dan do isplate, a donošenje Odluke o visini akumulirane kamate i troškova arbitraže će se ostavljati za budući period.

Dalje, u vezi istog predmeta koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije, vodi se i arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, po tužbi/zahtev „Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring“ d.o.o. Maribor (kao pravni sljedbenik društva „Elektrogospodarstvo Slovenije“, Maribor, koje je poslovalo u okviru Slovenačke Elektroprivrede). Arbitražni postupak pokrenut je protiv Bosne i Hercegovine, a vrijednost spora iznosi 1.483.567.000 KM (ekvivalent 758.535.762 EUR). Navedeni arbitražni spor je suspendovan do rješavanja Arbitražnog spora koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije.

2. Kao što je objelodanjeno u napomeni 2 uz priložene pojedinačne finansijske izveštaje, Društvo sastavlja svoje pojedinačne finansijske izveštaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Na dan 31. decembra 2022. godine, tekuće obaveze Društva su veće od tekuće imovine za iznos od 18.938.573 KM. U vezi sa navedenim, bitno je pomenuti u kvalifikacijama broj jedan u našem mišljenju, odnosno obaveze po osnovu arbitražnog spora. Dešavanje navedenih događaja može predstavljati potencijalni problem vezan za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti, a samim tim i nastavak poslovanja po načelu stalnosti.

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izveštaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za osiguranje osnova za naše negativno mišljenje.

Ključna pitanja revizije

Osim za pitanje opisano u Odjeljku osnova za negativno mišljenje, odredili smo da nema drugih ključnih revizorskih pitanja za saopštiti u našem izveštaju.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje pojedinačnih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za takve interne kontrole za koje Rukovodstvo Društva tvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje pojedinačnih finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju pojedinačnih finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanje Društva.

Odgovornost revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li pojedinačni finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajan pogrešan prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza pojedinačnih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja usljed prevare je viši nego od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno izbjegavanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenih računovodstvenih osnova temeljenih na vremenski neograničenosti poslovanja i, temeljem na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u pojedinačnim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljenim poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju;

- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj pojedinačnih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i ostvaruju li pojedinačni finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući ili sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Nevena Milinković, Ovlašćeni revizor.

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 03. октобар 2023. године



Исидора Џомбић
Managing Partner - Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука



Невена Милинковић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.4 Konsolidovani finansijski izvještaji

III.18.4.1 Konsolidovani Bilans stanja Emitenta na dan 31.12.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2024			2023
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA	001		1.424.999.572	839.619.749	585.379.823	606.195.192
	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA	002	19	6.196.225	4.913.091	1.283.134	1.652.387
	(003 do 007)						
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		5.797.061	4.913.091	883.970	1.077.244
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		399.164		399.164	575.143
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	19	1.414.887.191	834.706.658	580.180.533	600.533.669
020, dio 029	1. Zemljište	009		58.155.342		58.155.342	54.316.680
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		439.931.127	214.107.546	225.823.581	234.438.170
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		908.392.020	620.599.112	287.792.908	300.946.167
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		8.408.702		8.408.702	10.832.652
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	19	2.754.640		2.754.640	2.847.620
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	20	1.161.516	0	1.161.516	1.161.516
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		1.161.516		1.161.516	1.161.516
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	

07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		54.475.668	10.225.449	44.250.219	61.010.829
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	21	41.899.595	4.718.741	37.180.854	39.000.179
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		41.318.708	4.669.633	36.649.075	34.014.683
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		244.618		244.618	4.785.926
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043		336.269	49.108	287.161	199.570
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		12.576.073	5.506.708	7.069.365	22.010.650
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		11.724.706	5.483.543	6.241.163	21.232.927
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	22	5.440.769		5.440.769	20.745.287
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	22	455.440	152.904	302.536	309.249
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	22	500		500	288
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	109		109	478
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	5.827.888	5.330.639	497.249	177.625
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	25	322.503	23.165	299.338	236.008
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		322.503	23.165	299.338	236.008
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	26	528.864		528.864	541.715
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1.479.475.240	849.845.198	629.630.042	667.206.021
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	360.048.739		360.048.739	205.235.387

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	2024	2023
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		7.200.443	45.388.460
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	28	67.689.115	256.013.165
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		67.689.115	256.013.165
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		67.689.115	256.013.165
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI	110		0	0
	NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)				
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	28	7.207.204	3.571.835
322	1. Zakonske rezerve	116		6.778.546	3.571.835
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118		428.658	
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	28	84.097.085	91.023.694
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		84.097.085	91.023.694
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	28	0	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	28	151.792.961	305.220.234
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		119.937.441	224.650.512
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		31.855.520	80.569.722
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132			
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	29	4.343.036	132.714.037
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		594.864	1.455.387
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		1.427.055	1.611.848
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		2.321.117	129.646.802
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	31	287.875.834	111.001.716
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		2.475.762	10.236.364
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		75.053.629	96.394.715
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		210.346.443	4.370.637
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30	30.260.102	23.342.334
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		20.501.595	20.767.382

G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA				
42 do 49	REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		279.449.032 333.992.092
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		96.137.122 27.438.941
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		10.000.000
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		16.401.446 17.552.978
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	32	69.735.676 9.885.963
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	33	172.080.710 296.412.062
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		1.648.016 1.269.641
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		1.796.053 1.088.895
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		31.134.802 28.629.481
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		6.461.229 3.342.825
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		131.040.610 262.081.220
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	34	559.187 104.550
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	34	6.329.364 5.688.311
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	34	1.947.381 472.706
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	34	490.583 2.514.474
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	34	1.814.943 941.561
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		30.626
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	34	59.116 419.487
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		
D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)				
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	629.630.042 667.206.021 360.048.739 205.235.387

III.18.4.2 Konsolidovani Bilans uspjeha Emitenta na dan 31.12.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2024	2023
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		151.649.034	183.209.278
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		0	0
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	6	153.842.694	182.628.668
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		148.004.692	171.695.824
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		5.810.852	10.873.150
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		27.150	59.694
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		4.914	3.410
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		4.914	3.410
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			

630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	7		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215	7	4.533.599	2.347.512
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	7		3.260
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		92.980	
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	2.428.005	2.921.452
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		192.178.834	278.409.492
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	16.766.446	16.872.907
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	27.799.858	27.212.314
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	10	78.464.283	73.707.394
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		71.185.492	66.427.365
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		7.278.791	7.280.029
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	11	14.808.996	11.615.352
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	12	42.913.386	138.543.754
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		41.410.331	41.250.557
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		41.149.286	40.912.451
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		261.045	338.106
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		1.503.055	97.293.197
55 osim	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	13	4.895.087	3.248.653
555 i 556	8. Troškovi poreza	235	14	5.039.335	5.779.138
555	9. Troškovi doprinosa	236	14	1.491.443	1.429.980
556	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		40.529.800	95.200.214
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	15	6.262.419	14.796.723
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		28.615	19.354
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		6.231.337	14.775.265
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		2.467	2.104
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	8.010.181	5.756.015
560, 561	1. Rashodi kamata	245		7.961.448	5.756.009
562	2. Negativne kursne razlike	246		48.732	5
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		1	1
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		0	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		42.277.562	86.159.506
	E. OSTALI DOBICI I GUBICI	251	16	4.871.747	963.950
67	I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)				
670, 570	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573,	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		242.470	
676	7. Viškovi	258		35.748	23.009
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		4.593.529	940.941
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	1.529.194	1.053.557
570, 670	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		136.965	111.065
571, 671	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			

573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		764
576	7. Manjkovi	268	1.723	25.970
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	1.390.506	915.758
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	3.342.553	0
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	0	89.607
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273	178.428	273.345
dio 68	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	274	178.428	10.469
680, 580 neto prikaz	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	275		
681, 581 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	276		10.469
682, 582 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	277		
683, 583 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		
685, 585 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	279	178.428	
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz dio 68	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	280		
684, 584 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	281		
686, 585 neto prikaz	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	282		
687, 587 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	283		
dio 689, dio 589 neto prikaz 58	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	284		262.876
	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	285		
580, 680 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	286		
581, 681 neto prikaz	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	287	17	49.042
582, 682 neto prikaz	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	288		1.931.566
583, 683 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	289	0	
585, 685 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	290		
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		
584, 684 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	292		1.931.566
586, 686 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	293		
587, 687 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	294	49.042	0
dio 589, dio 689neto prikaz	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	295		
	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	296		
	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	297	49.042	
	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	298		
	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	299	129.386	0
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)			

	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		0	1.658.221
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		182	92.837
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	17	26.323	86.841
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		162.961.810	199.336.133
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		201.793.574	287.237.471
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307		0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)				
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		38.831.764	87.901.338
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309		50.698	
	1. Poreski rashodi perioda				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310	18	0	
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			130.597
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		265.787	
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		38.616.675	88.031.935
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		2.060,00	2.017,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		1.984,00	2.004,00

III.18.4.3 Konsolidovani Izvještaj o ostalom rezultatu Emitenta na dan 31.12.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2024	2023
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-38.616.675	-88.031.935
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408		0	0

Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415	0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	-38.616.675	-88.031.935
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.18.4.4 Konsolidovani Bilans tokova gotovine Emitenta na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				2024	2023
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		197.733.474	215.305.574
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		196.324.042	213.954.244
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		26.863	68.895
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.382.569	1.282.435
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		168.090.039	176.933.645
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		60.227.576	63.777.016
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		3.229.941	4.087.931
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		1.832.403	2.791.898
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		80.044.388	81.191.718
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		8.798	
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		22.746.933	25.085.082
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		29.643.435	38.371.929
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		0	0
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		11.464.900	23.744.007
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		11.078.314	23.232.341

3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536	386.586	511.666
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543	11.464.900	23.744.007
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	544	24.000.000	23.000.000
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)			
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		10.000.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	24.000.000	13.000.000
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	42.115.220	37.570.363
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	16.039.957	23.779.682
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	14.000.000	13.000.000
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		790.644
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		37
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	12.075.263	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	18.115.220	14.570.363
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	221.733.474	238.305.574
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	221.670.159	238.248.015
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	63.315	57.559
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	0	0
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	236.008	178.443
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	15	10
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		4
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	25 299.338	236.008

III.18.4.5 Konsolidovani Anex - dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta na dan 31.12.2024. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			2024	2023
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	178.746.691	213.339.761
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	614.917	647.928
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	58.458	79.146
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	81.648.372	76.336.180
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	14.493.511	16.880.570
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	4.771.077	3.103.564
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608		
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611	153.718.570	181.987.868

612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612	78.947	513.477
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613	18.028	67.629
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	4.913	3.410
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	2.428.006	2.921.452
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		962
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode ¹ (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju ² (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621	98.978	97.938
652	v) Prihod od donacija	622	676	703
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	1.409.400	1.139.080
656	e) Prihodi od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627	918.724	1.682.769
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628	228	
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	11.109.772	15.760.673
dio 670	Od toga: dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	78.464.283	73.707.394
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	124.268	126.320
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	146.215	158.485
dio 525	Od toga: dnevnice	635	60.262	62.779
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	14.808.996	11.615.352
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	562.488	566.855
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	6.850.767	6.150.544
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640	6.435.627	3.275.037
533	d) Troškovi zakupa	641	24.460	38.930
534 + 535	d) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642	148.463	288.598
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643	17.534	
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	769.657	1.295.388
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	114.520	735.104
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	9.934.357	9.027.791
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	2.517.918	1.842.764
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	154.123	90.741
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649	223.375	689.302
551	b) Troškovi reprezentacije	650	395.700	384.114
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	98.604	115.501
553	g) Troškovi platnog prometa	652	27.567	75.926
554	d) Troškovi članarina	653	52.615	47.945
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode ³ , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju ⁴ : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	5.039.335	5.779.138
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	1.802.618	782.403
47, osim 479	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
27, osim 279	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	26.979.406	31.352.136
479	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	12.282.796	12.622.685
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	461.937	2.514.471
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	715.866	879.555
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	881.213	892.083
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667	3.398.111	3.446.169

III.18.4.6 Konsolidovani Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2024. godine

KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA											
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7±8 ± 9)	UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
1. Stanje na dan 01.01.2023. god.	901	256.013.165		3.658.492	98.485.907			-193.926.012	164.231.552		164.231.552
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										0
3. Efekti ispravki grešaka	903							-30.817.848	-30.817.848		-30.817.848
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	256.013.165	0	3.658.492	98.485.907	0	0	-224.743.860	133.413.704	0	133.413.704
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							1.141.429	1.141.429		1.141.429
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-7.462.172			7.462.172			0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	-7.462.172	0	0	8.603.601	1.141.429	0	1.141.429
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0

10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			-86.657			86.657		0		0
12. Ostale promjene	912								0		0
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	256.013.165	0	3.571.835	91.023.735	0	0	-216.053.602	134.555.133	0	134.555.133
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915				-41			-89.166.632	-89.166.673		-89.166.673
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	256.013.165	0	3.571.835	91.023.694	0	0	-305.220.234	45.388.460	0	45.388.460
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							-38.616.675	-38.616.675		-38.616.675
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918				-6.926.609			6.926.609	0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	-6.926.609	0	0	-31.690.066	-38.616.675	0	-38.616.675
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921	188.324.050		-6.768.911				-181.555.139	0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923			-3.562.200				3.562.200	0		0
24. Ostale promjene	924			428.658					428.658		428.658

25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	67.689.115	0	7.207.204	84.097.085	0	0	-151.792.961	7.200.443	0	7.200.443
--	-----	------------	---	-----------	------------	---	---	--------------	-----------	---	-----------

III.18.4.7 Konsolidovani Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2023. godine

KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA											
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7±8 ± 9)	UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	256,013,165		3,536,870	106,541,911			56,897,271	422,989,217		422,989,217
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903							-244,869,916	-244,869,916		-244,869,916
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	256,013,165	0	3,536,870	106,541,911	0	0	-187,972,645	178,119,301	0	178,119,301
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-13,887,749	-13,887,749		-13,887,749
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-8,056,004			8,056,004	0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	-8,056,004	0	0	-5,831,745	-13,887,749	0	-13,887,749
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0

11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			121,622				-121,622	0		0
12. Ostale promjene	912								0		0
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	256,013,165	0	3,658,492	98,485,907	0	0	-193,926,012	164,231,552	0	164,231,552
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	256,013,165	0	3,658,492	98,485,907	0	0	-193,926,012	164,231,552	0	164,231,552
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							1,141,429	1,141,429		1,141,429
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918				-7,462,172			7,462,172	0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	-7,462,172	0	0	8,603,601	1,141,429	0	1,141,429
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923			-86,657				86,657	0		0
24. Ostale promjene	924								0		0
25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	256,013,165	0	3,571,835	91,023,735	0	0	-185,235,754	165,372,981	0	165,372,981

Napomena: Note uz konsolidovane finansijske izvještaje nalaze se u prilogu broj 1 ovog Prospekta i sastavni su dio istog.

III.18.4.8 Revizorski izvještaj Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2024. godinu

Mišljenje sa rezervom

Obavili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisnog preduzeća „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (u daljem tekstu Matično društvo) i zavisnog društva „Termo Nova“ d.o.o Ugljevik (u daljem tekstu zajedno „Grupa“), koji obuhvataju konsolidovane bilanse stanja na dan 31. decembra i 2. decembra. uspjeha, konsolidovani izveštaj o promenama na kapital, konsolidovani bilans tokova priprema za godinu koja se završava na taj dan i napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim efekata pitanja opisanih u delu Osnova za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izveštaji daju istinu i fer prikaz, po svim materijalno značajnim pozicijama, finansijskim aspektima 31 finansijskim izveštajima. 2024. godine, kao i rezultati njenog poslovanja i tokove pripreme za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja koji su prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Kao što je obelodanjeno u napomene 2.7 uz priložene konsolidovane finansijske izveštaje, navedeno je da Grupa sastavlja svoje konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Dana 31. decembra 2024. godine, tekuće obaveze Grupe su veće od tekuće imovine za iznos od 235.198.813 KM što očigledno ukazuje na postojanje potencijalnih servisnih potencijalnih problema vezanih za probleme. obaveza Grupe u toku redovnih operativnih aktivnosti. Prilikom sprovođenja revizorskih postupaka, utvrdili smo da je Grupa prekršila postojanje određenih finansijskih rizika koji mogu uticati na sposobnost kontinuiranog poslovanja, ali da nisu adekvatno obrađeni planovima za rukovođenje. prevazilaženje navedenih problema, niti je jasno obelodanjeno da postoji materijalno značajna neizvesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu izazvati značajnu pitanje u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje

Osnova za mišljenje sa rezervom (nastavak)

Kako je objelodano u napomene 22 uz priložene konsolidovane finansijske izveštaje, ukupne zalihe na dan 31. decembra 2024. godine iznose 36.893.693 KM. Na dan izvedenog perioda, nije izvršeno testiranje na umanjenje vrijednosti, odnosno nije izvršeno svoenje zaliha na neto ostvarivu prodajnu vrijednost zaliha u skladu sa MRS 2. – U skladu sa navedenim standardom, Grupa je u obavezi da izvrši odmjeravanje zaliha na nižu od slijedeće dvije – nabavnu vrijednost ili neto ostvarivanje vrijednosti zaliha na datum objavljivanja. Budući da obezbeđenje i usvajanje zaliha nije izvršeno na dan izveštavanja, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo tačnost navedene vrijednosti zaliha na dan 31. decembra 2024. godine. potencijalne efekte obezbeđenja na finansijski rezultat tekuće godine.

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izveštaju u delu Revizora Odgovornosti za reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja. Nezavisni smo u odnosu na Grupu u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa Kodeksom IESBA. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koji smo prikupili dokazni i primjereni kao osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom.

Skretanje pažnje

Kao što je objelodanjeno u napomeni 41, uz priložene konsolidovane finansijske izveštaje, pokrećemo pažnju da je Regulativa (EU) 2023/956 stupila na snagu na teritoriji godine EU pod nazivom 17. Mehanizam pod 3. maja. prekogranično usklađivanje ugljenika“ (CBAM), a kojom se predviđa uvođenje obaveza izveštavanja i

mogućeg finansijskog opterećenja za izvoz električne energije u Evropsku uniju, počev od 1. januara 2026. godine. Imajući u vidu da je Matično društvo proizvođač električne energije a koja se djelimično izvozi i na tržište EU putem jedinstvenog distributera iz sastava holdinga, primijenjena navedena Regulativa može indirektno ubuduće imati materijale. i na finansijske rezultate Grupe.

Naše mišljenje nije modifikovano u vezi sa navedenim pitanjem.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Ova pitanja su uređena u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja u celini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o pitanjima.

1. Ključno pitanje revizije Priznavanje prihoda (vidjeti napomenu 6)	Primijenjene procedure revizije
Prihodi od prodaje proizvoda iskazani su u iznosu od 153.847.608 KM i najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje električne energije u iznosu od 148.692.094 KM i prihodi u iznosu od prodaje 5.155.513 KM. Prihodi od prodaje električne energije i uglja Matičnom preduzeću a.d. Trebinje iznose 147.979.325 KM. Grupa priznaje prihode od električne energije na mesečnom nivou nakon isporuke električne energije Matičnom preduzeću. Fakturisanje električne energije se vrši po dostavljanju podataka o proizvodnji i preuzetoj energiji za taj mjesec. Cijena električne energije je definisana Ugovor između RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik (Matičnog društva) i Matičnog preduzeća a.d. Trebinje. Prihodi od prodaje uglja se priznaju nakon prodaje uglja u zemlji i inostranstvu na osnovu cjenovnika. Prihodi od prodaje električne energije i uglja su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik priznavanja prihoda od prodaje električne energije i prihoda od prodaje zemlje i uglja rizika dolazi u stranu. periodu u kome su stvarno nastali. Takođe, fokusirali smo se na priznavanje prihoda s obzirom na to da postoji rizik da je Rukovodstvo Grupe namjerno precijenilo prihode kako bi postizali cilj prodaje. Pored toga postoji i rizik da Grupa nije evidentirala transakcije prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i projektovane su prikazani u napomeni 3 priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja.	U okviru revizorskih postupaka izvršili smo testiranje interne kontrole uspostavljenih od strane Uprave, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda od prodaje električne energije i uglja. Testirali smo dizajn i operativnu efikasnost kontrole nad sistemima za priznavanje prihoda kako bi se odredio obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure i analizirali značajna povećanja/smanjivanja u odnosu na prethodni period. Sproveli smo testiranje glavne knjige i način unosa i odobravanja unosa podataka. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje obračuna i priznavanje prihoda od isporučene električne energije u skladu sa ugovorenom cijenom. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda od prodaje uglja. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali. Ocjenjivali smo dosljednost primijenjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za različite izvore prihoda Grupe

Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izvještaje

Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja kao i za takvu grupu nezvanične kontrole za konsolidovanje, koje omogućavaju sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja, rukovodstvo Grupe je odgovorno za procenjivanje sposobnosti Grupe da nastavi s poslovanjem vremenskim neograničenim poslovanjem i objavljivanjem prihvatanja, pitanjem, pitanjem vremenskim neograničenim poslovanjem i korišćenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Grupe.

Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li konsolidovani finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, 4 pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza konsolidovanih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Grupe;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Grupe da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u konsolidovanim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Grupa prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;

- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj konsolidovanih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li konsolidovani finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.


Takođe, dostavljamo rukovodstvu Grupe izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Grupe, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja.

Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da 5 pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Nevena Milinković, Ovlašćeni revizor.

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 15. август 2025. године



Исидора Џомбић
Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука



Александар Џомбић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.5 Pro forma finansijske informacije

Jedinstveni prospekt ne sadrži pro forma finansijske informacije.

III.18.6 Politika dividendi

Emitent nema politiku dividendi.

III.18.6.1 Iznos isplaćene dividende za prethodne godine

Za period koji obuhvata finansijske podatke uključene u Jedinstveni prospekt, Emitent nije isplaćivao dividendu.

III.18.7 Sudski i arbitražni postupci

PREGLED ARBITRAŽNOG POSTUPKA POKRENUTOG PROTIV MH „ERS“ MP AD Trebinje – ZP „RI TE UGLJEVIK“ AD Ugljevik
(zaključno sa 30.09.2025. god.)

R.br	STRANKE SPORU	U	PREDMET SPORA	VRIJEDNOST SPORA	STATUS SPORA	PROCJENA ISHODA SPORA
1.	Elektrogospodarstvo Slovenije- Razvoj in inženiring d.o.o. (EGS)		Naknada štete	Prvobitno postavljena visina tužbenog zahtjeva: 1.262.121.678,76 KM Prvobitno postavljena visina tužbenog zahtjeva u quantum fazi: 72.700.000,00 EUR na ime naknade štete za neisporučenu 1/3 električne energije u periodu od 12.06.2011. godine, 70.800.000,00 EUR na ime zakonske zatezne kamate, što čini ukupan iznos od 143.500.000,00 EUR Naknadno postavljena visina tužbenog zahtjeva u quantum fazi: naknada štete na ime neisporuke 1/3 proizvedene električne energije na pragu Termoelektrane Ugljevik u visini od 80,1 miliona evra na ime glavnog duga i 65,9 miliona evra na ime zakonske zatezne kamate, što ukupno čini iznos od 146 miliona evra Arbitražnom odlukom od 3.7.2023. godine	Elektrogospodarstvo Slovenije je dana 16.06.2014. godine dostavilo Preduzeću Obavještenje o arbitraži kojim obavještava Preduzeće da je pokrenulo postupak za arbitražno rješavanje spora u vezi sa određenim obavezama RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik na osnovu Samoupravnog sporazuma o udruživanju rada i sredstava zbog zajedničke izgradnje i zajedničkog korištenja termoelektrane Ugljevik, prvi blok, Samoupravnog sporazuma o udruživanju rada i sredstava zbog zajedničke izgradnje i zajedničkog korištenja termoelektrane „Ugljevik“ drugi blok i Memoranduma o izvođenju zajedničke radnje „RiTE Ugljevik 2“. Preduzeće je dana 15.07.2014. godine Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Republike Srbije u Beogradu uputilo Odgovor na tužbu broj: 12860/2014. Dakle, postupak arbitraže u ovoj pravnoj stvari počeo da teče dana 16.06.2014. godine. Dopisom broj: A-14/14-2 Spoljnotrgovinska arbitraža pri privrednoj komori Republike Srbije je obavijestila Preduzeće da se pred njom ne vodi postupak između predmetnih stranaka. Dopisom broj: A-14/14-2 Spoljnotrgovinske arbitraže pri privrednoj komori Republike Srbije je putem Obavještenja broj: 13878/14 od 31.07.2014. godine dostavljen Matičnom preduzeću. Elektrogospodarstvo Slovenije je putem Memoranduma od 22.09.2014. godine zahtijevalo od Preduzeća da preduzme određene korake u predmetnom arbitražnom postupku. Preduzeće je putem Odgovora na Memorandum tužioca broj: 19033/14 od 22.10.2014. godine, Elektrogospodarstvu Slovenije odgovorilo tako što je predložilo da se pristupi izradi arbitražnog sporazuma i regulisanja svih procesno - pravnih i materijalno - pravnih pitanja u ovom arbitražnom postupku. Nadalje, Preduzeće je istaklo da smatra preuranjenim zahtjev za imenovanje arbitra ispred Preduzeća i da se protivu metodu konstituisanja arbitražnog vijeća koji je tužilac naznačio, a koji se zasniva na tumačenju neprimjenjivog arbitražnog sporazuma iz SAS 2 i davanju značenja, odnosno dejstva samo pojedinim njegovim odredbama. Preduzeće je istaklo da predmetni odgovor na Memorandum tužioca ne može ni na koji način da bude tumačen kao prihvatanje nadležnosti arbitražnog vijeća konstituisanog bez njegovog učešća, priznanje navoda Zahtjeva za arbitražu i Memoranduma, te tužbenog zahtjeva, kao ni	Dana 3.7.2023. godine arbitražno vijeće donijelo je odluku kojom je usvojen tužbeni zahtjev u dijelu naknade štete, te obavezano Preduzeća da EGS plati iznos u visini od 67.000.000,00 evra, kao i da plati zateznu kamatu na ovaj iznos, počev od 1. januara 2022. godine, pa do isplate, dok je odbijen tužiočev zahtjev za nadoknadu štete u preostalom iznosu. Dana 19.10.2023. godine donesena je Odluka Tribunala o visini kamate akumulirane na dosuđeni iznos počev od 12. juna 2011. godine, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, u visini od 58,2 miliona evra, dok su obje strane odbijene sa troškovima arbitražnog postupka.

			visina dosuđenog iznosa na ime naknade štete iznosi 67 miliona evra sa zakonskom zateznom kamatom počev od 1.1.2022. godine, pa do isplate + Arbitražnom odlukom od 19.10.2023. godine dosuđena je visina od 58,2 miliona evra na ime zakonske zatezne kamate obračunate za period od 12.6.2011. godine do 31.12.2021. godine	odricanje od procesno pravnih i materijalno – pravnih prigovora koji se u ovoj stvari mogu isticati. EGS je 30.06.2015. godine Privrednom sudu u Beogradu uputio prijedlog za imenovanje arbitra u arbitražnom <i>ad hoc</i> postupku. Rješenjem Prirednog suda u Beogradu broj: 4R.BR.310/15 od 06.07.2015. godine od Preduzeća je zatraženo izjašnjenje na prijedlog EGS- a od 30.06.2015. godine. Preduzeće je putem akta od 21.07.2015. godine dostavilo svoje Izjašnjenje. Rješenjem Privrednog suda u Beogradu broj: 4-R.BR.310/15 od 23.09.2015. godine usvojen je prijedlog predlagača, tj. EGS-a, te je za arbitra imenovana Dr Leposava Karamarković, profesor pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Dr Leposava Karamarković je odbila da bude arbitar u ovom postupku. Preduzeće je putem pisanog akta dostavljenog Elektrogospodarstvu Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor i Privrednom sudu u Beogradu, obavjestilo navedene subjekte da je za arbitra imenovalo Prof. dr Miroslava Paunovića za arbitra. Dana 25.07.2016. godine, Privrednom sudu u Beogradu dostavljen je podnesak izabranog arbitra, dr Leposave Karamarković, kojim se obavještava sud o odbijanju imenovanja, usled obima i složenosti predmetnog postupka, te prezauzetosti i drugih poslovnih obaveza. Privredni sud u Beogradu donio je dana 28.10.2016. godine Rješenje br. 4 R 310/2015, kojim se mijenja Rješenje br. 310/2016 od 23.09.2015. godine u pogledu ličnosti arbitra, pa se umjesto dr Leposave Karamarković imenuje arbitar dr Miroslav Paunović, advokat iz Beograda, na osnovu podneska protivnika predlagača, tj. Preduzeća, od 15.09.2016. godine, kojim je istaknuto da su ispunjeni uslovi za imenovanje pomenutog arbitra, a koji se saglasio sa imenovanjem. Shodno odredbama Zakona o arbitraži Republike Srbije, dva imenovana arbitra su se dana 17.03.2017. godine saglasila sa imenovanjem trećeg arbitra, tj. prof. Davora Babića, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Imenovani treći arbitar se saglasio sa imenovanjem, te je na taj način konstituisano arbitražno vijeće. Dana 26.05.2017. godine u Beogradu je održana prva sjednica arbitražnog tribunala i strana u sporu, na kojoj su razmotrena određena pitanja, te utvrđeni uslovi angažovanja arbitražnog tribunala. EGS je još 10.05.2017. godine podnio zahtjev za zastoj predmetnog postupka, a dana 22.05.2017. godine i zahtjev za odlaganje ročišta zakazanog za 26.05.2017. godine. Preduzeće se putem pismenih akata protivilo kako odlaganju ročišta, tako i zahtjevu za zastoj postupka. Ponovno protivljenje zastaju postupka, a shodno proceduralnom nalogu br. 1, Preduzeće je izvršilo dana 07.06.2017. godine.	
--	--	--	--	---	--

			EGS je putem akta od 07.06.2017. godine ponovo istakao zahtjev za zastoj postupka. Arbitražno vijeće je, putem proceduralnog naloga br. 3, odbilo zahtjev EGS za zastoj postupka. Dana 18.01.2018. godine, održana je rasprava na kojoj su razmatrana sva relevantna pitanja i utvrđen proceduralni nalog br. 6, kojim su definisani svi koraci u daljem postupku, sa vremenskim okvirima za preduzimanje istih. Shodno utvrđenom proceduralnom nalogu, dana 19.03.2018. godine, Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu, u okviru koga je dalo odgovore na sve aspekte tužbenog zahtjeva. Takođe, Preduzeće je, shodno ugovorenim INCITRAL arbitražnim pravilima, podnijelo i protivtužbu. Dana 26.03.2018. godine, održana je telefonska konferencija, na kojoj je izvršeno preciziranje ranije utvrđenog proceduralnog naloga. EGS je dana 27. juna 2018. godine dostavio svoj Memorandum tj. cjelokupni tužbeni zahtjev. Dana 05.10.2018. godine sačinjen je i vijeću dostavljen odgovor na cjelokupan tužbeni zahtjev EGS od 27.06.2018. godine. Tokom oktobra i novembra mjeseca izvršeno je podnošenje zahtjeva za dostavljanje informacija i dokumentacije i odgovora na podnijete zahtjeve. Dana 15.01.2019. godine u Zagrebu je održana konferencija u vezi sa upravljanjem predmetom. EGS je 01.04.2019. godine dostavio cjelokupan Memorandum sa odgovorom na protivtužbu Preduzeća. Preduzeće je 14.06.2019. godine dalo svoje izjašnjenje na Memorandum EGS –a od 01.04.2019. godine. U oktobaru 2019. godine održano ročište pred arbitražnim vijećem. Starane u postupku su do 07.02.2020. godine dostavile podneske nakon ročišta. Nakon dostavljanja podnesaka posle ročišta ušlo se u fazu donošenja odluke o nadležnosti i osnovanosti, koja se može očekivati u narednom periodu. Tužena se obratila arbitražnom vijeću sa prijedlogom da dostavi Odluku arbitražnog vijeća u ICSID predmetu od 18.05.2020. godine. Arbitražno vijeće je dozvolilo dostavljanje predmetne odluke. Dana 13.07.2020. godine Arbitražno vijeće je donijelo odluku i međuodluku kojom je utvrdilo da je nadležno da postupa po tužbenom i protivtužbenom zahtjevu. Predmetnom odlukom odbijen je tužbeni zahtjev po svim tačkama, osim zahtjeva za naknadu štete po osnovu neisporučene električne energije počev od 12.06.2011. godine, pa do momenta donošenja odluke. Protivtužbeni zahtjev Preduzeća odbijen je u cjelosti. Odlukom i međuodlukom od 13.07.2020. godine, a u dijelu tužbenog zahtjeva tužioca, za koji je Arbitražno vijeće utvrdilo da je osnovan, ušlo se u fazu odlučivanja o visini odštete - quantum faza.	
--	--	--	---	--

				Eventualno postojanje u eventualna visina štete je predmet razmatranja i utvrđivanja u daljem toku postupka. Dana 02.11.2020. godine Arbitražno vijeće je donijelo Proceduralnu naredbu broj 24 kojom je definisalo redoslijed radnji u quantum fazi, od kojih je prvi korak bila obaveza tužioca da do 29.01.2021. godine dostavi svoj podnesak, tj. uređeni tužbeni zahtjev kojim će obuhvatiti dio prvobitnog tužbenog zahtjeva, koji se odnosi na naknadu štete zbog neisporuke 1/3 električne energije proizvedene na pragu Termoelektrane Ugljevik u periodu od 12.06.2011. godine, pa do momenta donošenja odluke. Dana 19.01.2021. godine Arbitražno vijeće je donijelo Proceduralnu naredbu broj 26, kojom je, na zahtjev tužioca i uz saglasnost tužene strane, pomjeren rok za dostavu cjelokupnog uređenog tužbenog zahtjeva za 05.02.2021. godine. Tužilac je dana 05.02.2021. godine dostavio memorandum – uređeni tužbeni zahtjev, kojim potražuje 72,7 miliona evra na ime navodne štete za neisporučenu električnu energiju u periodu od 12.06.2011. godine, te 70,8 miliona evra na ime zakonske zatezne kamate, što čini iznos od 143.500.000,00 EUR. Tuženi je, shodno Proceduralnom nalogu broj 24, dana 28.04.2021. godine, dao svoj odgovor na uređeni tužbeni zahtjev u kojem je istakao da memorijal tužioca, uređeni tužbeni zahtjev od 05.02.2021. godine, nije adekvatno postavljen, te ga kao takvog treba u cjelosti odbiti. U slučaju, pak, da se Arbitražno vijeće upusti u dalje raspravljanje po uređenom tužbenom zahtjevu tužioca od 05.02.2021. godine, tužena je, na bazi Nalaza i mišljenja ekonomsko – finansijske prirode, koji je uradio Deloitte d.o.o. Beograd, a kojim nalazom i mišljenjem je izvršena analiza svih navoda iz uređenog tužbenog zahtjeva od 05.02.2021. godine, kao i navoda iz ekspertskog mišljenja FRONTIER ECONOMICS LTD – zajedničkog ekspertskog izvještaja Christof Riechmann i Wynne Jones, istakla da: <i>po prvoj varijanti obračuna EGS nema štete, tj. njegova šteta iznosi 0,00 EUR,</i> <i>po drugoj varijanti obračuna, ukupna šteta EGS iznosi 19,7 miliona EUR, u koji iznos su uračunate i zakonske zatezne kamate na dan 28.04.2021. godine.</i> Dana 25.05.2021. godine strane u postupku su, shodno Proceduralnom nalogu, dostavile zahtjev za dostavljanje dokumentacije i informacija. Dana 17.06.2021. godine strane u postupku su dale izjašnjenje po svim tačkama postavljenog zahtjeva za dostavljanje dokumentacije i informacija. Nakon odluke arbitražnog vijeća po svim tačkama zahtjeva strana u sporu, a koja odluka se očekuje u narednom periodu, strane će biti dužne da dostave dokumentaciju i informacije u skladu sa odlukom arbitražnog vijeća. Preduzeće je u cjelosti postupilo po Proceduralnom nalogu broj 27, te dostavilo svu traženu dokumentaciju i podatke.	
--	--	--	--	--	--

				Dana 16.10.2021. godine tužilac je dostavio odgovor na izjašnjenje tužene strane, u kojem je za dio tužbenog zahtjeva koji je ušao u quantum fazu, a to je naknada štete na ime neisporuke 1/3 proizvedene električne energije na pragu Termoelektrane Ugljevik, postavio zahtjev za naknadu štete u visini od 64,3 miliona evra na ime glavnog duga i 59,3 miliona evra na ime zakonske zatezne kamate, što ukupno čini iznos od 123,6 miliona evra. Takođe, tužena strana je u cjelosti izmirila svoju obavezu plaćanja troškova arbitražnog postupka u iznosu od 420.000,00 EUR, a koji troškovi su dospjeli u momentu sačinjavanja ovog pregleda, te imajući u vidu da je predmetni postupak ušao u quantum fazu izvjesni su dodatni troškovi arbitražnog postupka u narednom periodu. Dalje napominjemo da je Preduzeće, putem Poziva na sastanak broj: 31898/21 od 26.11.2021. godine, uputilo prijedlog za održavanje zajedničkog sastanka, a u cilju implementacije Samoupravnog sporazuma iz 1989. godine, imajući u vidu međusobne obaveze potpisnika Samoupravnog sporazuma. Putem predmetnog dopisa Preduzeće je istaklo da tekući arbitražni postupak ne bi trebalo da bude predmet razgovora, bar za sada, jer je postupak još uvijek u toku. Iz navedenog razloga Preduzeće je predložilo da se između strana, koje će učestvovati u pregovorima, potpiše ugovor o povjerljivosti, kako informacije iz pregovora ne bi bile korištene u arbitražnom postupku i kako bi se omogućila puna sloboda pregovaranja svih zainteresovanih. Elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj in inženjering d.o.o. Maribor je, putem odgovora od 30.11.2021. godine, potvrdilo prijem poziva, te je iskazalo spremnost za održavanje sastanka i obavljanje razgovora, kao i istaklo da će dostaviti prijedlog datuma i mjesta održavanja sastanka. Dana 30.12.2021. godine Predzeće je dalo odgovor na podnesak tužioca od 16.10.2021. godine, u kojem je ponovo istaklo neosnovanost postavljenog tužbenog zahtjeva, te kroz dopunu nalaza i mišljenja eksperta ekonomske struke Deloitte d.o.o. Beograd, istaklo da visina postavljenog tužbenog zahtjeva tužioca nije osnovana i adekvatna. U vezi sa navedenim, zajednički sastanak između predstavnika Preduzeća i predstavnika EGS i Holdinga slovenačkih elektrana održan je dana 9.3.2022. godine, u Beogradu, a u vezi implementacije Samoupravnog sporazuma iz 1989. godine, te je zajednički stav da se naredni pregovori održe u prvoj polovini aprila 2022. godine. Bitno je napomenuti da je između Preduzeća, Matičnog preduzeća, EGS i Holdinga slovenačkih elektrana, dana 7.3.2022. godine, potpisan Ugovor o povjerljivosti, koji je protokolisan pod brojem: 9436/22, a zaključen je s ciljem da pitanja, koja se odnose na tekuću arbitražu između EGS i Preduzeća ne budu predmet razgovora, jer je postupak u toku, kao i da informacije iz eventualnih pregovora ne smiju	
--	--	--	--	---	--

				biti korišćene u arbitražnom postupku, kako bi se omogućila puna sloboda pregovaranja svih zainteresovanih. Takođe, u periodu od 7-11.3.2022. godine održano je ročište u ovom postupku arbitraže, te nakon održavanja ovog ročišta, slijedi krug podnesaka. Dana 13.4.2022. godine EGS je, shodno proceduralnom nalogu, utvrđenom na ročištu, održanom od 7-11.3.2022. godine, dostavilo svoj podnesak u vezi umanjenja šteta. Dana 13.5.2022. godine Preduzeće je dostavilo svoje izjašnjenje u vezi umanjenja štete. Dana 14.6.2022. godine EGS je dostavio svoj uređeni tužbeni zahtjev, koji se temelji na dopuni nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke, angažovanog od strane EGS, pri čemu se dopuna odnosi na produženje perioda za koji je izvršen obračun štete, a na način da je obuhvaćena i 2021. godina, tačnije da se obračun štete odnosi na period od 12.6.2011. godine do 31.12.2021. godine, te za navedeni period tužilac zahtjeva od tuženog da, zbog kršenja prava tužioca na 1/3 električne energije i uglja iz RiTE Ugljevik, isplati iznos od 80,1 milion EUR, alternativno 156,71 milion KM i 65,9 miliona EUR, alternativno 128,93 miliona KM na ime zakonske zatezne kamate na obračunatu štetu, te je ukupna visina odštetnog zahtjeva EGS (glavni dug i zakonska zatezna kamata) u visini od 146 miliona EUR ili 285,64 miliona KM. Pored navedenog, tužilac zahtjeva da mu tuženi isplati sve pravne takse i troškove nastale u toku postupka. Takođe, Preduzeće je dana 14.6.2022. godine dalo i svoj završni podnesak, koji se temelji na dopuni nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke D.o.o. „Deloitte“ Banja Luka, a u kom podnesku i nalazu vještaka izloženo je više varijanti obračuna štete po osnovu neisporučene 1/3 električne energije proizvedene u TE Ugljevik, te obračun Preduzeća varira od štete u minusu sa iznosom od 16 miliona EUR (nema duga prema EGS) do obaveze Preduzeća u iznosu od 46,3 miliona EUR. Na temelju zaključenog Ugovora o povjerljivosti, dana 21.6.2022. godine, u Ugljeviku, održani su pregovori između predstavnika Preduzeća, Matičnog preduzeća i EGS, tj. HSE, na kojem je usaglašeno preduzimanje daljih koraka u funkciji vođenja pregovora i sačinjavanja ugovora o isporuci 1/3 električne energije proizvedene na pragu TE Ugljevik od strane Preduzeća prema EGS, tj. HSE. Shodno utvrđenom Proceduralnom nalogu broj 24, strane su dostavile svoje troškovnike, a dana 15.9.2022. godine iste izjasnile na predmetne troškovnike, te se u narednom periodu očekuje donošenje odluke o eventualnom postojanju i eventualnoj visini odštete, a koja se može očekivati do kraja juna 2023. godine, shodno obavještenju arbitražnog vijeća, dostavljenom putem mejla dana 12.4.2023. godine. Dana 12.6.2023. godine predsjednik arbitražnog vijeća, Davor Babić, dostavio je obavještenje da	
--	--	--	--	--	--

				Tribunal očekuje da će svoju odluku donijeti do 3.7.2023. godine, o čemu će stranama unaprijed poslati obavještenje, i to nedelju dana prije nego arbitražno vijeće saopšti odluku. Dana 03.07.2023. godine, Arbitražno vijeće u Beogradu donijelo je Odluku o visini odštete, te je iz razloga opisanih u odluci, donijelo odluku kojom se: nalaže tuženom, Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, 76330 Ugljevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, da na ime nadoknade štete, plati u roku od 30 dana od prijema ove odluke, tužiocu, ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – razvoj in inženiring, d.o.o, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, iznos od 67.000.000,00 evra, i da plati zateznu kamatu na ovaj iznos, počev od 1. januara 2022. godine, pa do isplate, i odbija tužiočev zahtjev za nadoknadu štete u preostalom iznosu. odluka Tribunala o visini kamate akumulirane na dosuđeni iznos počev od 12. juna 2011. godine, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, i o troškovima arbitraže se ostavljaju za buduću odluku. U skladu sa članom 34(2) Uncitral Arbitražnih pravila (izmjenjenih 2010. godine), ova odluka je „pravnosnažna i obavezujuća za stranke“. U skladu sa članom 64(1) Zakona o arbitraži Republike Srbije, odluka „ima snagu pravnosnažne sudske odluke“. Mejliom predsjednika arbitražnog vijeća od 10.7.2023. godine Tribunal je pozvao strane da do 24.7.2023. godine dostave svoje zajedničke stavove ili ako to nije slučaj, svoje pojedinačne stavove u pogledu iznosa obračuna zakonske zatezne kamate (stav 333 druge djelimične odluke). Do istog datuma strane mogu takođe da podnesu svoje zajedničke stavove ili ako to nije slučaj, svoje pojedinačne stavove, u vezi sa bilo kojim drugim aktivnostima, koje bi prema njima strane ili međunarodni sud trebalo da preduzmu prije nego što Međunarodni sud donese konačnu odluku. Strane u postupku su zaključno sa 25.7.2023. godine dostavile svoje stavove u vezi obračuna zakonske zatezne kamate, u skladu sa tačkom 333 druge djelimične odluke. Obračun zakonske zatezne kamate izvršen je po Izvještaju angažovanog vještaka FRONTIER ECONOMICS LTD od 21.7.2023. godine, a sa kojim obračunom se, putem Akta broj: 705-11E od 25.7.2023. godine, saglasio i D.o.o. „Deloitte“ Banja Luka, po kom obračunu ukupan iznos kamate na glavni dug od 67 miliona evra, zaključno sa 31.12.2021. godine, iznosi 58,2 miliona evra, u kom pravcu je, dana 25.7.2023. godine, tužilac uredio tužbeni zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate.	
--	--	--	--	--	--

				Zaključno sa danom 8.9.2023. godine strane su dostavile podneske u vezi troškova postupka, te EGS zahtijeva naknadu troškova postupka u visini od 3.615.182,79 evra, 870,04 kuna i 289.158,48 dinara, a Preduzeće 1.508.543,86 evra. Dana 20.9.2023. godine arbitražno vijeće dostavilo je Proceduralni nalog br. 43 kojim je konstatovalo da su strane dostavile svoje pisane izjave - podneske u skladu sa uputstvima arbitražnog vijeća, te u skladu sa čl. 31(1) UNCITRAL arbitražnih pravila proglašava saslušanja zatvorenim. Dana 19.10.2023. godine Arbitražno vijeće je donijelo konačnu odluku, kojom je odlučeno sledeće: „Član 47, stav 1 Zakona o arbitraži Republike Srbije propisuje: „Arbitražni postupak se okončava donošenjem konačne arbitražne odluke.“ Trenutna odluka je konačna odluka, jer odlučuje o svim nerešenim zahtevima i rezultira prekidom arbitražnog postupka. Iz gore navedenih razloga, pažljivo razmotrivši podneske strana i dokaze, Arbitražni tribunal: - NAREĐUJE tuženom, Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, 76330 Ugljevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, da plati tužiocu, ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – razvoj i inženjering, d.o.o, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, kamatu obračunatu na štetu koju je tužilac pretrpeo između 12. juna 2011. godine i 31. decembra 2021. godine u iznosu od 58.2 miliona evra, u roku od 30 dana od prijema ove odluke, - ODBIJA zahteve obeju stranaka za naknadu troškova ove arbitraže, - ODBIJA bilo koje druge zahteve i predloge stranaka. Prema članu 34, stav 2 UNCITRAL Arbitražnih pravila (kako je revidirano 2010. godine), ova odluka je „konačna i obavezujuća za stranke.“ Prema članu 64, stav 1 Zakona o arbitraži Republike Srbije, odluka „ima snagu konačne sudske odluke.“ Odluka je doneta u Beogradu, u Srbiji, u mestu arbitraže.“ Dana 30.01.2023. godine, Vlada Republike Srpske, u funkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka u MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, donijela je zaključak broj: 04/1-012-2-270/23, kojim je zadužila organe akcionarskog društva da, u saradnji sa organima ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik i predstavnicima tužilaca, implementira donesenu međuodluku arbitražnog tribunala u	
--	--	--	--	---	--

				postupku po Zakonu o arbitraži Republike Srbije, kao i konačnu odluku koja se očekuje o eventualnom postojanju i visini štete, a na bazi prijedloga utvrđenih u pokrenutim pregovorima i sa ciljem najbolje zaštite interesa Matičnog i zavisnog privrednog društva, te da sve prijedloge dostave na razmatranje organima zavisnog i Matičnog društva, a dati prijedlozi će biti obavezujući nakon odobravanja od strane organa Matičnog i zavisnog društva i potkrepljeni mišljenjem adekvatnih stručnjaka iz odgovarajućih oblasti. Shodno Zaključku Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-270/23 od 30.01.2023. godine u toku je preduzimanje aktivnosti na sprovođenju pregovora. Dana 2.8.2023. godine u Ljubljani održan je zajednički sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici ovog Preduzeća i Matičnog preduzeća sa jedne strane, i predstavnici EGS i HSE sa druge strane, na kojem su razmotreni modaliteti realizacije obaveza iz SAS 2, Odluke arbitražnog vijeća od 13.7.2020. godine i Odluke arbitražnog vijeća od 3.7.2023. godine. Na predmetnom sastanku strane su upoznate sa mogućim modalitetima izvršenja predmetnih obaveza, te zajednički utvrdile pravce daljih postupanja. Preduzeće je dana 9.8.2023. godine, a shodno zaključku sa zajedničkog sastanka, održanog 2.8.2023. godine, dostavilo potrebne informacije u vezi modaliteta ispunjenja obaveza, te je HSE i EGS, dana 12.8.2023. godine, dostavio upit za dodatnim informacijama koje je Preduzeće dostavilo na dan 18.08.2023. godine. Dana 12.9.2023. godine i 29.9.2023. godine održan je zajednički sastanak između predstavnika HSE, EGS, ovog i Matičnog Preduzeća, na kojem su strane pregovarale u vezi modaliteta ispunjenja obaveza, te je predmetnom sastanku prethodilo Obavještenje Preduzeća broj: 29322/2023 od 15.9.2023. godine o stavljanju na raspolaganje električne energije za preuzimanje na pragu TE Ugljevik počev od 1.10.2023. godine upućenog EGS i HSE. Na predmetno obavještenje HSE je ovom Preduzeću i Matičnom Preduzeću dostavilo obavještenje od 22.9.2023. godine, na koji dopis se Preduzeće izjasnilo putem Izjašnjenja broj: 30211/2023 od 26.9.2023. godine, pri čemu je ostalo pri stavu da je spremno staviti na raspolaganje 1/3 električne energije proizvedene u Termoelektrani Ugljevik po cijenama koje je potrebno definisati ugovorom, a sve shodno djelimičnoj odluci i međuodluci od 13.7.2020. godine i drugoj djelimičnoj odluci od 3.7.2023. godine. Ovlašćeni predstavnik MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, u funkciji Skupštine akcionara Preduzeća, je prilikom glasanja na četvrtoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, koja je održana dana 15.9.2023. godine, naložio da se,	
--	--	--	--	---	--

			a s obzirom da je predmetni postupak okončan i da je donesena presuda obavezujuća, akcionari informišu o mogućim načinima izmirivanja štete budući da je riječ o ogromnim iznosima koje Društvo sasvim sigurno ne može momentalno samostalno da isplati. U kontekstu načina izmirivanja štete, tj. ispunjenja svih obaveza donesenih u predmetnom arbitražnom postupku održavaju se sastanci u okviru pregovora koji su u toku, te će o modalitetima izmirivanja obaveza akcionari biti upoznati nakon utvrđivanja konačnih prijedloga. Na bazi provedenih pregovora došlo je do usaglašavanja i potpisivanja ugovora, i to: Ugovora o isporuci električne energije na osnovu Samoupravnog sporazuma o udruživanju rada i sredstava radi zajedničke izgradnje i zajedničkog korišćenja termoelektrane Ugljevik, drugi blok, instalisane snage 300 MW sa odgovarajućim kapacitetom rudnika uglja („Ugovor“), sa priložima uz Ugovor, koji je zaključen između Preduzeća, sa jedne strane i Holdinga Slovenskih elektrana (HSE) i Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (EGS), sa druge strane, broj: 2726/24 od 30.01.2024. godine; Ugovora o isporuci električne energije od strane ERS (Ugovor o implementaciji), sa priložima uz Ugovor, koji je zaključen između Matičnog preduzeća, sa jedne strane i Holdinga Slovenskih elektrana (HSE) i Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (EGS), sa druge strane, broj: 01-299-4/24 od 30.01.2024. godine; Ugovora o otplati glavnice dosuđene drugom djelimičnom odlukom od 03. jula 2023. godine, koji je zaključen između Preduzeća i Matičnog preduzeća, sa jedne strane i Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (EGS) sa druge strane, broj: 2727/24 od 30.01.2024. godine. Predmetni ugovori zaključeni su po prethodno pribavljenim saglasnostima organa ovog i Matičnog preduzeća, te Vlade Republike Srpske, u funkciji skupštine akcionara Matičnog preduzeća, kao i prethodno pribavljenim saglasnostima organa EGS i HSE. Uprava Preduzeća je donijela Odluku broj: 1578/24 od 18.01.2024. godine, kojom je prihvatila prijedloge ugovora, a putem Informacije u vezi obaveza prema Elektrogospodarstvu Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor po osnovu arbitražnih odluka i rezultata pregovora, tj. dostavljanje prijedloga ugovora, i to: Ugovora o isporuci električne energije, Ugovora o implementaciji i Ugovora o otplati glavnice, broj: 1451/24 od 17.01.2024. godine, koju je uputila Odboru za reviziju i Nadzornom odboru Preduzeća, dostavljeni su prijedlozi ugovora na razmatranje i usvajanje. Odbor za reviziju Preduzeća donio je Preporuku broj: 1646/24 od 18.01.2024. godine, a Nadzorni odbor Preduzeća donio je Odluku broj: 1647/24 od 18.01.2024. godine, kojim je	
--	--	--	---	--

				predmetna informacija prihvaćena, i data saglasnost na zaključenje ranije pomenutih ugovora. Takođe, Uprava Preduzeća je, putem Obavještenja broj: 1785/24 od 19.01.2024. godine, Matičnom preduzeću dostavila prijedloge ugovora, a radi razmatranja i usvajanja istih od strane organa Matičnog preduzeća, te Vlade Republike Srpske u funkciji skupštine akcionara Matičnog preduzeća. Uprava Matičnog preduzeća je putem Informacije broj: 02/1-170-20/24 od 19.01.2024. godine dostavila Odboru za reviziju i Nadzornom odboru Matičnog preduzeća Obavještenje Preduzeća od 19.01.2024. godine i prijedloge ugovora, te su isti usvojeni Preporukom Odbora za reviziju Matičnog preduzeća broj: OR-02/1-170-22/24 od 19.01.2024. godine i Odlukom Nadzornog odbora Matičnog preduzeća broj: NO-02/1-170-24/24 od 19.01.2024. godine. U vezi sa navedenim, Uprava Matičnog preduzeća je sačinila Informaciju broj: 01-222-13/24 od 19.01.2024. godine koju je uputila Vladi Republike Srpske u funkciji skupštine akcionara Matičnog preduzeća na razmatranje i usvajanje, a koju informaciju, kao i prijedloge ugovora, je Vlada Republike Srpske u funkciji skupštine akcionara Matičnog preduzeća prihvatila Odlukom broj: 04/1-012-2-156/24 od 25.01.2024. godine. Takođe, dana 27.12.2024. godine došlo je do usaglašavanja i potpisivanja: Ugovora o priznanju i izmirenju duga po osnovu neisporučene električne energije u periodu od 01.01.2022. godine do 31.01.2024. godine, koji je zaključen između Preduzeća i Matičnog preduzeća, sa jedne strane i Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (EGS), sa druge strane, broj: 38246/24 od 27.12.2024. godine, čija je ukupna vrijednost 65.234.849,00 EUR, a koji iznos po Ugovoru će se isplatiti u narednih 7 godina, počev od 2025. godine, u 14 jednakih rata. Predmetnim ugovorom regulisano je pitanje priznanja i izmirenja duga za period 01.01.2022 – 31.01.2024. godine, tj. period koji nije obuhvaćen arbitražnom odlukom od 03.07.2023. godine, a s obzirom na to da je isporuka 1/3 proizvedene električne energije na pragu TE Ugljevik, po ugovorenoj cijeni, prema Elektrogospodarstvu Slovenije započeta 01.02.2024. godine. Zaključenjem predmetnog ugovora otklonjena je mogućnost pokretanja novog arbitražnog postupka za predmetni period. Iz svih zaključenih ugovora nesporno proizlazi da postoje pitanja u vezi kojih je nužno nastaviti pregovore, a nastavak tih pregovora zavisi od realizacije pomenutih ugovora. Kao otvorena pitanja preostala su: potraživanja EGS iz Druge Djelimične Odluke, pri čemu se misli na 8,8 miliona evra zakonskih zateznih kamata obračunatih na glavni dug od 67 miliona evra,	
--	--	--	--	--	--

				potraživanje EGS iz Konačne Odluke u visini od 58,2 miliona evra, potraživanja i zahtjevi koje EGS tuži u ICSID Arbitraži. U prethodnom periodu održano je više sastanaka, te je potrebno da se pristupi finalizaciji pregovora u vezi preostalih pitanja o čemu će, a nakon definisanja svih potrebnih elemenata, biti informisana i Skupština akcionara Preduzeća, sve iz razloga cjelokupnog prezentovanja realizacije obaveza po konačnim arbitražnim odlukama. Shodno naprijed navedenom nalogu Skupštine akcionara Preduzeća istaknutom na 4. vanrednoj sjednici Skupštini akcionara Preduzeća, održanoj dana 15.09.2023. godine, potrebno je imati u vidu da je Ugovorom o otplati glavnice od 67 miliona evra, kao dužnik definisano ovo Preduzeće, a kao solidarni dužnik (jemac - platac) definisano Matično preduzeće, te da je otplata duga od 67 miliona evra podijeljena na 7 godina i 14 jednakih rata. Kako su dvije rate dospjele na dan 30.06. i 31.12.2024. godine i iste plaćene, preostalo je da se isplati još 12 jednakih rata. Uprava Preduzeća će u saradnji sa drugim organima Preduzeća, te sa organima Matičnog preduzeća, razmotriti modalitete ispunjenja svih obaveza, a o čemu će organi Preduzeća biti blagovremeno obaviješteni. O svim aktivnostima i radnjama, Uprava Preduzeća kontinuirano izvještava Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, Pravobranilaštvo Republike Srpske, Vladu Republike Srpske, tj. Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske i Elektroprivredu Republike Srpske.	
--	--	--	--	---	--

PREGLED AKTIVNIH SPOROVA U KOJIMA JE MH „ERS“ MP AD Trebinje – ZP „R I TE UGLJEVIK“ AD Ugljevik-TUŽENA STRANA
(zaključno sa 30.09.2025. godine)

R. br.	Stranke u sporu (TUŽILAC)	Predmet spora	Vrijednost spora	Status spora	PROCJENA ISHODA SPORA
1.	„Terex Inženjering“ D.O.O. Bijeljina broj: 59 0 Ps 000204 Ps	Naknada štete	2.955.988,71 KM (izmirena sva dugovanja u ovom predmetu)	Prvostepenom presudom usvojen tužbeni zahtjev, tuženi uložio žalbu, žalba odbijena i potvrđena prvostepena presuda, tuženi uložio reviziju, usvojena revizija, obje nižestepene presude preinačene tako što se tužbeni zahtjev odbija. Tužilac podnio apelaciju Ustavnom sudu, uvažena apelacija, predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Vrhovni sud RS-a donio rješenje kojim se revizija usvaja, ukida presuda Višeg Privrednog suda u Banja Luci broj: 59 0 Ps 000204 09 od 20.10.2010. godine i predmet vraća istom sudu na ponovno suđenje. Presudom Višeg Privrednog suda u Banja Luci od 31.05.2013. godine, žalba tuženog je djelimično uvažena, te	Tužilac je shodno ranije donijetim pravosnažnim sudskim odlukama namiren u cjelosti, tj. dana 18.02.2014. godine je naplatio iznos od 2.798.556,00 KM. Pored navedene činjenice, tužilac je dana 08.09. i 10.07.2020. godine ponovo naplatio iznos od 2.955.988,71 KM a na bazi presude donijete u istom parničnom postupku i po istom tužbenom zahtjevu.

				preinačena presuda Osnovnog suda u Bijeljini od 06.02.2009. godine, tako da je obavezan tuženi da tužiocu na ime izgubljene dobiti isplati iznos od 1.384.064,89 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 06.02.2009. godine pa do isplate i da naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 24.942,97 KM. Tuženi uložio reviziju. Vrhovni sud Republike Srpske donio rješenje kojim je uvažio reviziju tužioca i tuženog, ukinuo presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci broj: 59 0 Ps 000204 13 Pž 2 od 31.05.2013. i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje. Viši Privredni sud u Banja Luci je 23.05.2014. godine je uvažio žalbu tuženog, ukinuo presudu Osnovnog suda u Bijeljini broj: 80 0 Ps 000204 06 Ps od 06.02.2009. godine i predmet dostavio Okružnom Privrednom sudu u Bijeljini kao stvarno i mjesno nadležnom za postupanje. Pripremno ročište održano dana 17.09.2014. godine. Glavna rasprava koja je bila zakazana za dan 28.11.2014. godine odložena je za 05.03.2015. godine, kada je i održana, a nova glavna rasprava zakazana za 23.03.2015.godine. Sledeća glavna rasprava zakazana za 22.05.2015.godine i održana. Okružni privredni sud u Bijeljini donio dana 15.06.2015.godine presudu kojom je odbio u cjelosti tužbeni zahtjev tužioca. Tužilac uložio žalbu. Viši Privredni sud u Banja Luci je dana 11.03.2016. godine djelimično uvažio žalbu tužioca i preinačio presudu Okružnog Privrednog suda u Bijeljini tako što je obavezao tuženog da tužiocu u vidu izmakle koristi isplati iznos od 1.453.388,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od podnošenja tužbe, tj. od 29.07.2006.god. pa do konačne isplate, te iznos od 30.825,25 KM na ime troškova parničnog postupka. Tuženi uložio reviziju Vrhovnom sudu RS. Vrhovni sud RS donio dana 22.09.2016. godine rješenje kojim se revizija usvaja i ukida presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci broj 59 0 Ps 000204 15 Pž 4 od 11.03.2016. godine u dijelu kojim je preinačena prvostepena presuda i predmet u tom dijelu vraća drugostepenom sudu na ponovno suđenje. Viši Privredni sud u	
--	--	--	--	---	--

				Banjaluci zakazao raspravu za dan 16.03.2017.godine, a sledeća zakazana za 23.05.2017. godine koja je održana i završena. Dana 22.06.2017.godine Viši privredni sud u Banja Luci donio je presudu broj 59 0 Ps 000204 17 Pž 5 kojom je žalbu tužioca djelimično uvažio, te presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 59 0 Ps 000204 14 Ps 2od 15.06.2015. godine preinačio i sudio: Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime naknade štete u vidu izmakle koristi isplati iznos od 1.059.145,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 06.02.2009. godine pa do konačne isplate, te iznos od 24.437,65 KM na ime troškova parničnog postupka, sve u roku od 30 dana oda dana prijema ove presude. Žalba tužioca se u preostalom dijelu odbija, potvrđuje prvostepena presuda u dijelu kojim je tužilac odbijen sa tužbenim zahtjevom preko iznosa od 1.059.145,80 KM. Odbija se zahtjev tuženog za troškove drugostepenog postupka od 18.235,00 KM. Protiv ove presude tuženi je uložio reviziju, i tužilac. Tuženi dostavio odgovor na reviziju. Vrhovni sud Republike Srpske donio je dana 26.10.2017.godine presudu broj 59 0 Ps 000204 17 Rev 5 kojom odbija reviziju tužioca, a reviziju tuženog je djelimično usvojio, presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci broj 59 0 Ps 000204 17 Pž 5 od 22.06.2017. godine preinačio tako da se dosuđena naknada štete sa iznosa od 1.059.145,80 KM snižava na iznos od 698.015,80 KM, slijedom čega se i dosuđeni parnični troškovi sa iznosa od 24.437,65 KM snižavaju na iznos od 16.118,00 KM, a u preostalom dijelu revizija tuženog se odbija. Tužilac se obavezuje da tuženom naknadi troškove revizijskog postupka u iznosu od 4.698,00 KM. Tuženi je dana 23.01.2018. godine podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv presude Vrhovnog suda RS broj 59 0 Ps 000204 17 Rev od 26.10.2017. godine. Ustavni BiH je donio Odluku broj: AP 598/18 od 17.12.2019. godine kojom je odbio apelaciju Preduzeća i potvrdio Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 59 0 Ps 000204 17 Rev 5 od 26.10.2017. godine.	
--	--	--	--	--	--

				Dana 28.01.2020. godine Ustavni sud BiH donio Odluku kojom je usvojio apelaciju izjavljenu od strane „Terex Inženjering“ D.O.O. Bijeljina i ukinuo Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 59 0 Ps 000204 17 Rev 5 od 26.10.2017. godine, te naložio Vrhovnom sudu Republike Srpske da po hitnom postupku donese novu odluku. Takođe naloženo je Vladi Republike Srpske da prema „Terex Inženjering“ D.O.O. Bijeljina uplati iznos od 1.500,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku. Preduzeće je putem Obavještenja broj: 5980/20 od 12.03.2020. godine obavjestilo Vrhovni sud Republike Srpske i Vladu Republike Srpske da će na odluku Ustavnog suda BiH AP 203/18 od 28.01.2020. godine uputiti Predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. Dana 16.04.2020. godine preduzeće je podnijelo Predstavku Evropskom sudu za ljudska prava a na Odluku Ustavnog suda BiH AP 203/18 od 28.01.2020. godine. Vrhovni sud Republike Srpske donio Presudu broj: 59 0 Ps 000204 20 Rev 6 od 12.05.2020. godine kojom je reviziju tužbenja djelimično usvojio, Presudu Višeg privrednog suda u Banjoj Luci broj: 59 0 Ps 00204 17 Pž 5 od 22.06.2017. godine preinačio na način što je dosuđeni iznos naknade štete sa iznosa od 1.059.145,80 KM povećan na iznos od 1.453.388,44 KM, slijedom čega su i dosuđeni štoškovi spora sa iznosa od 24.437,65 KM povećani na iznos od 34.660,00 KM, a u preostalom dijelu revizija tužitelja je odbijena. Revizija tuženog je u cjelosti odbijena. Preduzeće je na navedenu Presudu broj: 59 0 Ps 000204 20 Rev 6 od 12.05.2020. godine uputilo Apelaciju Ustavnom sudu BiH. Preduzeće je Evropskom sudu za ljudska prava uputilo Urgenciju broj: 7686/21 od 30.03.2021. godine. Evropski sud za ljudska prava je dana 24.06.2021. godine donio Odluku kojom je Predstavku Preduzeća proglasio neprihvatljivom. Predmetna odluka zaprimljena je od strane	
--	--	--	--	---	--

				Preduzeća dana 20.07.2021. godine pod protokolarnim brojem: 17775/21. Ustavni sud BiH je, dana 16.12.2021. godine, donio Odluku, kojom je apelaciju Preduzeća, izjavljenu protiv Presude Vrhovnog suda Rs od 12.5.2020. godine, odbio kao neosnovanu. Preduzeće je, dana 19.4.2022. godine, podnijelo predstavku broj: 13740/22 Evropskom sudu za ljudska prava protiv odluke Ustavnog suda BiH od 16.12.2021. godine. Do dana izrade ovog pregleda nije dostavljena odluka po predstavi.	
2.	„Terex-inženjering“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 030051 16 Ps	Sticanje bez osnova	7.751.401,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 29.07.2016. godine, pa do isplate Troškovi postupka u iznosu od 61.090,00 KM (navedeni iznos ne ulazi u ukupnu vrijednost sporova, imajući u vidu da je ovaj predmet okončan odbijanjem tužbenog zahtjeva u cjelosti)	Okružni privredni sud u Bijeljini donio Presudu broj: 59 0 Ps 030051 16 Ps od 30.12.2019. godine kojom je obavezao Preduzeće kao tuženo da tužiocu na ime sticanja bez osnova isplati iznos od 4.473.481,93 KM, kao i da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 29.360,00 KM, sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. Odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu novčanog iznosa od 4.473.481,93 KM na ime zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4.473.481,93 KM. Preduzeće je uložilo žalbu Višem privrednom sudu u Banja Luci. Viši privredni sud u Banja Luci donio Rješenje broj: 59 0 Ps 030051 20 Pž od 16.06.2020. godine kojim je usvojio žalbu Preduzeća i u cjelosti poništio Presudu broj: 59 0 Ps 030051 16 Ps od 30.12.2019. godine. Dana 07.10.2020. godine održano pripremno ročište. 23.11.2020. godine i 04.12.2020. godine održana glavna rasprava, na kojoj je tužilac, a na bazi Nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke Danice Petrović od 11.11.2020. godine, uredio svoj tužbeni zahtjev, tako da sada potražuje iznos od 7.751.401,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe, 29.07.2016. godine, pa do konačne isplate. Donošenje odluke u ovom predmetu bilo je zakazano za dan 29.01.2021. godine, ali je usljed bolesti postupajućeg sudije, donošenje iste zakazano za dan 25.03.2021. godine. Okružni privredni sud u Bijeljini je dana 25.03.2021. godine donio Presudu broj: 59 0 Ps 030051 20	Velika vjerovatnoća da se spor dobije, jer je očigledna neosnovanost tužbenog zahtjeva i donesene Presude broj: 59 0 Ps 030051 20 Ps 2 od 25.03.2021. godine, što potvrđuje i donesena Presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci broj: 59 0 Ps 030051 21 Pž 2 od 29.12.2021. godine, kojom je preinačena prvostepena presuda na način da je odbijen tužbeni zahtjev tužioca. Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: 59 0 Ps 030051 22 Rev od 16.3.2023. godine, kojom je reviziju tužioca odbio.

				Ps 2, kojom je obavezao Preduzeće, kao tuženog, da tužiocu na ime sticanja bez osnova isplati iznos od 7.751.401,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 29.07.2016. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate, kao i da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 61.090,00 KM, sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. Preduzeće će izjavilo žalbu Višem privrednom sudu u Banja Luci. Viši privredni sud u Bijeljini je dana 29.12.2021. godine donio Presudu broj: 59 0 Ps 030051 21 Pž 2 od 29.12.2021. godine, kojom je preinačio prvostepenu presudu od 25.3.2021. godine, na način da je odbijen tužbeni zahtjev tužioca, te je istom presudom tužilac obavezan da tuženom naknadi troškove postupka u visini od 4.387,50 KM. Predmetnom presudom Viši privredni sud u Banja Luci, a prilikom razmatranja o cjelokupnim troškovima postupka, nije uzeo u obzir činjenicu da je tuženi dva puta izjavio žalbu, i to na prvostepenu presudu od 30.12.2019. godine i od 25.3.2021. godine, te da pored dosuđenih advokatskih troškova, morao je tužioca obavezati da tuženom naknadi i troškove na ime takse na žalbu, u konkretnom slučaju za dvije takse na žalbu u iznosu od po 20.000,00 KM (ukupno 40.000,00 KM). U vezi s tim, tuženi je dana 24.1.2022. godine podnio sudu Podnesak broj: 1540/22, koji je traženo da sud donese dopunu presude od 29.12.2021. godine u dijelu troškova postupka. Dana 27.1.2022. godine tužilac je uplatio tuženom troškove postupka po drugostepenoj odluci u visini od 4.387,50 KM. Tužilac je izjavio reviziju na predmetnu presudu drugostepenog suda, na koju reviziju je tuženi dao odgovor. Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: 59 0 Ps 030051 22 Rev od 16.3.2023. godine, kojom je reviziju tužioca odbio, čime je okončan ovaj parnični postupak, i to odbijanjem tužbenog zahtjeva u cjelosti kao neosnovanog. Tužilac je izjavio apelaciju Ustavnom sudu BiH, o kojoj još uvijek nije odlučeno.	
--	--	--	--	---	--

3.	Tužba 15 radnika koji spadaju u grupu radnika sa smanjenom radnom sposobnošću	radi naknade štete	Nije precizirana ukupna visina tužbenog zahtjeva	Osnovni sud u Bijeljini zauzeo stav da u svim predmetima uputi zahtjev prema Vrhovnom sudu Republike Srpske radi zauzimanja pravnog mišljenja o spornom pravnom pitanju. Vrhovni sud Republike Srpske donio Odluku broj: 80 0 Rs 101054 19 Spp od 16.04.2019. godine kojom zauzeo pravno mišljenje da radniku sa smanjenom radnom sposobnošću ne pripada plata po odredbama Kolektivnog ugovora, tj. razlika plate radnog mjesta na kom je radio u momentu nastupanja invalidnosti i plate radnog mjesta na koje je raspoređen u skladu sa preostalom radnom sposobnošću i stručnom spremom, već mu pripada naknada plate saglasno odredbama članova 54 -59 Zakona o PIO. Prvostepeni i drugostepeni sudovi su donijeli presude u navedenim postupcima u kojima su podržali stav Vrhovnog suda RS, te su tužbeni zahtjevi usvojeni samo u dijelu razlike između isplaćene plate i visine plate sa naknadom po osnovu smanjene radne sposobnosti, definisane članovima 54-59. Zakona o PIO. Na bazi odluka postupajućih sudova, kao nesporno je utvrđeno da radnik nema pravo na zadržavanje visine plate, kao ni visine koeficijenta radnog mjesta na kojem je utvrđena smanjena radna sposobnost. Po izjavljenim revizijama tužilaca, Vrhovni sud RS je postupio na način da je revizije odbacio kao nedozvoljene, i istim odlukama potvrdio stav Vrhovnog suda RS iz Odluke broj: 80 0 Rs 101054 19 Spp od 16.04.2019. godine, kojom zauzeo pravno mišljenje da radniku sa smanjenom radnom sposobnošću ne pripada plata po odredbama Kolektivnog ugovora, tj. razlika plate radnog mjesta na kom je radio u momentu nastupanja invalidnosti i plate radnog mjesta na koje je raspoređen u skladu sa preostalom radnom sposobnošću i stručnom spremom, već mu pripada naknada plate saglasno odredbama članova 54 -59 Zakona o PIO. Pojedini tužiocu su protiv odluka Okružnog suda i Vrhovnog suda RS izjavili apelacije. Ustavni sud BiH je o pojedinim apelacijama odlučio na način da je iste odbacio kao nedopuštene, dok odluke o	Velika vjerovatnoća da se spor dobije. Prvostepeni i drugostepeni sudovi su donijeli presude u navedenim postupcima u kojima su podržali stav Vrhovnog suda RS, te su tužbeni zahtjevi usvojeni samo u dijelu razlike između isplaćene plate i visine plate sa naknadom po osnovu smanjene sposobnosti, definisane članovima 54-59. Zakona o PIO. Po izjavljenim revizijama tužilaca, Vrhovni sud RS je postupio na način da je revizije odbacio kao nedozvoljene, i istim odlukama potvrdio stav Vrhovnog suda RS iz Odluke broj: 80 0 Rs 101054 19 Spp od 16.04.2019. godine. Ustavni sud BiH je o pojedinim apelacijama odlučio na način da je iste odbacio kao nedopuštene, dok odluke o ostalim apelacijama još uvijek nisu dostavljene.
----	---	--------------------	--	---	---

				ostalim apelacijama još uvijek nisu dostavljene.	
4.	Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla Broj: 59 0 Ps 034995 19 Ps	Radi naplate duga	1.889.500,06 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom u visini od 795.447,63 KM 236.682,53 KM na ime zakonske zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju izmirenih računa 20.350,00 KM na ime troškova parničnog postupka Ukupan iznos dugovanja je u visini od 3.131.874,97 KM Isplaćen dio duga u visini od 1.391.944,48 KM Preostali iznos dugovanja je u visini od 1.739.930,49 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je izmirilo dio glavnog duga, te je preostalo da se riješi pitanje preostalog glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i troškova postupka. Dana 10.12.2020. godine održano pripremno ročište na kojem je tužilac uredio svoj tužbeni zahtjev, a na ročištu održanom dana 28.01.2021. godinnj konačno opredijelio svoj tužbeni zahtjev, te istim potražuje iznos od 1.889.500,06 KM sa zakonskom zateznom kamatom, kao i iznos zakonske zatezne kamate u visini od 254.505,95 KM na ime kašnjenja u plaćanju izmirenih računa, te troškove postupka. Preduzeće je uputilo prijedlog za zaključenje sudskog poravnjanja. Tužilac je dostavio svoj prijedlog za zaključenje sudskog poravnjanja. Dana 30.03.2021. godine održan je nastavak pripremnog ročišta, na kojem su strane obavijestile sud da je u toku procedura usaglašavanja sporazumnog rješavanja spora, a radi zaključivanja sudskog poravnjanja, te je zbog složenosti ovog spora i visine tužbenog zahtjeva potrebno odložiti ročište. Sud je odložio ročište za 28.05.2021. godine. Pripremno ročište je održano dana 28.05.2021. godine, na kojem je tužilac precizirao svoj tužbeni zahtjev, a na način da je iznos zakonske zatezne kamate u visini od 254.505,95 KM na ime kašnjenja u plaćanju izmirenih računa, smanjio na iznos od 216.674,93 KM. Pripremno ročište je održano dana 30.09.2021. godine, na kojem je određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke. Glavna rasprava je održana dana 24.11.2021. godine, te je donošenje presude u ovom predmetu zakazano za dan 6.12.2021. godine. Dana 6.12.2021. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini je donio Presudu broj: 59 0 Ps 034995 19 Ps, kojom je usvojio tužbeni zahtjev tužioca, te obavezao tuženog da tužiocu isplati na ime glavnog duga iznos od 1.889.500,06 KM sa zakonskom zateznom kamatom, kao i iznos od 236.682,53 KM na ime zakonske	Donesena presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci, kojom je potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Preduzeće zaključilo ugovor o izmirenju dugovanja u ovom postupku. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.

				zatezne kamate na plaćene račune sa zakašnjenjem. Istom presudom obavezan je tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u visini od 20.350,00 KM. Preduzeće je izjavilo žalbu na predmetnu presudu, a tužilac je dostavio odgovor na žalbu. Dana 31.8.2022. godine Viši privredni sud u Banja Luci donio je Presudu, kojom je žalbu tuženog odbio, te potvrdio prvostepenu presudu suda. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 28103/22 od 13.9.2022. godine, donijela Odluku broj: 28723/22 od 19.9.2022. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati revizija na navedenu presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 30.04.2024. godine između tužioca i tuženog zaključen je Ugovor o izmirenju dospjelog duga za izvršenu uslugu isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica za potrebe ZP RiTE Ugljevik (Ugovor 1) broj: 16719/24 (01-02-14347-1/24), koji ugovor se odnosi na potraživanja koja tužilac ima u ovom parničnom postupku. Predmetnim ugovorom definisano je ukupno potraživanje tužioca, tj. obaveza tuženog, koje potraživanje, tj. obaveza, proističe iz presude suda od 6.12.2021. godine, koja je potvrđena presudom od 31.08.2022. godine. U vezi sa navedenim, ukupan iznos potraživanja, tj. dugovanja, iznosi 3.131.874,97 KM, a u koji iznos je uračunato sledeće: 1.889.500,06 KM na ime glavnog duga, 985.342,38 KM na ime zakonske zatezne kamate na glavni dug, obračunate sa danom 30.04.2024. godine, 236.682,53 KM na ime zakonske zatezne kamate na plaćene račune sa zakašnjenjem, 20.350,00 KM na ime troškova parničnog postupka. Navedeni ukupan iznos isplatiće se u 36 jednakih rata u visini od po 86.996,53 KM, s tim da svaka rata dospijeva 10. u mjesecu (prva rata dospjela 10.05.2024. godine, a posljednja dospijeva 10.04.2027. godine). Preduzeće je do sada izmirilo obaveze po 16 rata, tj.	
--	--	--	--	--	--

				ukupan iznos od 1.391.944,48 KM, te je preostali iznos dugovanja u visini od 1.739.930,49 KM. Preduzeće će u narednom periodu izmiriti svoje obaveze.	
5.	Mile Bojić iz Ugljevika, broj: 80 0 P 122581 20 P	Radi naknade štete	44.000,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano dana 16.3.2021. godine na kojem su stranke uputile sudu saglasan prijedlog da se pripremno ročište odloži, a radi pokušaja mirnog rješavanja spora. Sud je donio rješenje da se pripremno ročište odlaže za dan 14.05.2021. godine. Pripremno ročište je održano dana 14.05.2021. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza vještačenjem, o čemu će sud donijeti nakandno rješenje. Na istom ročištu zakazan je uviđaj na licu mjesta za dan 02.07.2021. godine. Uviđaj je održan dana 02.07.2021. godine, na kojem je doneseno rješenje da se glavna rasprava odlaže za 28.09.2021. godine. Glavna rasprava, koja je bila zakazana za dan 28.09.2021. godine, odložena je za dan 3.11.2021. godine, a iz razloga što vještak nije na vrijeme dostavio svoj nalaz i mišljenje. Glavna rasprava je održana dana 3.11.2021. godine, a nastavak zakazan za dan 27.01.2022. godine. Glavna rasprava je održana dana 27.1.2022. godine, na kojoj je doneseno Rješenje o zastoju postupka u ovoj pravnoj stvari do donošenja odluke Okružnog suda u Bijeljini po žalbi na rješenje prvostepenog suda broj: 80 0 V 063624 20 V 4. Dana 12.7.2023. godine tuženi je zaprimio podnesak tužioca od 10.5.2023. godine, kojim predlaže da se nastavi ovaj postupak. Dana 18.7.2023. godine tuženi je dostavio izjašnjenje na podnesak tužioca, u kojem je istakao da se protivi prijedlogu tužioca za nastavak postupak, a iz razloga što se nisu ispunili uslovi za isto, imajući u vidu da vanpranični postupak broj: 80 0 V 063624 23 V nije okončan.	Neizvjestan ishod postupka.
6.	Tužba 28 radnika (8 tužbi) Napomena: s obzirom da se tužbe radnika baziraju na istim činjeničnim i pravnim osnovama,	Radi isplate novčanog potraživanja	Vrijednost spora po jednoj tužbi je 1.600,00 KM Ukupno sve tužbe: 12.800,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovore na tužbe. U svih osam predmeta su donesene presude Osnovnog suda u Bijeljini, na način da su u sedam predmeta odbijeni tužbeni zahtjevi	Velika vjerovatnoća da se spor dobije. U svih osam predmeta su donesene presude Osnovnog suda u Bijeljini, na način da su u sedam predmeta odbijeni tužbeni

	kroz ovaj pregled će se uvrstiti pod jednu tačku		Imajući u vidu da je tuženi postupio po odlukama suda, a u pojedinim predmetima su tužioci izvršili i povrat tako uplaćenih iznosa, iskazana vrijednost sudskih sporova ne ulazi u konačan zbir sudskih sporova po ovom pregledu	u cjelosti, dok je u jednom djelimično usvojen tužbeni zahtjev. Preduzeće je izjavilo žalbe u dijelu troškova postupka, dok su tužioci izjavili žalbe na presude u cjelosti. A u predmetu u kojem je usvojen tužbeni zahtjev, Preduzeće je izjavilo žalbu. Okružni sud u Bijeljini je u sedam predmeta donio presude, kojima je djelimično uvažio žalbu tužilaca, te djelimično preinačio presude Osnovnog suda u Bijeljini u odbijajućem dijelu zahtjeva i odluka o troškovima postupka, na način da je obavezan tuženi, da tužiocima isplati iznos na ime neplaćenog radnog učinka za period februar – mart 2021. godine, i to sa zakonskom zateznom kamatom. Takođe, tuženi je obavezan da tužiocima naknadi i troškove parničnog postupka. Na predmetne odluke Okružnog suda u Bijeljini tuženi je izjavio revizije. Vrhovni sud RS donio je odluke u sedam predmeta, i to na način da je u dva predmeta usvojio revizije, ukinuo drugostepene odluke, kojima su usvojene žalbe tužilaca i obavezan tuženi na isplatu određenog iznosa, i potvrdio prvostepene presude, kojima su odbijeni tužbeni zahtjevi, dok je u pet predmeta odbacio reviziju tuženog, kao nedopuštenu. Na navedene odluke Vrhovnog suda RS, kojima je revizija odbačena, tuženi je izjavio apelaciju Ustavnom sudu BiH. U jednom predmetu Ustavni sud BiH donio je odluku da je apelacija nedopuštena. Imajući u vidu da je Vrhovni sud RS o istoj pravnoj stvari zauzeo različita stanovišta, tuženi je podnio i prijedloge za ponavljanje postupka, imajući u vidu da je Vrhovni sud u ostalim predmetima donio odluke, kojima je ukinuo drugostepene presude i potvrdio prvostepene presude, kojima su odbijeni tužbeni zahtjevi. Zahtjevi za ponavljanje postupka su odbijeni kao neosnovani. Takođe, tuženi se obratio i Vrhovnom sudu RS, a zbog činjenice da je isti po istom činjeničnom i pravnom osnovu zauzeo različita stanovišta, te tražio usaglašavanje pravne prakse. Tuženi je izvršio obračun iznosa (glavnog duga, zakonske zatezne kamate, troškova postupka, poreza i doprinosa), koje	zahtjevi u cjelosti, dok je u jednom djelimično usvojen tužbeni zahtjev. Okružni sud u Bijeljini je u sedam predmeta donio presude, kojima je djelimično uvažio žalbu tužilaca, te djelimično preinačio presude Osnovnog suda u Bijeljini. Vrhovni sud RS donio je odluke u sedam predmeta, i to na način da je u dva predmeta usvojio revizije, ukinuo drugostepene odluke, kojima su usvojene žalbe tužilaca i obavezan tuženi na isplatu određenog iznosa, i potvrdio prvostepene presude, kojima su odbijeni tužbeni zahtjevi, dok je u pet predmeta odbacio reviziju tuženog, kao nedopuštenu. Ustavni sud BiH donio je odluke da su apelacije nedopuštene.
--	---	--	---	---	--

				je je isplatio tužiocima po presudama Okružnog suda u Bijeljini, a koje presude su odlukama Vrhovnog suda RS ukinute, te time tužioci za navedene iznose nemaju osnov za držanje, u kom pravcu je tuženi potraživao povrat tako isplaćenih iznosa, a tužioci, kao i njihovi punomoćnici su izvršili povrat tih iznosa. U jednom predmetu tužilac nije izvršio povrat novčanih sredstava za koje sada nema osnov za držanje, te je istom upućen zahtjev za povrat – opomena pred tužbu i ostavljen rok od 15 dana da uplati navedene sredstva, ali tužilac nije navedena sredstva uplatio, te je Preduzeće predalo tužbu sudu radi sticanja bez osnova.	
7.	Jovanović Zoran, broj: 80 0 Rs 135161 21 Rs	Radni spor	1.000,00 KM	Preduzeće je u ostavljenom roku dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano za dan 16.5.2023. godine odloženo je zbog bolesti postupajućeg sudije za dan 3.10.2023. godine. Dana 3.10.2023. godine održano je pripremno ročište, ali je postupak rješenjem suda prekinut, sve do okončanja krivičnog postupka protiv tužioca.	Neizvjestan ishod postupka.
8.	„KOMPRED“ a.d. Ugljevik, broj: 59 0 Ps 038129 22 Ps	Radi isplate naknade za eksproprisane nekretnine	104.416,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.12.2023. godine 18.015,95 KM na ime troškova parničnog postupka 2.091,31 KM na ime troškova izvršnog postupka Ukupno zaplijenjen iznos na računu Preduzeća iznosi 129.692,69 KM (navedeni iznos prenesen na račun tužioca dana 13.05.2024. godine)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 3.10.2022. godine, na kojem je određen uvidaj na licu mjesta za dan 4.11.2022. godine. Uvidaj na licu mjesta proveden je dana 4.11.2022. godine. Vještaci geodetske i građevinske struke su izradili i dostavili svoje nalaze, a glavna rasprava održana je dana 21.4.2023. godine na kojoj su isti saslušani. Glavna rasprava je odložena za dan 3.7.2023. godine, iz razloga što je vještak građevinske struke dobio nalog da dopuni svoj nalaz i mišljenje. Glavna rasprava je održana dana 3.7.2023. godine, te je vještaku građevinske struke još jednom naloženo da dopuni svoj nalaz, iz kojeg razlog je nastavak glavne rasprave održan dana 27.9.2023. godine, na kojoj je nastavljeno saslušanje vještaka i na kojoj je, u skladu sa nalazom, tužilac precizirao svoj tužbeni zahtjev na način da, umjesto prvobitno postavljenog zahtjeva u visini od 250.000,00 KM, sada potražuje iznos od 104.416,80 KM sa zmk počev od dana podnošenja tužbe, te troškove parničnog postupka u	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je Preduzeće obavezano na isplatu novčanog potraživanja na ime naknade za izvršenu faktičku eksproprijaciju. Preduzeće je izjavilo žalbu na navedenu presudu, koja je presudom drugostepenog suda odbijena kao neosnovana i potvrđena prvostepena presuda. Preduzeće je izjavilo reviziju, koja je odbijena presudom Vrhovnog suda RS. Preduzeće je izjavilo apelaciju. Okružni privredni sud u Bijeljini donio Rješenje o izvršenju.

				visini od oko 18.591,70 KM. Na prijedlog tuženog odložena je glavna rasprava za dan 1.11.2023. godine, a sve radi upoznavanja Uprave Preduzeća sa preciziranim tužbenim zahtjevom. Dana 1.11.2023. godine održana je glavna rasprava na kojoj su stranke dale svoje završne riječi, te je zakazano donošenje presude za dan 1.12.2023. godine. Dana 1.12.2023. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Presudu broj: 59 0 Ps 038129 22 Ps, kojom je tuženi obavezan da tužiocu na ime naknade za eksproprisane nekretnine u naravi označene kao k.p. br. 1486/3, zvana Majdan, dvorište površine 412 m², privredna zgrada površine 208 m², upisana u Posjedovni list br. 613 k.o. Ugljevik, sa upisanim posjedom u korist tužioca sa 1/1, odnosno po starom premjeru parcela označena kao k.č. br. 1570/7 zgrada i dvorište površine 596 m², upisana u zk zložak br. 1364 k.o. Ugljevik, sa upisanim pravom svojine u korist tužioca sa 1/1, isplati novčanu naknadu u iznosu od 104.416,80 KM, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 01.12.2023. godine, kao dana donošenja presude, pa do konačne isplate, kao i da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 18.015,95 KM, sve u roku od 30 dana po pravnosnažnosti presude. Preduzeće, kao tuženi, je na predmetnu presudu izjavilo žalbu. Tužilac je dostavio odgovor na žalbu. Dana 24.01.2024. godine Viši privredni sud u Banja Luci donio je presudu broj: 59 0 Ps 038129 24 PŽ kojom je odbio žalbu tuženog i potvrdio prvostepenu presudu, te odbio zahtjev tužioca za naknadu troškova sastava odgovora na žalbu. Preduzeće je izjavilo reviziju na drugostepenu odluku suda, koja je odbijena Presudom Vrhovnog suda RS br. 59 0 Ps 038129 24 Rev od 30.04.2024. godine. Preduzeće je izjavilo apelaciju Ustavnom sudu BiH. Kako Preduzeće nije dobrovoljno isplatilo utvrđenu obavezu tužilac je pokrenuo izvršni postupak, u kojem je Okružni privredni sud u Bijeljini donio Rješenje o izvršenju broj: 59 0 Ps 038129 24 Ip od 22.04.2024. godine kojim usvaja	
--	--	--	--	---	--

				prijedlog za izvršenje i određuje izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika – Preduzeća. Ukupno zaplijenjen iznos na računu Preduzeća iznosi 129.692,69 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 15871/24 od 26.04.2024. godine, donijela Odluku broj: 16028/24 od 29.04.2024. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje o izvršenju. Dana 13.05.2024. godine izvršen je prenos zaplijenjenih sredstava sa računa tuženog na račun tužioca u ukupnom iznosu do 129.692,69 KM, koji iznos se sastoji iz sledećeg: 104.416,80 KM na ime glavnog duga, 5.168,63 KM na ime zsk na glavni dug, 18.015,95 KM na ime troškova parničnog postupka, 2.091,31 KM na ime troškova izvršnog postupka. Dana 18.06.2024. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Rješenje da se postupak izvršenja smatra završenim, jer su provedene sve izvršne radnje.	
9.	Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla Broj: 59 0 Ps 038124 22 Ps	Radi naplate duga	3.958.500,04 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom u visini od 928.172,71 KM 20.403,00 KM na ime troškova parničnog postupka Ukupan iznos dugovanja je u visini od 5.304.905,00 KM Isplaćen dio duga u visini od 2.357.735,52 KM Preostali iznos dugovanja je u visini od 2.947.169,48 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 5.10.2022. godine. Pripremno ročište u ovom predmetu održano je dana 5.10.2022. godine, a isto je odloženo za dan 24.11.2022. godine, iz razloga što postoji mogućnost zaključivanja sudskog poravnjanja. U tom pravcu Preduzeće, kao tužena strana, dana 1.11.2022. godine, uputilo je tužiocu Poziv za sastanak broj: 34141/22, sve u svrhu iznalaženja adekvatnog rješenja izmirenja dugovanja po ovom predmetu, kao i dugovanja po ranije pokrenutom predmetu broj: 59 0 Ps 034995 19 Ps. Tužilac je dostavio odgovor na navedeni dopis u kojem je navedeno da su isti saglasni da se sporazumno riješi spor, u kom pravcu su predložili da se dugovanje po presudi u predmetu broj: 59 0 Ps 034995 19 Ps isplati dobrovoljno, a da se za dugovanje po predmetu broj: 59 0 Ps 038124 22 Ps, kao i za dugovanje koje nije obuhvaćeno tužbom, zaključujući sporazum o plaćanju na rate. Dana 3.2.2023. godine održano je pripremno ročište, na kojem je	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca. Preduzeće zaključilo ugovor o izmirenju dugovanja u ovom postupku. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.

				određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke. Glavna rasprava je održana dana 17.3.2023. godine, a donošenje presude zakazano za dan 24.3.2023. godine. Dana 24.3.2023. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Presudu broj: 59 0 Ps 038124 22 Ps, kojom se obavezuje tuženi – Preduzeće da tužiocu, na ime duga po fakturama – računima za isporučenu tehnološku vodu, isplati novčani iznos od 3.958.500,04 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od dospijeca svakog posebnog računa, pa do dana isplate, kao i da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 20.403,00 KM, sve u roku od 30 dana po pravnosnažnosti presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 12084/23 od 30.3.2023. godine, donijela Odluku broj: 12085/23 od 30.3.2023. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na navedenu presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 30.04.2024. godine između tužioca i tuženog zaključen je Ugovor o izmirenju dospjelog duga za izvršenu uslugu isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica za potrebe ZP RiTE Ugljevik (Ugovor 2) broj: 16720/24 (01-02-14346-1/24), koji ugovor se odnosi na potraživanja koja tužilac ima u ovom parničnom postupku. Predmetnim ugovorom definisano je ukupno potraživanje tužioca, tj. obaveza tuženog, koje potraživanje, tj. obaveza, proističe iz presude suda od 24.3.2023. godine. U vezi sa navedenim, ukupan iznos potraživanja, tj. dugovanja, iznosi 5.304.905,00 KM, a u koji iznos je uračunato sledeće: 3.958.500,04 KM na ime glavnog duga, 1.326.001,96 KM na ime zakonske zatezne kamate na glavni dug, obračunate sa danom 30.04.2024. godine, 20.403,00 KM na ime troškova parničnog postupka. Navedeni ukupan iznos isplatiće se u 36 jednakih rata u visini od po 147.358,47 KM, s tim da svaka rata	
--	--	--	--	--	--

				dospijeva 10. u mjesecu (prva rata dospjela 10.05.2024. godine, a posljednja dospijeva 10.04.2027. godine). Preduzeće je do sada izmirilo obaveze po 16 rata, tj. ukupan iznos od 2.357.735,52 KM, te je preostali iznos dugovanja u visini od 2.947.169,48 KM. Preduzeće će u narednom periodu izmiriti svoje obaveze.	
10.	„OMENKO-TRANS“ d.o.o. Srebrenik, broj: 59 0 Ps 038704 23 Ps	Radi naplate duga	10.656,09 KM na ime naknade materijalne štete + zzk (iznos glavnog duga na ime naknade materijalne štete u visini od 10.656,09 KM i zakonska zatezna kamata na glavni dug u visini od 4.584,25 KM plaćeni u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 8.5.2023. godine, a nastavak je zakazan za dan 6.6.2023. godine. Glavna rasprava je održana dana 29.8.2023. godine na kojoj su ispitana tri predložena svjedoka, a nastavak zakazan za dan 9.10.2023. godine. Dana 9.10.2023. godine održana je glavna rasprava na kojoj je ispitan još jedan svejedok, te je nastavak zakazan za dan 10.11.2023. godine, jer vještak nije dostavio svoj nalaz niti je pristupio raspravi, a niti je isto opravdao, u kom pravcu je tuženi zahtijevao da se vještak novčano kazni. Ročište koje je bilo zakazano za dan 10.11.2023. godine je odloženo za dan 08.12.2023. godine. Vještak mašinske struke dostavio je svoj nalaz i mišljenje, na koji nalaz će se stranke izjasniti na zakazanom ročištu, te ispitati vještaka. Dana 8.12.2023. godine održana je glavna rasprava na kojem je izveden dokaz saslušanjem vještaka mašinske struke, te su stranke dale svoje završne riječi. Dana 10.01.2024. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Presudu broj: 59 0 Ps 038704 23 Ps kojom je obavezan tuženi da tužiocu na ime naknade materijalne štete isplati iznos od 10.656,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 25.06.2020. godine kao dana nastanka štete, pa do konačne isplate, sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Istom presudom obavezan je tuženi da tužiocu na ime štete zbog izgubljene dobiti isplati iznos od 28.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30.07.2020. godine kao dana popravke auto-dizalice, pa do konačne isplate, kao i da istom naknadi troškove postupka u visini od 6.142,60 KM, sve u roku od 30	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je Preduzeće obavezano na isplatu određenog novčanog iznosa na ime štete i izgubljene dobiti. Preduzeće je izjavilo žalbu na navedenu presudu. Drugostepenom presudom žalba tuženog djelimično usvojena, te prvostepena presuda ukinuta u dijelu dosuđivanja izgubljene dobiti, dok je u ostalom dijelu odbijena žalba i potvrđena prvostepena presuda. Preduzeće će pristupiti isplati iznosi koji je potvrđen drugostepenom odlukom. U ponovnom postupku Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je tužbeni zahtjev tužioca odbijen u cjelosti.

				dana od dana donošenja presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Preduzeće je izjavilo žalbu na navedenu presudu, koja žalba je Presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 23.04.2024. godine djelimično uvažena, te je prvostepena presuda u usvajajućem dijelu naknade izgubljene dobiti (stav 2) ukinuta i u tom dijelu predmet vraćen prvostepenom sudu u fazu održavanja glavne rasprave, dok je u ostalom žalba tuženog odbijena i prvostepena presuda potvrđena. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 17133/24 od 15.05.2024. godine, donijela Odluku broj: 17225/24 od 16.05.2024. godine, kojom je odlučeno da se postupi po stav 1 presude, te izvrši plaćanje potvrđenog dijela presude, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 29.05.2024. godine Preduzeće je isplatilo iznos glavnog duga na ime naknade materijalne štete u visini od 10.656,09 KM i zakonsku zateznu kamatu na glavni dug u visini od 4.584,25 KM. Glavna rasprava je održana dana 25.03.2025. godine na kojem je saslušan vještak mašinske struke, te date završne riječi tužioca i tuženog. Dana 17.4.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužioca na ime štete zbog izgubljene dobiti, i određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove. Tužilac je izjavio žalbu na presudu, na koju je Preduzeće dalo odgovor. Dana 4.6.2025. godine Viši privredni sud u Banja Luci donio je presudu kojom je žalba tužioca odbijena i potvrđena prvostepena presuda. Istom odlukom odbijen je zahtjev tužioca za naknadu troškova žalbenog postupka.	
11.	Tužbe 33 radnika (8 tužbi) Napomena: s obzirom da se tužbe radnika baziraju na istim činjeničnim i pravnim osnovama, kroz ovaj pregled će se uvrstiti pod jednu tačku	Radi isplate razlike naknade plata	Vrijednost spora po jednoj tužbi je 5.004,00 KM Ukupno sve tužbe: 40.032,00 KM Imajuću u vidu da je Preduzeće isplatilo svoje	Preduzeće je dostavilo odgovore na tužbe. U svih 8 predmeta su donesene presude suda na način da su tužbeni zahtjevi odbijeni u cjelosti u 5 predmeta, u 1 predmetu je djelimično usvojen tužbeni zahtjev u odnosu na jednog tužioca, dok je odbijen u cjelosti u odnosu na ostale tužioce, i u 2 predmeta su	U 5 predmeta je drugostepeni sud usvojio žalbe tužilaca, te preinačio prvostepene presude na način da je usvojio tužbene zahtjeve tužilaca.

			obaveze u svih 8 predmeta ukupna vrijednost preostalih sporova neće ulaziti u ukupan zbir po ovom pregledu	tužbeni zahtjevi usvojeni u cjelosti. Tužiocu su izjavili žalbe na presude u kojima su tužbeni zahtjevi odbijeni, na koje je Preduzeće dalo odgovor. U predmetu u kojem je djelimično usvojen t. zahtjev u odnosu na jednog tužioca, te u predmetima u kojem su tužbeni zahtjevi usvojeni u cjelosti Preduzeće je izjavilo žalbu. U 8 predmeta dostavljene su odluke drugostepenog suda na način da je žalba tužilaca usvojena, te preinačene prvostepene presude na način da su tužbeni zahtjevi usvojeni, a preinačena je i prvostepena presuda i u dijelu odluke o troškovima postupka, na način da Preduzeće obavezano da tužiocima isplati troškove parničnog postupka. Preduzeće je u navedenim predmetima izjavilo revizije i apelacije. Preduzeće je u svih 8 postupka postupilo po drugostepenim presudama i izvršilo isplatu svojih obaveza prema tužiocima.	
12.	Tužbe 5 radnika (5 tužbe) Napomena: s obzirom da se tužbe radnika baziraju na istim činjeničnim i pravnim osnovama, kroz ovaj pregled će se uvrstiti pod jednu tačku	Radni spor	Imajuću u vidu da je tuženi postupio po odlukama suda, iskazana vrijednost sudskih sporova ne ulazi u konačan zbir sudskih sporova po ovom pregledu	Preduzeće je u ostavljenom roku dostavilo odgovore na tužbe. U svim predmetima su donesene presude prvostepenog suda na način da je u 3 predmeta usvojen tužbeni zahtjev tužilaca, dok je u 1 predmetu odbijen tužbeni zahtjev tužioca. U 1 predmetu je povučena tužba. Preduzeće je izjavilo žalbe na sve presude u kojima je usvojen tužbeni zahtjev tužilaca, a drugostepeni sud je donio presude na način da su usvojene žalbe Preduzeća, te djelimično preinačene prvostepene presude na način da se tužiocima utvrđuje rad na određeno vrijeme za period 01.10.2022. godine do 31.10.2022. godine, za koji period je tuženi obavezan isplatiti razliku plate, kao i poreze i doprinose, te troškove postupka, dok su tužiocu obavezani da tuženom isplate troškove žalbenog postupka. Preduzeće je u takva 2 predmeta u cjelosti isplatilo svoje obaveze, a izvršena je i naplata troškova parničnog postupka koji su dosuđeni u korist Preduzeća. U svim tim predmeta su izjavljene revizije, a Preduzeće je dalo odgovor na revizije. U jednom predmetu je donesena drugostepena presuda na način da je žalba tužioca odbijena i potvrđena prvostepena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev	U 2 predmeta je drugostepeni sud donio presude na način da su usvojene žalbe Preduzeća, te djelimično preinačene prvostepene presude. U jednom predmetu je donesena drugostepena presuda na način da je žalba tužioca odbijena i potvrđena prvostepena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužioca. U jednom predmetu je donesena drugostepena presuda na način da je žalba tuženog usvojena i preinačena prvostepena presuda na način da je odbijen tužbeni zahtjev tužioca. U 1 predmetu povučena tužba.

				tužioca. Tužilac je izjavio reviziju, na koju je Preduzeće dalo odgovor. U jednom predmetu je donesena drugostepena presuda na način da je žalba tuženog usvojena i preinačena prvostepena presuda na način da je odbijen tužbeni zahtjev tužioca. U navedena 2 predmeta su tužioci obavezani da tuženom isplate troškove parničnog postupka pred prvostepenim sudom, kao i žalbene troškove, u kom pravcu je Preduzeće uputilo zahtjev tužiocima da uplate dosuđene troškove, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. U dva predmeta je Vrhovni sud RS donio rješenja kojim odbacuje revizije tužioca.	
13.	Biljana Rankić, broj: 80 0 Rs 153487 23 Rs	Radni spor	-	Preduzeće je u ostavljenom roku dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 02.04.2024. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava održana je dana 30.05.2024. godine, ali imajući u vidu da svjedocima sud nije uputio pozive, glavna rasprava bila je zakazana za dan 17. i 24.10.2024. godine, ali je ista održana dana 13.11.2024. godine, na kojoj su saslušane parnične strane i dio predloženih svjedoka, te je nastavak glavne rasprave održan dana 16.12.2024. godine, na kojem su saslušani preostali svjedoci. Dana 30.12.2024. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu broj: 80 0 Rs 1534870Rs 2 kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužioca i određeno da svaka stranka snosi svoje troškove. Tužilja je izjavila žalbu na presudu, a Preduzeće dalo odgovor na žalbu. Okružni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je žalba tužilje odbijena i potvrđena prvostepena presuda. Istom presudom tužilja je odbijena sa zahtjevom za naknadu troškova žalbenog postupka.	Osnovni sud u Bijeljini donio presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužioca. Okružni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je odbio žalbu tužilje kao neosnovanu.
14.	Jelica Simikić, broj: 80 0 Rs 156173 23 Rs	Radni spor	-	Preduzeće je u ostavljenom roku dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 28.03.2024. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava je održana dana 17.04.2024. godine. Nastavak glavne rasprave održan je dana 22.05.2024. godine, a donošenje presude zakazano za dan 13.06.2024. godine. Dana 13.06.2024. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je Presudu	Osnovni sud u Bijeljini donio presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužilje. Okružni sud u Bijeljini donio je presudu kojom se žalba tužilje odbija kao neosnovana i potvrđuje prvostepena presuda.

				broj. 80 0 Rs 156173 23 Rs kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužioca, kao i eventualni tužbeni zahtjev, te odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove. Tužilja je izjavila žalbu na presudu, na koju je tuženi dao odgovor. Dana 20.3.2025. godine Okružni sud u Bijeljini donio je presudu kojom se žalba tužilje odbija kao neosnovana i potvrđuje prvostepena presuda, te se tužilja odbija sa zahtjevom za naknadu troškova žalbenog postupka. Tužilja je izjavila reviziju na drugostepenu presudu na koju je Preduzeće dalo odgovor.	
15.	Mile Bojić iz Ugljevika, broj: 80 0 P 157179 23 P	Radi naknade štete i izgubljene dobiti	44.000,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 03.04.2024. godine na kojem je tužilac predložio zastoj ovog postupka sve do okončanja vanparničnog postupka broj: 80 0 V 063624 23 V. Sud će naknadno odlučiti o prijedlogu tužioca i dostaviti odluku parničnim strankama.	Neizvjestan ishod postupka.
16.	Mladen Marinković iz Ugljevika, Broj: 80 0 Rs 158351 24 Rs	Radni spor – povreda na radu	11.415,44 KM na ime glavnog duga sa zsk 3.577,00 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 10.07.2024. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava održana dana 22.10.2024. godine, na kojem su izvedeni dokazi, te je nastavak održan dana 27.11.2024. godine. Donošenje presude zakazano je za dan 27.12.2024. godine. Dana 27.12.2024. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu broj: 80 0 Rs 158351 24 Rs kojom je u cjelosti usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te je Preduzeće obavezano da istom na ime razlike naknade nematerijalne štete zbog povrede na radu i materijalne štete za troškove liječenja isplati ukupan novčani iznos od 11.415,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana donošenja presude, pa do konačne isplate, kao i da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.072,60 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Preduzeće je izjavilo žalbu na presudu, a tužilac dostavio odgovor na žalbu. Dana 20.8.2025. godine Okružni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je žalba tuženog djelimično osnovana u dijelu troškova postupka, u kom pravcu je	Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca. Okružni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je žalba tuženog djelimično osnovana u dijelu troškova postupka, u kom pravcu je prvostepena presuda preinačena u tom dijelu, dok je u preostalom dijelu žalba odbijena i potvrđena prvostepena presuda.

				prvostepena presuda preinačena na način da je tužiocu umjesto dosuđenog iznosa od 4.072,60 KM dosuđeno 3.577,00 KM, a zahtjev tužioca preko tog iznosa odbijen, dok je u preostalom dijelu žalba tuženog odbijena i potvrđena prvostepena presuda. Istom presudom odbijen je zahtjev tužioca za naknadu troškova žalbenog postupka. Preduzeće ima obavezu isplate dosuđenog iznosa.	
17.	Vujić Mile i Đurić Milijan, oba iz Ugljevika, broj: 80 0 Rs 158396 24 Rs	Radni spor	2.385,00 KM Iznos u cjelosti izmiren	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 08.04.2024. godine, a nastavak pripremnog zakazan za dan 16.05.2024. godine. Glavna rasprava je održana dana 04.09.2024. godine, na kojoj su saslušani tužiocu i svjedoci i izvedeni predloženi dokazi, a nastavak je održan dana 04.10.2024. godine. Sledeće ročište održano je dan 25.11.2024. godine na kojem su saslušani svjedoci, te je nastavak istog održan dana 25.12.2024. godine. Donošenje presude u ovom predmetu zakazano je za dan 23.01.2025. godine. Dana 23.01.2025. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom se poništavaju rješenje o povredi radne obaveze Uprave tuženog broj: 20634/23 od 16.6.2023. godine i rješenje Nadzornog odbora tuženog broj: 23092/23 od 11.7.2023. godine, kojim se prigovor radnika Vujić Mileta i Đurić Milijana odbija kao neosnovan, a što je tuženi obavezan priznati i trpjeti, te se obavezuje tuženi da tužiocima Vujić Miletu i Đurić Milijanu isplati razlika plata koje su im umanjene u skladu sa ovim rješenjima zajedno sa zakonskom zateznom kamatom o dana svakog umanjenja, pa do konačne isplate, a sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti ove presude, pod prijetnjom mjera prinudnog izvršenja. Istom presudom obavezan je tuženi da tužiocima nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.385,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti ove presude, pod prijetnjom mjera prinudnog izvršenja. Tuženi je izjavio žalbu na prvostepenu odluku suda. Dana 9.6.2025. godine Okružni sud u Bijeljini donio je presudu	Prvostepeni sud donio presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužilaca. Okružni sud u Bijeljini donio presudu kojom je odbio žalbu tuženog kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu odluku suda.

				kojom je odbio žalbu tuženog i potvrdio prvostepenu presudu. Preduzeće je izjavilo reviziju na drugostepenu odluku suda. Preduzeće je u cjelosti isplatilo sve obaveze u ovom predmetu.	
18.	Dejan Tomić iz Ugljevika, broj: 80 0 Rs 158376 24 Rs	Radni spor – naknada materijalne štete zbog povrede na radu	12.890,00 KM na ime naknade nematerijalne štete sa zzk 6.907,40 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište nije održano dana 01.10.2024. godine, usljed bolesti postupajućeg sudije, te je sledeće ročište održano dana 29.11.2024. godine. Glavna rasprava održana je dana 07.02.2025. godine na kojem je saslušan vještak specijalista neurologije, te je ročište zakazano za dan 28.3.2025. godine odloženo za dan 3.6.2025. godine. Dana 3.6.2025. godine održan je nastavak glavne rasprave na kojem su saslušani vještaci i tužilac, te je nastavak glavne rasprave održan dana 18.6.2025. godine. Donošenje presude u ovom predmetu zakazano je za dan 17.7.2025. godine. Dana 17.7.2025. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom se tuženi obavezuje da tužiocu na ime naknade materijalne štete, koja je uzrokovana povredom na radu od 14.2.2025. godine, isplati novčani iznos od 12.890,00 KM, od čega na ime duševnih bolova zbog umanjenja opšteživotne aktivnosti iznos od 8.000,00 KM, na ime pretrpljenih fizičkih bolova iznos od 1.230,00 KM, te na ime pretrpljenog straha iznos od 3.660,00 KM, zajedno sa zzk počev od dana 5.1.2023. godine kao dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate, kao i da naknadi troškove parničnog postupka u visini od 6.020,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Preduzeće je izjavilo žalbu na ovu presudu. Dana 18.9.2025. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je Rješenje o ispravci presude na način da se ispravlja prvostepena presuda od 17.7.2025. godine tako da u izreci iste umjesto dosuđenog iznosa troškova parničnog postupka u visini od 6.020,00 KM treba da stoji iznos od 6.907,40 KM.	Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom usvojen tužbeni zahtjev tužioca.
19.	Nemanja Spasojević iz Ugljevika,	Radni spor	280,00 KM na ime glavnog duga	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je isplatilo dugovanje po tužbi, i o tome obavijestilo sud.	Tužilac povukao tužbu.

	broj: 80 0 Rs 159056 24 Rs		250,00 KM na ime troškova parničnog postupka (iznosi plaćen u cjelosti)	Dana 29.8.2025. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je Rješenje kojim utvrđuje da je tužba u ovoj pravnoj stvari u cjelosti povučena, te se obavezuje tuženi da tužiocu isplati troškove parničnog postupka u iznosu od 250,00 KM u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 21411/25 od 11.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 21816/25 od 17.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na rješenje, nego da će se postupiti po stavu 2 istog, tj. isplatiti troškovi parničnog postupka. Preduzeće je u cjelosti isplatilo troškove postupka, te o tome obavijestilo sud.	
20.	Božidar Milivojević iz Ugljevika, broj: 80 0 Rs 158377 24 Rs	Radni spor-poništenje odluke o razrješenju i mobing	5.001,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 06.03.2025. godine, a glavna rasprava zakazana je za dan 22.5.2025. godine. Dana 22.5.2025. godine na glavnu raspravu nije pristupio tužilac, kao i predloženi svjedoci tužioca, te je glavna rasprava održana dana 24.7.2025. godine, a nastavak zakazan za dan 29.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka.
21.	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac, broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps	Radi isplate duga	975.003,62 KM na ime glavnog duga 115.313,91 KM na ime zakonske zatezne kamate na glavni dug 30.437,56 KM na ime troškova parničnog postupka (iznos zsk i troškovi parničnog postupka isplaćeni u cjelosti, kao i dio duga u visini od 354.248,53 KM) Preostali iznos glavnog duga je u visini od 620.755,09 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 05.12.2024. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, te je glavna rasprava održana dana 05.02.2025. godine. Dana 3.3.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu, kojom je tuženi obavezan da tužiocu na ime duga isplati iznos od 975.003,62 KM sa zsk, te da istom nadoknadi troškove parničnog postupka u visini od 30.437,56 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 5702/25 od 5.3.2025. godine, donijela Odluku broj: 5947/25 od 7.3.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Tužilac i tuženi su zaključili sporazum o izmirenju duga, na način da se izmire obaveze: iz postupka broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps:	Tužilac i tuženi su zaključili Sporazum o izmirenju duga. Preduzeće kasni sa uplatom prve rate, te potencijalno postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka od strane dobavljača.

				iznos glavnog duga u visini od 975.003,62 KM, dio zakonske zatezne kamate obračunate na glavni dug zaključno sa danom 27.3.2025. godine, u visini od 115.313,91 KM (iznos zakonske zatezne kamate u visini od 96.761,00 KM obračunat na iznos glavnog duga od 715.158,89 KM za period od 1.1.2024. godine do 27.3.2025. godine i iznos zakonske zatezne kamate u visini od 18.552,91 KM obračunat na iznos glavnog duga od 259.844,73 KM za period od 1.8.2024. godine do 27.3.2025. godine), dok se tužilac odriče potraživanja preostalog dijela zakonske zatezne kamate na glavni dug u ovom postupku, iznos troškova parničnog postupka u visini od 30.437,56 KM; iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps: iznos glavnog duga u visini od 94.770,00 KM, dok se tužilacu cjelosti odriče potraživanja zakonske zatezne kamate na glavni dug u ovom postupku, iznos troškova parničnog postupka, u visini od 4.601,24 KM, koji se sastoje od advokatskih troškova (sastav tužbe i pristup na pripremno ročište), sudske takse na tužbu i troškova vještačenja. Preduzeće je dana 27.3.2025. godine i dana 23.4.2025. godine, na ime obaveza iz postupka broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps i donesene presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini, isplatilo tužiocu ukupno 500.000,00 KM (dvije uplate po 250.000,00 KM), kojim uplatama su isplaćena dugovanja na ime zakonske zatezne kamate na glavni dug u visini od 115.313,91 KM, troškovi parničnog postupka u visini od 30.437,56 KM, te dio glavnog duga u visini od 354.248,53 KM. Predmet izmirenja po sporazumu su preostale obaveze u ukupnoj visini od: 720.126,33 KM, koju ukupnu obavezu čini: iznos od <u>620.755,09 KM</u> na ime glavnog duga iz postupka broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps i presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps od 03.03.2025. godine), iznos od <u>94.770,00 KM</u> na ime glavnog duga iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, iznos od 4.601,24 KM na ime troškova parničnog postupka iz	
--	--	--	--	---	--

				postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps. Tužilac i tuženi su saglasni da se ukupan iznos dugovanja u visini od 720.126,33 KM, kao i troškovi parničnog postupka iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, isplate na sledeći način: prva rata u iznosu od 238.508,36 KM dospijeva na naplatu najkasnije na dan 20.6.2025. godine, druga rata u iznosu od 238.508,36 KM dospijeva na naplatu najkasnije na dan 20.7.2025. godine, treća rata u iznosu od 243.109,60 KM (iznos od 238.508,36 KM na ime glavnog duga i iznos od 4.601,24 KM na ime troškova parničnog postupka iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps) dospijevaju na naplatu najkasnije na dan 20.8.2025. godine. Zaključenjem ovog Sporazuma tužilac se obavezao da neće pokrenuti izvršni postupak u predmetu broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps, a na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps od 03.03.2025. godine, ukoliko Preduzeće izmiri obaveze iz ovog Sporazuma u rokovima navedenim u samom sporazumu. Tužilac i tuženi su se saglasili da Preduzeće, u predmetu broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, uputi podnesak sudu, te isti obavijesti o zaključenju ovog sporazuma, uz zahtjev da se glavna rasprava, zakazana za dan 20.5.2025. godine odloži za mjesec oktobar 2025. godine, a da će se „FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC saglasiti sa odlaganjem glavne rasprave. Tužilac se obavezao da po isplati poslednje rate po ovom sporazumu uputi podnesak sudu kojim povlači tužbu u postupku broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, a koji podnesak će uputiti nakon 20.8.2025. godine. Preduzeće kasni sa uplatom prve rate, te potencijalno postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka od strane dobavljača.	
22.	Opština Ugljevik, broj: 59 0 Ps 040187 24 Ps	Radi isplate duga	314.075,64 KM	Prema knjigovodstvenoj evidenciji dug iznosi 203.656,51 KM Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 26.11.2024. godine. Glavna rasprava je održana dana 28.01.2025. godine, a nastavak je održan dana 2.4.2025. godine, na kojem je saslušan vještak ekonomske struke, te je nastavak	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.

				održan dana 2.6.2025. godine, ali na istom nije bio prisutan vještak. Ročište zakazano za dan 3.9.2025. godine nije održano, jer na isto nije pristupio vještak, te je sledeće zakazano za dan 7.10.2025. godine.	
23.	„Dragon Fly“ d.o.o. Beograd, broj: 59 0 Ps 040330 24 Ps	Radi isplate duga	75.502,66 KM (38.603,90 evra) na ime glavnog duga sa zzk 6.975,70 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 18.02.2025. godine, a glavna rasprava je održana dana 16.4.2025. godine. Nastavak zakazan za dan 12.5.2025. godine. Plaćen dio duga, te je preostali iznos dugovanja u visini od 75.502,62 KM (38.603,90 evra). Dana 25.4.2025. godine tužilac je dostavio uređeni tužbeni zahtjev. Dana 12.5.2025. godine održan je nastavak glavne rasprave na kojoj su izvedeni preostali dokazi, te zakazano donošenje presude za dan 22.5.2025. godine. Dana 22.5.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 75.502,66 KM (38.603,90 evra) sa zzk, zakonsku zateznu kamatu na plaćene račune sa zakašnjenjem, kao i troškove parničnog postupka u visini od 13.800,03 KM, sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Preduzeće je izjavilo žalbu na presudu. Dana 23.7.2025. godine Viši privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je djelimično uvažio žalbu tuženog, preinačio prvostepenu odluku o troškovima postupka na način da je iznos od 13.800,03 KM snižen na iznos od 6.975,70 KM, dok je u ostalom dijelu žalba tuženog odbijena i potvrđena je prvostepena presuda. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 18650/25 od 1.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 18848/25 od 5.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati revizija na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Preduzeće ima obavezu isplate navedenih iznosa.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka.
24.	„Vatrosprem proizvodnja“ d.o.o. Beograd, broj: 59 0 Ps 040345 24 Ps	Radi isplate duga	491.493,28 KM na ime glavnog duga sa zzk	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 04.02.2025. godine, a nastavak održan dana 14.3.2025.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka.

			22.395,20 KM na ime troškova parničnog postupka sa zzk 7.839,90 KM na ime troškova izvršnog postupka	godine, na kojem je određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke. Glavna rasprava je održana dana 19.5.2025. godine, a donošenje presude zakazano je za dan 16.6.2025. godine. Dana 16.6.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 491.493,28 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 22.395,20 KM sa zzk od dana donošenja presude, pa do isplate, sve u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 15027/25 od 18.6.2025. godine, donijela Odluku broj: 15527/25 od 24.6.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je podnio prijedlog za izvršenje, te sud donio rješenje o izvršenju dana 22.8.2025. godine, kojim je određeno izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 7.839,90 KM.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje o izvršenju.
25.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040370 24 Ps	Radi isplate duga	125.943,22 KM na ime glavnog duga sa zzk 9.163,86 KM na ime troškova parničnog postupka 3.023,20 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 26.02.2025. godine, a nastavak je održan dana 20.3.2025. godine. Glavna rasprava održana je dana 3.6.2025. godine. Dana 26.6.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 125.943,22 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 9.163,86 KM, sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 15869/25 od 30.6.2025. godine, donijela Odluku broj: 16070/25 od 1.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje o izvršenju.

				Kako Preduzeće nije u roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je podnio prijedlog za izvršenje, te sud donio rješenje o izvršenju dana 22.8.2025. godine, kojim je određeno izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 3.023,20 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 20092/25 od 25.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 20477/25 od 29.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 10.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini dostavio je izvršeniku prigovor tražioca izvršenja izjavljen na rješenje o izvršenju u dijelu dosuđenih troškova izvršnog postupka. Preduzeće je dalo odgovor na prigovor.	
26.	Tužbe 38 radnika (13 tužbi) Napomena: s obzirom da se tužbe radnika baziraju na istim činjeničnim i pravnim osnovama, kroz ovaj pregled će se uvrstiti pod jednu tačku	Radi isplate razlike naknade plata	Vrijednost spora po jednoj tužbi je 5.001,00 KM (vrijednost ista za 9 tužbi) Ukupno 9 tužbi: 45.009,00 KM Vrijednost 1 tužbe je 3.236,99 KM Vrijednost 1 tužbe je 3.179,40 KM Vrijednost 1 tužbe je 2.989,08 KM Vrijednost 1 tužbe je 2.860,20 KM Ukupna vrijednost svih tužbi iznosi: 57.274,67 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbe. U svih 13 predmeta su održana pripremna ročišta. U 5 predmeta su održane glavne rasprave i zakazano je donošenje presude. U 8 predmeta su zakazane glavne rasprave.	Neizvjestan ishod postupka.
27.	Maksimović Milko i Maksimović Mladen, oba iz Ugljevika, broj: 80 0 P 167980 24 P	Radi naknade štete	100.000,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 28.5.2025. godine, a uviđaj na licu mjesta, koji je bio zakazan za 1.7.2025. godine, odložen je za dan 9.9.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka.

				Dana 9.9.2025. godine održan je uviđaj na licu mjesta na koji su pristupili tužilac i tuženi, kao i vještaci odgovarajuće struke. Imajuću u vidu da je naložena izrada nalaza i mišljenja od strane više vještaka različite struke, određen je zastoj ovog postupka do izrade svih nalaza i mišljenja.	
28.	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac, broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps	Radi isplate duga	94.770,00 KM na ime glavnog duga 4.601,24 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 5.3.2025. godine, na kojem je određeno izvođenje dokaza vještačenjem po vještaku ekonomske struke, te zakazana glavna rasprava za dan 20.5.2025. godine. Tužilac i tuženi su zaključili sporazum o izmirenju duga, na način da se izmire obaveze: iz postupka broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps: iznos glavnog duga u visini od 975.003,62 KM, dio zakonske zatezne kamate obračunate na glavni dug zaključno sa danom 27.3.2025. godine, u visini od 115.313,91 KM (iznos zakonske zatezne kamate u visini od 96.761,00 KM obračunat na iznos glavnog duga od 715.158,89 KM za period od 1.1.2024. godine do 27.3.2025. godine i iznos zakonske zatezne kamate u visini od 18.552,91 KM obračunat na iznos glavnog duga od 259.844,73 KM za period od 1.8.2024. godine do 27.3.2025. godine), dok se tužilac odriče potraživanja preostalog dijela zakonske zatezne kamate na glavni dug u ovom postupku, iznos troškova parničnog postupka u visini od 30.437,56 KM; iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps: iznos glavnog duga u visini od 94.770,00 KM, dok se tužilacu cjelosti odriče potraživanja zakonske zatezne kamate na glavni dug u ovom postupku, iznos troškova parničnog postupka, u visini od 4.601,24 KM, koji se sastoje od advokatskih troškova (sastav tužbe i pristup na pripremno ročište), sudske takse na tužbu i troškova vještačenja. Preduzeće je dana 27.3.2025. godine i dana 23.4.2025. godine, na ime obaveza iz postupka broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps i donesene presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini, isplatilo tužiocu ukupno 500.000,00 KM (dvije	Tužilac i tuženi su zaključili Sporazum o izmirenju duga. Preduzeće kasni sa uplatom prve rate, te potencijalno postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka od strane dobavljača u postupku broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps, a nastavak postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps.

				uplate po 250.000,00 KM), kojim uplatama su isplaćena dugovanja na ime zakonske zatezne kamate na glavni dug u visini od 115.313,91 KM, troškovi parničnog postupka u visini od 30.437,56 KM, te dio glavnog duga u visini od 354.248,53 KM. Predmet izmirenja po sporazumu su preostale obaveze u ukupnoj visini od: 720.126,33 KM, koju ukupnu obavezu čini: iznos od <u>620.755,09 KM</u> na ime glavnog duga iz postupka broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps i presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps od 03.03.2025. godine), iznos od <u>94.770,00 KM</u> na ime glavnog duga iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, iznos od 4.601,24 KM na ime troškova parničnog postupka iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps. Tužilac i tuženi su saglasni da se ukupan iznos dugovanja u visini od 720.126,33 KM, kao i troškovi parničnog postupka iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, isplate na sledeći način: prva rata u iznosu od 238.508,36 KM dospijeva na naplatu najkasnije na dan 20.6.2025. godine, druga rata u iznosu od 238.508,36 KM dospijeva na naplatu najkasnije na dan 20.7.2025. godine, treća rata u iznosu od 243.109,60 KM (iznos od 238.508,36 KM na ime glavnog duga i iznos od 4.601,24 KM na ime troškova parničnog postupka iz postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps) dospijevaju na naplatu najkasnije na dan 20.8.2025. godine. Zaključenjem ovog Sporazuma tužilac se obavezao da neće pokrenuti izvršni postupak u predmetu broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps, a na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps od 03.03.2025. godine, ukoliko Preduzeće izmiri obaveze iz ovog Sporazuma u rokovima navedenim u samom sporazumu. Tužilac i tuženi su se saglasili da Preduzeće, u predmetu broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, uputi podnesak sudu, te isti obavijesti o zaključenju ovog sporazuma, uz zahtjev da se glavna rasprava, zakazana za dan 20.5.2025. godine odloži za	
--	--	--	--	--	--

				mjesec oktobar 2025. godine, a da će se „FERHEM“ D.O.O. LUKAVAC saglasiti sa odlaganjem glavne rasprave. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Rješenje kojim se glavna rasprava, zakazana za dan 20.5.2025. godine, odgađa za dan 21.10.2025. godine. Tužilac se obavezao da po isplati poslednje rate po ovom sporazumu uputi podnesak sudu kojim povlači tužbu u postupku broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps, a koji podnesak će uputiti nakon 20.8.2025. godine. Preduzeće kasni sa uplatom prve rate, te potencijalno postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka od strane dobavljača u postupku broj: 59 0 Ps 040202 24 Ps, a nastavak postupka broj: 59 0 Ps 040458 24 Ps.	
29.	„Grand Import“ d.o.o. Loznica, broj: 59 0 Ps 040444 24 Ps	Radi isplate duga	260.107,87 KM (132.991,04 evra) na ime glavnog duga sa zzk 9.610,14 KM na ime troškova parničnog postupka 5.549,47 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi isplaćeni u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. 5.3.2025. godine, na kojem je određeno izvođenje dokaza vještačenjem po vještaku ekonomske struke, te je glavna rasprava održana dana 21.5.2025. godine. Dana 30.5.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 260.107,87 KM (132.991,04 evra) sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 9.610,14 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 13650/25 od 3.6.2025. godine, donijela Odluku broj: 13656/25 od 3.6.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je podnio prijedlog za izvršenje, te sud donio rješenje o izvršenju dana 18.7.2025. godine, kojim je određeno izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 5.549,47 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 17736/25 od 22.7.2025. godine, donijela Odluku broj: 17939/25 od 23.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te obavezan tuženi da na isplatu glavnog duga sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje o izvršenju. Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje o kojim je okončan postupak izvršenja.

				sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Imajući u vidu da su navedeni iznosi preneseni na račun tražioca izvršenja, dana 2.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje kojim se okončava ovaj postupak izvršenja, jer su sprovedene sve izvršne radnje.	
30.	„Kare“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 040394 24 Ps	Radi isplate duga	18.158,98 KM na ime glavnog duga 2.961,30 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište, zakazano za dan 13.5.2025. godine, odloženo je za dan 15.9.2025. godine. Dana 15.9.2025. godine održano je pripremno ročište na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da se tuženi obavezao da tužiocu isplati iznos od 18.158,98 KM na ime glavnog duga i iznos od 2.961,30 KM na ime troškova parničnog postupka, sve u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog poravnanja. Ukoliko se u navedenom roku ne isplate navedeni iznosi na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Preduzeće ima obavezu isplate dosuđenih iznosa.	Zaključeno sudsko poravnanje.
31.	„SCANIA BH“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 041070 25 Ps (broj: 65 0 Ps 1138011 24 Ps)	Radi isplate duga	7.291,84 KM 7.007,42 KM prema knjigovodstvenoj evidenciji	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Općinski sud u Sarajevu donio je Rješenje od 20.3.2025. godine, kojim se oglašio mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, te je predmet uputio nadležnom sudu – Okružnom privrednom sudu u Bijeljini. Pripremno ročište je održano dana 1.9.2025. godine na kojem je tužilac predložio nove dokaze, te je nastavak zakazan za dan 10.10.2025. godine radi izjašnjenja tuženog.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
32.	„AUTO-IN“ d.o.o. Brčko, broj: 59 0 Ps 040516 25 Ps	Radi isplate duga	68.995,92 KM na ime glavnog duga sa zzk 7.417,46 KM na ime troškova parničnog postupka 2.535,62 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 4.4.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava je održana dana 27.5.2025. godine. Donošenje presude zakazano je za dan 16.6.2025. godine. Dana 16.6.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 68.004,96 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 7.417,46 KM, sve u roku od 30 dana od dana	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te obavezan tuženi da na isplatu glavnog duga sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				pravnosnažnosti presude, dok se u preostalom dijelu tužbeni zahtjev odbija. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 15026/25 od 18.6.2025. godine, donijela Odluku broj: 15529/25 od 24.6.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, te sud donio rješenje o izvršenje, kojim je odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.535.62 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 19061/25 od 8.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 19389/25 od 13.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine.	
33.	„DIT“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040505 25 Ps	Radi isplate duga	206.388,47 KM na ime glavnog duga sa zzk 13.371,79 KM na ime troškova parničnog postupka 7.820,70 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi isplaćeni u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 9.4.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava održana je dana 3.6.2025. godine. Dana 26.6.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 206.388,47 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 13.371,79 KM, sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 15870/25 od 30.6.2025. godine, donijela Odluku broj: 16069/25 od 1.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te obavezan tuženi da na isplatu glavnog duga sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 7.820,70 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 18912/25 od 6.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 19122/25 od 8.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze u ovom postupku su u cjelosti izmirene, u kom pravcu će se sudu uputiti podnesak da se obustavi postupak izvršenja.	
34.	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040522 25 Ps	Radi isplate duga	33.308,00 KM na ime glavnog duga sa zzk 4.790,80 KM na ime troškova parničnog postupka 1.816,25 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 9.4.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava održana je dana 3.6.2025. godine. Dana 26.6.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 33.308,00 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 4.790,80 KM, sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 15868/25 od 30.6.2025. godine, donijela Odluku broj: 16346/25 od 3.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 1.816,25 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 20093/25 od 25.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 20475/25 od 29.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 10.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini dostavio je izvršeniku prigovor tražioca izvršenja izjavljen na rješenje o izvršenju u dijelu dosuđenih troškova izvršnog postupka. Preduzeće je dalo odgovor na prigovor.	
35.	„DBS“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040464 24 Ps	Radi isplate duga	5.850,00 KM na ime glavnog duga 2.782,60 KM na ime troškova parničnog postupka 902,00 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi isplaćeni u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 5.3.2025. godine, na kojem je određeno izvođenje dokaza vještačenjem po vještaku ekonomske struke. Glavna rasprava je održana dana 20.5.2025. godine na kojoj je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 5.850,00 KM i troškove parničnog postupka u visini od 2.782,60 KM, sve u roku od 60 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 902,00 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 20135/25 od 25.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 20476/25 od 29.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze Preduzeća u ovom postupku su u cjelosti izmirene, te je dana 29.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje kojim se okončava postupak izvršenja.	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje kojim je okonačan postupak izvršenja.

36.	„Lazarević-Prom“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 040539 25 Ps	Radi isplate duga	45.013,80 KM na ime glavnog duga 4.494,00 KM na ime troškova parničnog postupka 1.816,25 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi isplaćeni u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 24.3.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 45.013,80 KM i troškove parničnog postupka u visini od 4.494,00 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zatezних kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 1.816,25 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 16496/25 od 7.7.2025. godine, donijela Odluku broj: 17035/25 od 11.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze Preduzeća u ovom postupku su u cjelosti izmirene, te je dana 2.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio rješenje kojim se okončava postupak izvršenja.	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje kojim je okonačan postupak izvršenja.
37.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040518 25 Ps	Radi isplate duga	61.593,92 KM na ime glavnog duga sa zzk 7.025,15 KM na ime troškova parničnog postupka 2.535,62 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 7.4.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava je održana dana 28.5.2025. godine. Dana 3.7.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 61.593,92 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 7.025,15 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 16609/25 od 8.7.2025. godine, donijela Odluku broj: 17221/25 od 15.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.535,62 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 20091/25 od 25.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 20478/25 od 29.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 10.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini dostavio je izvršeniku prigovor tražioca izvršenja izjavljen na rješenje o izvršenju u dijelu dosuđenih troškova izvršnog postupka. Preduzeće je dalo odgovor na prigovor.	
38.	„ALBO“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040554 25 Ps	Radi isplate duga	109.664,80 KM na ime glavnog duga sa zsk 7.986,10 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 12.6.2025. godine, a glavna rasprava održana je dana 4.8.2025. godine. Dana 8.8.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 109.664,80 KM sa zsk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 6.606,10 KM sa zsk, sve u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 19364/25 od 13.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 19465/25 od 14.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Dana 10.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o ispravci presude od 8.8.2025. godine u dijelu visine troškova postupka na način da	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zsk i troškovima postupka, a naknadno je donio rješenje o ispravci u dijelu troškova postupka.

				umjesto iznosa od 6.606,10 KM treba da stoji iznos od 7.986,10 KM, s obzirom da je sud iste pogrešno sabrao. Preduzeće ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.	
39.	„HEMIJA“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 040524 25 Ps	Radi isplate duga	200.680,00 KM na ime glavnog duga sa zzk 9.566,10 KM na ime troškova parničnog postupka 4.073,05 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi u cjelosti izmireni)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 7.4.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava održana je dana 4.6.2025. godine. Dana 4.7.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 200.680,00 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 9.566,10 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 16610/25 od 8.7.2025. godine, donijela Odluku broj: 17211/25 od 15.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 4.073,05 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 21800/25 od 17.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 21852/25 od 17.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze u ovom postupku su u cjelosti izmirene, u kom pravcu će se sudu uputiti podnesak da se obustavi postupak izvršenja.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.
40.	„MIN-TEC“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040567 25 Ps	Radi isplate duga	37.071,63 KM na ime glavnog duga sa zzk 8.233,28 KM na ime zzk na	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 17.6.2025. godine. Glavna rasprava zakazana je za dan 8.9.2025. godine. Preduzeće je isplatilo dio duga, te je preostali	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka.

			plaćene račune sa zakašnjenjem 8.289,86 KM na ime troškova parničnog postupka	dug u visini od 37.071,63 KM. Dana 8.9.2025. godine održana je glavna rasprava, a dana 26.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 37.071,63 KM sa zsk, uvećan za izno od 8.233,28 KM na ime zsk na plaćene račune sa zakašnjenjem, kao i troškove parničnog postupka u visini od 8.289,86 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Preduzeće ima obavezu isplate dosuđenog iznosa.	
41.	„SIMING“ d.o.o. Obrežje broj: 59 0 Ps 040568 25 Ps	Radi isplate duga	30.407,00 KM (15.546,85 evra) na ime glavnog duga 3.397,20 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 11.6.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 30.407,00 KM (15.546,85 evra) i troškove parničnog postupka u visini od 3.397,20 KM, sve u roku od 30 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Preduzeće ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.	Zaključeno sudsko poravnanje.
42.	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica broj: 59 0 Ps 040588 25 Ps	Radi isplate duga	108.847,43 KM na ime glavnog duga 4.054,05 KM na ime troškova parničnog postupka 2.694,33 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi u cjelosti izmireni)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 28.4.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 108.847,43 KM i troškove parničnog postupka u visini od 4.054,05 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.694,33 KM.	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 21801/25 od 17.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 21853/25 od 17.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze u ovom postupku su u cjelosti izmirene, u kom pravcu će se sudu uputiti podnesak da se obustavi postupak izvršenja.	
43.	„ANG“ d.o.o. Banja Luka broj: 59 0 Ps 040591 25 Ps	Radi isplate duga	61.922,80 KM na ime glavnog duga sa zzk 5.176,54 KM na ime troškova parničnog postupka 2.535,62 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi u cjelosti izmireni)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano za dan 23.4.2025. godine nije održano iz razloga što poziv nije zaprimio tužilac, te je isto odgođeno za dan 18.6.2025. godine. Dana 18.6.2025. godine održano je i pripremno ročište i glavna rasprava, te je donošenje presude u ovom predmetu zakazano za dan 10.7.2025. godine. Dana 10.7.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 61.922,80 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 5.176.54 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 17077/25 od 14.7.2025. godine, donijela Odluku broj: 17314/25 od 16.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.535,62 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 21802/25 od 17.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 21854/25 od 17.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog	Okružni privredni sud u Bijeljini donio presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze u ovom postupku su u cjelosti izmirene, u kom pravcu će se sudu uputiti podnesak da se obustavi postupak izvršenja.	
44.	„TIMKO“ d.o.o. Brčko broj: 59 0 Ps 040601 25 Ps	Radi isplate duga	226.736,50 KM (222.836,06 KM prema knjigovodstvenoj evidenciji) Plaćen dio duga, te je preostali iznos u visini od 212.836,06	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 23.4.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a glavna rasprava, zakazana za dan 25.6.2025. godine, odgođena je za dan 3.9.2025. godine. Plaćen je dio duga u visini od 10.000,00 KM, te je preostali iznos u visini od 212.836,06 KM. Dana 3.9.2025. godine održana je glavna rasprava, a nastavak zakazan za dan 8.10.2025. godine s obzirom da vještak mora izraditi dopunu nalaza i mišljenja.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
45.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040575 25 Ps	Radi isplate duga	47.333,40 KM na ime glavnog duga sa zzk 5.885,92 KM na ime troškova parničnog postupka 2.858,72 KM na ime troškova izvršnog postupka (navedeni iznosi u cjelosti izmireni)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 13.5.2025. godine, a glavna rasprava je održana dana 7.7.2025. godine. Dana 18.7.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 47.333,40 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 5.885,92 KM, sve u roku od 30 dana prijema presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 17734/25 od 22.7.2025. godine, donijela Odluku broj: 17858/25 od 23.7.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.858,72 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 21983/25 od 18.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 22333/25 od 23.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je tuženi obavezan da tužiocu isplati dugovanje sa zzk i troškovima postupka. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

				sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Obaveze u ovom postupku su u cjelosti izmirene, u kom pravcu će se sudu uputiti podnesak da se obustavi postupak izvršenja.	
46.	„Feromont Oprema“ a.d Pančevo broj: 59 0 Ps 040592 25 Ps	Radi isplate duga	600.226,30 KM (300.890,82 evra) na ime glavnog duga 20.084,10 KM na ime troškova parničnog postupka 10.389,80 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 28.4.2025. godine, a nastavak održan dana 5.6.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 600.226,30 KM (300.890,82 evra) i troškove parničnog postupka u visini od 20.084,10 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 10.389,80 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 22404/25 od 24.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 22857/25 od 30.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine.	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.
47.	„ECO LTM“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040644 25 Ps	Radi isplate duga	198.010,80 KM na ime glavnog duga 8.981,02 KM na ime troškova parničnog postupka 4.454,65 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 28.4.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 198.010,80 KM i troškove parničnog postupka u visini od 8.981,02 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.

			(navedeni iznosi izmireni u cjelosti)	iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 4.454,65 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 20136/25 od 25.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 20474/25 od 29.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. U ovom predmetu u cjelosti su izmirene obaveze Preduzeća.	
48.	„MERIDIAN“ a.d. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040587 25 Ps	Radi isplate duga	168.871,92 KM (129.668,15 KM prema knjigovodstvenoj evidenciji) (navedeni iznosi plaćeni u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 23.4.2025. godine, na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a nastavak pripremnog ročišta održan je dana 18.6.2025. godine na kojem je predloženo izvođenje dokaza po vjštaku ekonomske struke, imajući u vidu da tužilac potražuje zakonsku zateznu kamatu na plaćene račune sa zakašnjenjem. Glavna rasprava održana je dana 17.9.2025. godine, a donošenje presude zakazano je za dan 9.10.2025. godine.	Preduzeće izmirilo glavni dug u cjelosti.
49.	„LANACO“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040504 25 Ps	Radi isplate duga	99.450,00 KM na ime glavnog duga sa zzk 9.226,25 KM na ime troškova parničnog postupka sa zzk	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 27.5.2025. godine, a nastavak održan dana 19.6.2025. godine. Glavna rasprava održana je dana 12.9.2025. godine, a dana 26.9.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 99.450,00 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 9.226,25 KM sa zzk, sve u roku od 30 dana prijema presude. Istom presudom odbijen je zahtjev tužioca za naplatu zzk preko dosuđenog iznosa, kao i troškova parničnog postupka preko dosuđenog iznosa. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 22774/25 od	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te obavezan tuženi da na isplatu glavnog duga sa zzk i troškovima postupka.

				29.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 22778/25 od 29.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate dosuđenog iznosa.	
50.	„RAPIDEX“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 041019 25 Ps (broj: 57 0 Ps 145440 25 Ps)	Radi isplate duga	23.051,86 KM na ime glavnog duga 2.066,25 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je rješenje od 23.5.2025. godine kojim se ogласio mjesno nenadležnim i ustupio predmet nadležnom sudu – Okružnom privrednom sudu u Bijeljini. Pripremno ročište održano je dana 9.9.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 23.051,86 KM i troškove parničnog postupka u visini od 2.066,25 KM, sve u roku od 60 dana od dana zaključenja sudskog poravnjanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata ukoliko tuženi u roku izvrši uplatu navedenih iznosa, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zakonske zatezne kamate. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate dosuđenog iznosa.	Zaključeno poravnanje. sudsko
51.	„EUROSAN“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040685 25 Ps	Radi isplate duga	237.494,47 KM na ime glavnog duga sa zzk 14.362,79 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 29.5.2025. godine, a glavna rasprava je održana dana 9.7.2025. godine. Donošenje presude zakazano je za dan 1.8.2025. godine. Dana 1.8.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je obavezan tuženi da tužiocu isplati glavni dug u visini od 237.494,47 KM sa zzk, kao i troškove parničnog postupka u visini od 14.362,79 KM sa zzk, sve u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 18793/25 od 5.8.2025. godine, donijela Odluku broj: 19123/25 od 8.8.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati žalba na presudu, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te obavezan tuženi da na isplatu glavnog duga sa zzk i troškovima postupka.

				Preduzeće ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.	
52.	„PRIM CO COMPANY“ d.o.o. D. Orahovica, broj: 59 0 Ps 040695 25 Ps	Radi isplate duga	224.066,70 KM na ime glavnog duga 8.581,00 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 11.6.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 224.066,70 KM i troškove parničnog postupka u visini od 8.581,00 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnjanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.	Zaključeno sudsko poravnanje.
53.	„Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040720 25 Ps	Radi isplate duga	63.144,90 KM na ime glavnog duga 4.869,60 KM na ime troškova parničnog postupka 2.050,00 KM na ime troškova izvršnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 27.5.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 16.144,90 KM i troškove parničnog postupka u visini od 4.869,60 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnjanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.050,00 KM. Uprava Preduzeća je, na osnovu Informacije broj: 22405/25 od 24.9.2025. godine, donijela Odluku broj: 22856/25 od 30.9.2025. godine, kojom je odlučeno da se neće ulagati prigovor na rješenje, a sve shodno Zaključku Nadzornog odbora Preduzeća broj: 24525/20 od 25.09.2020. godine i Zaključka Uprave Preduzeća broj: 24794/20 od 29.09.2020. godine.	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.
54.	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040763 25 Ps	Radi isplate duga	18.034,83 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 3.7.2025. godine, a glavna rasprava dana 18.9.2025. godine. Donošenje presude u ovom predmetu zakazano je za dan 10.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
55.	„NEXIS“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 040708 25 Ps	Radi isplate duga	20.941,83 KM na ime glavnog duga	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 17.6.2025. godine na kojem je	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o

			3.361,45 KM na ime troškova parničnog postupka 2.072,48 KM na ime troškova parničnog postupka	zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 20.941,83 KM i troškove parničnog postupka u visini od 3.361,45 KM, sve u roku od 60 dana od dana zaključenja sudskog poravnjanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 2.072,48 KM. Preduzeće je izjavilo prigovor na rješenje o izvršenju u dijelu troškova izvršnog postupka.	izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.
56.	„Iskra Rakić“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040669 25 Ps	Radi isplate duga	100.375,87 KM na ime glavnog duga 4.854,38 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 17.6.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 100.375,87 KM i troškove parničnog postupka u visini od 4.854,38 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnjanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate dosuđenih obaveza.	Zaključeno sudsko poravnanje.
57.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040796 25 Ps	Radi isplate duga	55.457,24 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 25.6.2025. godine, a glavna rasprava dana 23.9.2025. godine. Donošenje presude zakazano je za dan 16.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
58.	„Primer Group“ d.o.o. Loznica, broj: 59 0 Ps 040864 25 Ps	Radi isplate duga	280.824,07 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 7.7.2025. godine, a glavna rasprava dana 22.9.2025. godine. Donošenje presude zakazano je za dan 10.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
59.	„DM Montaža“ d.o.o. Brod, broj: 59 0 Ps 040820 25 Ps	Radi isplate duga	901.865,16 KM Plaćen dio duga, te je preostali iznos u visini od 861.865,16 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 1.9.2025. godine, a glavna rasprava je zakazana za dan 7.11.2025. godine. Preduzeće je isplatilo dio duga u visini od 40.000,00 KM.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
60.	„Global Tehnics“ d.o.o. Šabac, broj: 59 0 Ps 040859 25 Ps	Radi isplate duga	35.808,02 KM (18.308,34 evra) na ime glavnog duga	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 7.7.2025. godine na kojem je	Zaključeno sudsko poravnanje. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je rješenje o

			2.750,00 KM (1.420,00 evra) na ime troškova parničnog postupka 250,00 KM na ime sudske takse na poravnanje (navedeni iznos takse plaćen u cjelosti) 1.625,00 KM na ime troškova izvršnog postupka	zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 35.808,00 KM (18.308,34 evra) i troškove parničnog postupka u visini od 2.750,00 KM (1.420,00 evra), sve u roku od 30 dana od dana zaključenja sudske poravnane. Tuženi se obavezao da će po zaključenju sudske poravnane platiti taksu na sudsko poravnanje u visini od 250,00 KM, a koji iznos nije uračunat u iznos troškova parničnog postupka. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata. Preduzeće ima obavezu da u roku od 30 dana izmiri obaveze, u suprotnom postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka. Kako Preduzeće nije u ostavljenom roku izmirilo svoje obaveze, tužilac je pokrenuo izvršni postupak, a sud donio Rješenje o izvršenju, kojim je dozvolio izvršenje zapljenom novčanih sredstava na računima izvršenika i prenosom na račun tražioca izvršenja. Istim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 1.625,00 KM.	izvršenju, te odredio izvršenje na novčanim sredstvima izvršenika.
61.	„R&S“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 040860 25 Ps	Radi isplate duga	29.242,29 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 17.9.2025. godine, a nastavak je zakazan za dan 6.11.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
62.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040873 25 Ps	Radi isplate duga	88.186,78 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 7.7.2025. godine, a glavna rasprava dana 18.9.2025. godine. Donošenje presude zakazano je za dan 10.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
63.	„DBS“ d.o.o. Banja Luka, broj: 59 0 Ps 040881 25 Ps	Radi isplate duga	91.228,94 KM na ime glavnog duga 4.676,56 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 29.7.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 91.228,94 KM i troškove parničnog postupka u visini od 4.676,56 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudske poravnane. Tužilac se odrekao potraživanja zakonskih zateznih kamata. Preduzeće ima obavezu da u roku od 90 dana izmiri obaveze, u suprotnom postoji mogućnost pokretanja izvršnog postupka.	Zaključeno sudsko poravnanje.
64.	JP NIO Službeni list BiH, broj: 59 0 Ps 040916 25 Ps	Radi isplate duga	45.518,00 KM na ime glavnog duga sa zsk	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 29.7.2025. godine.	Zaključeno sudsko poravnanje.

			2.250,00 KM na ime troškova parničnog postupka	Plaćen dio duga u visini od 29.902,00 KM. Dana 7.7.2025. godine tuženom je dostavljen uređeni tužbeni zahtjev tužioca, kojim je uređio iznos glavnog duga, na način da sada tužbom potražuje iznos od 45.518,00 KM, dok je prema tuženom preostali iznos u visini od 45.402,00 KM. Pripremno ročište je održano dana 29.7.2025. godine, te određeno vještačenje po vještaku ekonomske struke, Glavna rasprava je održana dana 3.10.2025. godine na kojoj je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 45.518,00 KM sa zzk, i to u 5 jednakih rata i troškove parničnog postupka u visini od 2.250,00 KM, koji dospijevaju na naplatu sa posljednjom ratom. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate navedenih iznosa.	
65.	„Drina osiguranje“ a.d. Milići, broj: 59 0 Ps 040921 25 Ps	Radi isplate duga	58.723,13 KM (52.780,67 KM prema knjigovodstvenoj evidenciji)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 15.9.2025. godine, a nastavak je zakazan za dan 5.11.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
66.	„Automatic Shop“ TR Bijeljina, broj: 59 0 Ps 040925 25 Ps	Radi isplate duga	27.840,67 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 29.7.2025. godine, a glavna rasprava zakazana je za dan 1.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
67.	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040954 25 Ps	Radi isplate duga	49.435,02 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 16.9.2025. godine, a glavna rasprava zakazana je za dan 14.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
68.	„PREVENTA“ d.o.o. Ugljevik, broj: 59 0 Ps 040976 25 Ps	Radi isplate duga	143.735,64 KM na ime glavnog duga sa zzk 10.597,50 KM na ime troškova parničnog postupka (znos od 8.142,00 KM na ime troškova pp je isplaćen, te je preostao iznos u visini od 2.455,50 KM)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je isplatilo dio duga u visini od 20.000,00 KM, te je preostali iznos u visini od 143.560,14 KM. Pripremno ročište održano je dana 9.9.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 143.735,64 KM i troškove parničnog postupka u visini od 10.597,50 KM, sve u roku od 90 dana od dana zaključenja sudskog poravnjanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonske zatezne kamate, koja se neće potraživati ukoliko se navedeni iznosi izmire u dogovorenom roku, u suprotnom na naplatu	Zaključeno sudsko poravnanje.

				dospijevaju i zzk. Dio troškova parničnog postupka u visini od 8.142,00 KM je izmiren. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate navedenih iznosa.	
69.	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040971 25 Ps	Radi isplate duga	47.493,56 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište je održano dana 23.9.2025. godine, a glavna rasprava zakazana je za dan 3.12.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
70.	Privredno društvo za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije „IZOPROGRES“ a. d. Beograd, broj: 59 0 Ps 041010 25 Ps	Radi isplate duga	77.400,00 KM (39.574,00 evra) na ime glavnog duga 4.571,24 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište održano je dana 30.9.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 77.400,00 KM (39.574,00 evra) u 2 jednake mjesečne rate i troškove parničnog postupka u visini od 4.571,24 KM, sve u roku od 60 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja. Tužilac se odrekao potraživanja zakonske zatezne kamate. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate navedenih iznosa.	Zaključeno sudsko poravnanje.
71.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040992 25 Ps	Radi isplate duga	96.533,65 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 6.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
72.	„Termoelektro“ d.o.o. Brčko, broj: 59 0 Ps 041018 25 Ps	Radi isplate duga	829.928,29 KM na ime glavnog duga 21.638,20 KM na ime troškova parničnog postupka	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu, kao i odgovor na uređen tužbeni zahtjev. Pripremno ročište održano je dana 30.9.2025. godine na kojem je zaključeno sudsko poravnanje na način da je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos glavnog duga u visini od 829.928,29 KM u 3 jednake mjesečne rate i troškove parničnog postupka u visini od 21.638,20 KM, u tri jednake mjesečne rate. Tužilac se odrekao potraživanja zakonske zatezne kamate, koja se neće potraživati ukoliko se navedeni iznosi izmire u dogovorenom roku, u suprotnom na naplatu dospijevaju i zzk. Preduzeće u narednom periodu ima obavezu isplate navedenih iznosa.	Zaključeno sudsko poravnanje.
73.	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 040993 25 Ps	Radi isplate duga	35.309,11 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 30.9.2025. godine odgođeno je za dan 20.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
74.	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 041052 25 Ps	Radi isplate duga	18.933,99 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 6.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.

75.	Preduzeće za razvoj i tehnologiju „VIMAP“ d.o.o. Beograd, broj: 59 0 Ps 041061 25 Ps	Radi isplate duga	263.528,55 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 6.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
76.	„Teve Varnost Elektronika“ d.o.o. Visoko, broj: 59 0 Ps 041130 25 Ps	Radi isplate duga	29.250,00 KM (navedeni iznos izmiren u cjelosti)	Preduzeće je u cjelosti izmirilo iznos glavnog duga. Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu u kojem je predložilo da se tužba povuče, s obzirom da je izmiren glavni dug u cjelosti. Pripremno ročište zakazano je za dan 4.11.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
77.	„GUMEL - PUMPE“ d.o.o. Jagodina, broj: 59 0 Ps 041092 25 Ps	Radi isplate duga	5.750,76 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 20.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
78.	„PROANALYTICA“ d.o.o. Beograd, broj: 59 0 Ps 041129 25 Ps	Radi isplate duga	69.950,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 20.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
79.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 041098 25 Ps	Radi isplate duga	63.204,76 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 6.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
80.	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac, broj: 59 0 Ps 041212 25 Ps	Radi isplate duga	33.088,50 KM Plaćen dio duga u visini od 10.000,00 KM, te je preostali dug u visini od 23.088,50 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Dana 4.9.2025. godine Preduzeće je platilo dio duga u visini od 10.000,00 KM. Pripremno ročište zakazano je za dan 19.11.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
81.	Mladen Mitrović iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 173112 25 Rs	Radi zaštite prava iz radnog odnosa	-	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je isplatilo dugovanje u ovom predmetu. Dana 9.9.2025. godine sud je dostavio uređeni tužbeni zahtjev kojim potražuje isplatu iznosa od 598,50 KM na ime zakonske zatezne kamate na plaćeni iznos naknade sa zakašnjenjem, te troškove postupka u visini od 350,00 KM, u kom pravcu je Uprava Preduzeća donijela odluku da se navedeni iznosi isplate. Preduzeće je i navedene iznose izmirilo, te će se uputiti podnesak sudu da su se ispunili uslovi za povlačenje tužbe i okončanje ovog postupka.	Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze.
82.	Petar Mićanović iz Bijeljine, broj: 59 0 Rs 174138 25 Rs	Radni spor	11.611,15 KM (navedeni iznos izmiren u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze u ovom predmetu, u kom pravcu je uputilo podnesak sudu da tužilac povuče tužbu.	Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze u ovom predmetu.
83.	Jovan Božić iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 173664 25 Rs	Radni spor	9.527,84 KM (navedeni iznos izmiren u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze u ovom predmetu, u kom	Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze u ovom predmetu.

				pravcu je uputilo podnesak sudu da tužilac povuče tužbu. Osnovni sud u Bijeljini dostavio je tuženom podnesak tužioca od 9.9.2025. godine, kojim potražuje zakonsku zateznu kamatu na plaćenu naknadu sa zakašnjenjem, te troškove parničnog postupka u visini od 702,00 KM. Punomoćnici u ovom predmetu uputili su Upravi Preduzeća informaciju da se navedeni iznosi isplate, a sve kako bi se postupak okončao bez stvaranja daljih troškova po Preduzeće.	
84.	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 041458 25 Ps	Radi isplate duga	53.601,24 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 21.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
85.	Jovan Nikolić iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 174606 25 Rs	Radni spor	15.380,00 KM (navedeni iznos izmiren u cjelosti)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze u ovom predmetu, u kom pravcu je uputilo podnesak sudu da tužilac povuče tužbu. Dana 22.9.2025. godine održano je pripremno ročište, na kojem je tužilac uredio tužbeni zahtjev, te je glavna rasprava zakazana za dan 23.10.2025. godine.	Preduzeće u cjelosti izmirilo svoje obaveze u ovom predmetu.
86.	Dragan Nešković iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 173966 25 Rs	Naknada štete	6.690,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.
87.	„TIMKO“ d.o.o. Brčko, broj: 59 0 Ps 041460 25 Ps	Radi isplate duga	240.767,16 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 27.11.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
88.	Božidarka Matković iz Bijeljine, broj: 59 0 Rs 175575 25 Rs	Radni spor	14.041,72 KM Isplaćen dio duga, te je preostali dio u visini od 9.716,87 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je izmirilo dio duga u visini od 4.324,85 KM, te je preostali iznos u visini od 9.716,87 KM.	Neizvjestan ishod postupka.
89.	„TEIKOM BH“ d.o.o. Sarajevo, broj: 59 0 Ps 041453 25 Ps	Radi isplate duga	5.735.349,82 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
90.	„EMONT“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 041491 25 Ps	Radi isplate duga	3.305.567,36 KM Plaćen dio duga u visini od 250.000,00 KM, te je preostali dug u visini od 3.055.567,36 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Dana 24.9.2025. godine Preduzeće je platilo dio duga u visini od 250.000,00 KM. Pripremno ročište zakazano je za dan 21.10.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
91.	„DIT“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 041494 25 Ps	Radi isplate duga	113.218,71 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 27.11.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
92.	„ECO LTM“ d.o.o. Banja Luka,	Radi isplate duga	264.338,10 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.

	broj: 59 0 Ps 041128 25 Ps			Pripremno ročište zakazano je za dan 27.11.2025. godine.	Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
93.	„PGL - PROTECT“ d.o.o. Lukavac, broj: 59 0 Ps 041492 25 Ps	Radi isplate duga	19.062,19 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 2.12.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
94.	„LEVAK“ d.o.o. Sopot, broj: 59 0 Ps 041461 25 Ps	Radi isplate duga	115.530,65 KM (59.070,79 evra)	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 9.12.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
95.	„Elvaco MetPro“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 041495 25 Ps	Radi isplate duga	477.360,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 9.12.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
96.	„Termoelektro“ d.o.o. Brčko, broj: 59 0 Ps 041482 25 Ps	Radi isplate duga	2.021.037,53 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Pripremno ročište zakazano je za dan 2.12.2025. godine.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
97.	Gordana Despotović iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 176175 25 Rs	Radni spor	8.527,82 KM Isplaćen dio duga, te je preostali dio u visini od 5.901,25 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je izmirilo dio duga u visini od 2.626,57 KM, te je preostali iznos u visini od 5.901,25 KM.	Neizvjestan ishod postupka.
98.	Savo Stanić iz Bijeljine, broj: 59 0 Rs 176940 25 Rs	Radni spor	12.456,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.
99.	„PREMTEC“ d.o.o. Petrovaradin, broj: 59 0 Ps 041578 25 Ps	Radi isplate duga	833.437,84 KM Prema knjigovodstvenoj evidenciji Preduzeće nema obaveza prema ovom dobavljaču	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Prema knjigovodstvenoj evidenciji Preduzeće nema obaveza prema ovom dobavljaču.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
100.	„Treasure“ d.o.o. Zenica, broj: 59 0 Ps 041527 25 Ps	Radi isplate duga	216.466,88 KM Isplaćen dio duga u visini od 200.000,00, te je preostao iznos u visini od 16.466,88 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Preduzeće je isplatilo dio duga u visini od 200.000,00, te je preostao iznos u visini od 16.466,88 KM.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
101.	„Remex“ d.o.o. Tuzla, broj: 59 0 Ps 041537 25 Ps	Radi isplate duga	62.283,41 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
102.	„XD“ d.o.o. Gornja Trnova, broj: 59 0 Ps 041577 25 Ps	Radi isplate duga	563.511,99 KM Prema knjigovodstvenoj evidenciji iznos obaveza je u visini od 478.511,99 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
103.	„Energy Rimp“ d.o.o. Tuzla,	Radi isplate duga	281.220,50 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.

	broj: 59 0 Ps 041567 25 Ps				Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
104.	„KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE GAS“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 041579 25 Ps	Radi isplate duga	77.073,59 KM Prema knjigovodstvenoj evidenciji iznos obaveza je u visini od 76.801,12 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu. Prema knjigovodstvenoj evidenciji Preduzeće nema obaveza prema ovom dobavljaču.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
105.	„Elvaco MetPro“ d.o.o. Bijeljina, broj: 59 0 Ps 041514 25 Ps	Radi isplate duga	341.640,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
106.	„PGL PROTECT“ d.o.o. Lukavac, broj: 59 0 Ps 041598 25 Ps	Radi isplate duga	37.440,00 KM	Preduzeće je dostavilo odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka. Preduzeće će nastojati da sporazumno riješi predmetni spor.
107.	Radan Tešanović iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 176936 25 Rs	Radni spor	12.456,00 KM	Preduzeće će dostaviti odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.
108.	Ilinka Marković iz Bijeljine, broj: 59 0 Rs 175573 25 Rs	Radni spor	15.000,00 KM Isplaćen dio duga, te je preostali dio u visini od 10.380,00 KM	Preduzeće će dostaviti odgovor na tužbu. Preduzeće je izmirilo dio duga u visini od 4.620,00 KM, te je preostali iznos u visini od 10.380,00 KM.	Neizvjestan ishod postupka.
109.	Dragan Vičić iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 176939 25 Rs	Radni spor	12.456,00 KM	Preduzeće će dostaviti odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.
110.	Rajko Stevanović iz Bijeljine, broj: 59 0 Rs 176942 25 Rs	Radni spor	18.936,00 KM	Preduzeće će dostaviti odgovor na tužbu. Preduzeće je izmirilo naknadu na osnovu sporazuma o prestanku radnog odnosa (stimulativna otpremnina), ali vrijdnost spora tužilac bazira na neisplaćenim platama za period od prestanka radnog odnosa do dana podnošenja tužbe, imajući u vidu da tužbom traži da se vrati na radno mjesto, jer naknada nije isplaćena u predviđenom roku.	Neizvjestan ishod postupka.
111.	Krsto Simikić iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 176938 25 Rs	Radni spor	9.197,87 KM	Preduzeće će dostaviti odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.
112.	Radomir Vidaković iz Ugljevika, broj: 59 0 Rs 176935 25 Rs	Radni spor	9.999,49 KM	Preduzeće će dostaviti odgovor na tužbu.	Neizvjestan ishod postupka.
UKUPNO:			25.570.418,88 KM		

PREGLED AKTIVNIH SPOROVA U KOJIMA JE MH „ERS“ MP AD Trebinje – ZP „RiTE UGLJEVIK“ AD Ugljevik - TUŽILAC
(zaključno sa 30.09.2025. god.)

R. Br	STRANKE U SPORU (TUŽENI)	PREDMET SPORA	VRIJEDNOST SPORA	STATUS SPORA	PROCJENA ISHODA SPORA
1.	Stevanović Božidar, broj	Radi neosnovanog bogaćenja	30.005,70 KM na ime glavnog duga sa	Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 14.12.2015. godine odbijen prijedlog tužioca za izdavanje sudske mjere	Osnovni sud u Bijeljini donio je, dana 06.10.2021. godine, presudu kojom je

	predmeta: 80 0 P 068373 15 P		zakonskom zateznom kamatom počev od 02.02.2022. godine, pa do isplate 287,00 KM na ime troškova parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom počev od 02.02.2022. godine, pa do isplate Troškovi izvršnog postupka u visini od 500,00 KM	obezbjeđenja i prekinut parnični postupak do pravosnažnosti postupka u predmetu broj: 80 0 V 036978 12 V. Tužilac uložio žalbu Okružnom sudu u Bijeljini koju je rješenjem od 21.04.2016.godine djelimično uvažio tako da je odbijen prijedlog da se odredi sudska mjera obezbjeđenja, a rješenje se ukida u dijelu kojim je određeno da se prekida postupak. Dana 12.01.2017. godine Osnovni sud u Bijeljini je donio presudu broj 80 0 P 068373 16 P 2 kojom se obavezuje tuženi da tužiocu isplati iznos od 209.984,97 KM na ime preplaćene naknade za eksproprisane nekretnine sa zakonskom zateznom kamatom počev od 25.06.2015. godine pa do dana isplate, kao i da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 5.249,62 KM. Tuženi uložio žalbu. Tužilac dostavio odgovor na žalbu. Okružni sud u Bijeljini danio dana 25.04.2018. godine presudu broj 80 0 P 068373 17 Gž 2 kojim je odbio žalbu tuženog i potvrdio prvostepenu presudu. Tuženi je dana 17.05.2018. godine podnio prijedlog za ponavljanje postupka. Osnovni sud u Bijeljini donio Rješenje broj: 80 P 068 373 19 P3 od 22.04.2019. godine kojim je prekinuo postupak u ovoj pravnoj stvari do okončanja vanparničnog postupka koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem: 80 0 V 036 978 17 V 3. Pripremno ročište je održano dana 05.01.2021. godine, na kojem je sud donio Rješenje broj: 80 0 P 068373 20 P 4 o prekidu postupka u ovoj pravnoj stvari do pravosnažnog okončanja vanparničnog postupka, koji se vodi kod Okružnog suda u Bijeljini broj: 80 0 V 036978 20 Gž 6. Osnovni sud u Bijeljini je dana 07.06.2021. godine donio Rješenje o nastavku ovog postupka. Pripremno ročište je održano dana 19.07.2021. godine, a glavna rasprava je održana dana 06.09.2021. godine. Donošenje presude u ovom predmetu zakazano je za dan 06.10.2021. godine. Osnovni sud u Bijeljini je dana 06.10.2021. godine donio Presudu broj: 80 0 P 068373 21 P 5, kojom je djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužioca, pa obavezao tuženog da tužiocu isplati iznos od 156.333,33 KM na ime pretplaćene naknade za eksproprisane nekretnine, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 21.06.2013. godine, pa do dana isplate, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Istom presudom tužilac je odbijen sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva u iznosu od 119.908,67 KM, kao neosnovanim. Sud je tužioca obavezao da tuženom naknadi	djelimično usvojio tužbeni zahtjev tužioca, a Okružni sud u Bijeljini, dana 2.2.2022. godine, donio je presudu, kojom je preinačena prvostepena presuda suda. Dana 26.5.2022. godine, Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: 80 0 P 068373 22 Rev 2, kojom je revizija tužioca djelimično usvojena, te je presuda Okružnog suda u Bijeljini broj: 80 0 P 068373 21 Gž 5 od 2.2.2022. godine, preinačena tako što je dosuđeni iznos od 17.504,80 KM povećan na iznos od 30.005,70 KM, slijedom čega je preinačena i odluka o troškovima postupka, tako što je tuženi obavezan da tužiocu, na ime naknade troškova postupka, isplati iznos od 287,00 KM. Istom presudom revizija je u ostalom dijelu odbijena, a odbijen je i zahtjev za naknadu troškova revizionog postupka u iznosu od 2.106,00 KM. Osnovni sud u Bijeljini donio rješenje o izvršenju.
--	------------------------------	--	--	--	---

				i troškove parničnog postupka u visini od 17.448,33 KM, dok je zahtjev tuženog po pitanju troškova preko dosuđenog iznosa odbio. Preduzeće je u zakonom ostavljenom roku izjavilo žalbu na presudu u dijelu kojom je odbijen tužbeni zahtjev, kao i u dijelu dosuđenih troškova. Tuženi je dana 21.12.2021. godine dostavio odgovor na žalbu tužioca. Dana 2.2.2022. godine, Okružni sud u Bijeljini donio je Presudu broj: 80 0 P 068373 21 Gž 5, kojom je žalbu tužioca odbio kao neosnovanu, a žalbu tuženog usvojio, te prvostepenu presudu preinačio i uprvom i drugom stavu na način da je tuženog obavezao da tužiocu isplati iznos od 17.504,80 KM na ime preplaćene naknade za eksproprisane nekretnine, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana donošenja ove presude, pa do isplate, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Takođe, istom presudom Okružni sud u Bijeljini preinačio je prvostepenu presudu u trećem i četvrtom stavu na način da je obavezao tužioca da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 40.609,42 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok je tuženi za preostali iznos potraživanja troškova postupka odbijen kao neosnovan. Istom presudom, tužilac je obavezan da tuženom naknadi i troškove žalbenog postupka u visini od 4.585,09 KM. Tužilac je izjavio reviziju na navedenu presudu Okružnog suda u Bijeljini. Dana 26.5.2022. godine, Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: 80 0 P 068373 22 Rev 2, kojom je revizija tužioca djelimično usvojena, te je presuda Okružnog suda u Bijeljini broj: 80 0 P 068373 21 Gž 5 od 2.2.2022. godine, preinačena tako što je dosuđeni iznos od 17.504,80 KM povećan na iznos od 30.005,70 KM, slijedom čega je preinačena i odluka o troškovima postupka, tako što je tuženi obavezan da tužiocu, na ime naknade troškova postupka, isplati iznos od 287,00 KM. Istom presudom revizija je u ostalom dijelu odbijena, a odbijen je i zahtjev za naknadu troškova revizionog postupka u iznosu od 2.106,00 KM. Imajući u vidu da tuženi do danas nije ispunio svoju obavezu prema tužiocu, dana 14.8.2023. godine Preduzeće je tuženom uputilo Zahtjev za isplatu broj: 25991/23, kojim je ostavljen rok od 15 dana za izmirenje duga, u suprotnom će preduzeće pokrenuti izvršni postupak radi prinudne naplate. Tuženi do danas nije ispunio svoju obavezu, te je Preduzeće dana 22.03.2024. godine	
--	--	--	--	--	--

				predalo prijedlog za izvršenje i pokrenulo izvršni postupak radi namirenja svog potraživanja. Po navedenom prijedlogu sud još nije donio rješenje. Imajući u vidu da je od podnošenja prijedloga proteklo više od tri mjeseca, a kako je izvršni postupak po prirodi hitan, dana 15.07.2024. godine Preduzeće je uputilo urgenciju predsjedniku suda. Dana 25.07.2024. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je Rješenje o izvršenju br. 80 0 I 160226 24 I, kojim je usvojen prijedlog za izvršenje, i određeni troškovi izvršnog postupka u visini od 500,00 KM. Tražilac izvršenja je dana 05.11.2024. godine uputio i drugu urgenciju, imajući u vidu da je od donošenja rješenja o izvršenju proteklo tri mjeseca, a da izvršenje nije provedeno. Dana 14.11.2024. godine Osnovni sud u Bijeljini dostavio je Dopis, u čijem prilogu je Obavještenje Fonda PiO RS u kojem se navodi da je penzija izvršenika već opterećena do zakonom definisanog dozvoljenog iznosa, te da će se predmetno rješenje o izvršenju provesti tek od septembra 2026. godine. Takođe, istim dopisom dostavljen je i prigovor izvršenika, na koji je tražilac izvršenja dao odgovor. Osnovni sud u Bijeljini donio je Rješenje od 19.12.2024. godine, kojim je prigovor izvršenika odbijen kao neosnovan. Dana 03.12.2024. godine dostavljena je apelacija tuženog, na koju je Preduzeće dalo odgovor.	
2.	D.O.O. „Terex-inženjering“ Bijeljina Broj: 59 0 Ps 030248 20 Ps	Sticanja bez osnova	2.798.556,00 KM na ime glavnog duga i 2.798.556,00 KM na ime zakonske zatezne kamate (iznos zsk dostigao iznos glavnog duga) 25.820,40 KM na ime troškova parničnog postupka (plaćen dio troškova i zakonske zatezne kamate)-preostao iznos od 719,49 KM+zsk na preostali dio 12.500,00 KM na ime	Dana 19.09.2019. godine održano pripremno ročište. Okružni privredni sud i Bijeljini donio Rješenje broj: 59 0 Ps 030248 16 Ps od 19.09.2019. godine kojim je prekinuo predmetni postupak do okončanja postupka pred Ustavnim sudom BiH u predmetu 59 0 Ps 000204 09 Ps koji predstavlja prethodno pravno pitanje za postupak 59 0 Ps 030248 16 Ps. Preduzeće je uputilo prijedlog za nastavak postupka. Sud donio Rješenje kojim se odobrava nastavak postupka. Tuženi izjavio žalbu na Rješenje o nastavku postupka. Tužilac dao odgovor na žalbu tuženog. Tužilac je dana 09.02.2021. godine uputio urgenciju Višem privrednom sudu. Viši privredni sud u Banja Luci je dana 17.02.2021. godine donio Rješenje broj: 59 0 Ps 030248 20 PŽ, kojim je žalba tuženog odbijena i potvrđeno prvostepeno rješenje od 16.09.2020. godine. Pripremno ročište je održano dana 14.05.2021. godine, na kojem je, između ostalog, predloženo izvođenje dokaza vještačenjem. Sud je donio rješenje da se	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je, dana 01.10.2021. godine, Presudu broj: 59 0 Ps 030248 20 Ps 2, kojom je usvojio tužbeni zahtjev tužioca, a Viši privredni sud u Banja Luci, dana 28.3.2022. godine, donio je presudu broj: 59 0 Ps 030248 21 PŽ 2, kojom je potvrđena prvostepena presuda suda. Vrhovni sud je donio Presudu broj: 59 0 Ps 03248 22 Rev, kojom je revizija tužioca odbačena, a revizija tuženog odbijena, te je odbijen i zahtjev tuženog za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju. Dana 4.7.2022. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Rješenje o izvršenju broj: 59 0 Ps 030248 22 Ip, kojim je odredio izvršenje u skladu sa podnesenim

			troškova izvršnog postupka (plaćeni cjelosti)	u	glavna rasprava zakazuje za dan 04.08.2021. godine, te je posebnim Rješenjem od 24.05.2021. godine odredio vještačenje po stalnom sudskom vještaku ekonomske struke, Radivoju Ikoniju. Glavna rasprava je održana dana 04.08.2021. godine, za donošenje presude u ovom predmetu zakazano je za dan 01.10.2021. godine. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je, dana 01.10.2021. godine, Presudu broj: 59 0 Ps 030248 20 Ps 2, kojom je usvojio tužbeni zahtjev tužioca (Preduzeća), te obavezao tuženog (D.O.O. „Terex-inženjering“ Bijeljina) da tužiocu na ime sticanja bez osnova isplati novčani iznos od 2.798.556,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.11.2016. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate, kao i da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 25.820,40 KM po pravnosnažnosti presude. S obzirom na to da je Preduzeće tužbenim zahtjevom potraživalo zakonsku zateznu kamatu od momenta docnje tuženog (18.02.2014. godine), isto je u tom dijelu izjavilo žalbu na presudu. Tuženi je, takođe, izjavio žalbu na presudu, na koju žalbu je Preduzeće dalo odgovor. Kako je Viši privredni sud u Banja Luci, dana 29.12.2021. godine, u predmetu po tužbi D.O.O. „Terex-inženjering“ Bijeljina protiv Preduzeća broj: 59 0 Ps 030051 20 Ps 2, donio Presudu, kojom je preinačio prvostepenu presudu na način da je odbio tužbeni zahtjev tužioca – D.O.O. „Terex-inženjering“ Bijeljina, Preduzeće je, dana 24.1.2022. godine, uputilo Podnesak broj: 1486/22, kojim je Višem privrednom sudu u BL, u ovom predmetu, dostavilo predmetnu drugostepenu odluku iz postupka broj: 59 0 Ps 030051 20 Ps 2. Navedeno je učinjeno iz razloga što je i sam drugostepeni sud u svojoj odluci od 29.12.2021. godine, u predmetu broj: 59 0 Ps 030051 20 Ps 2, naveo da tuženi D.O.O. „Terex-inženjering“ Bijeljina i dalje neosnovano kod sebe drži iznos od 2.798.556,00 KM, koja novčana sredstva su predmet ovog postupka. Dana 28.3.2022. godine Viši privredni sud u Banja Luci donio je presudu broj: 59 0 Ps 030248 21 Pž 2, kojom su žalbe tužioca i tuženog odbijene, i potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 030248 20 Ps od 1.10.2021. godine. Istom presudom, zahtjevi tužioca i tuženog za naknadu troškova postupka po žalbi odbijeni su kao neosnovani.	prijedlogom, tj. zapljenom i prenosom novčanih sredstava na računima izvršenika. Istim rješenjem tražiocu izvršenja dosuđeni su troškovi izvršnog postupka u visini od 12.500,00 KM. Dana 21.9.2022. godine Okružni sud u Bijeljini donio je Rješenje, kojim je prigovor izvršenika odbijen kao neosnovan. Po donošenju predmetnog rješenja nastavljeno je izvršenje u pravcu zapljene i prenosa novčanih sredstava na računima izvršenika.
--	--	--	---	---	--	---

				Preduzeće je izjavilo reviziju na presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci, a u dijelu momenta od kojeg je sud dosudio zakonsku zateznu kamatu, te troškova žalbenog postupka. Dana 21.6.2022. godine Vrhovni sud je donio Presudu broj: 59 0 Ps 03248 22 Rev, kojom je revizija tužioca odbačena, a revizija tuženog odbijena, te je odbijen i zahtjev tuženog za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju. Tuženi je izjavio apelaciju Ustavnom sudu BiH o kojoj još nije odlučeno. Kako je prvostepena presuda postala pravnosnažna, te kako tuženi nije dobrovoljno ispunio obavezu po predmetnoj presudi, tužilac je, dana 23.6.2022. godine, podnio prijedlog za izvršenje, te pokrenuo izvršni postupak, kako bi svoje potraživanje naplatio prinudnim putem. Dana 4.7.2022. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini donio je Rješenje o izvršenju broj: 59 0 Ps 030248 22 Ip, kojim je odredio izvršenje u skladu sa podnesenim prijedlogom, tj. zapljenom i prenosom novčanih sredstava na računima izvršenika. Istim rješenjem tražiocu izvršenja dosuđeni su troškovi izvršnog postupka u visini od 12.500,00 KM. Izvršenik je izjavio prigovor na predmetno rješenje o izvršenju, te zahtjev za odlaganje izvršenja, na koje podneske je tražilac izvršenja dao odgovor. Dana 21.9.2022. godine Okružni sud u Bijeljini donio je Rješenje, kojim je prigovor izvršenika odbijen kao neosnovan. Po donošenju predmetnog rješenja nastavljeno je izvršenje u pravcu zapljene i prenosa novčanih sredstava na računima izvršenika. Kako od momenta donošenja predmetnog rješenja sredstva nisu prenesena na račun Preduzeća, Preduzeće je, kao tražilac izvršenja, dana 4.11.2022. godine, uputilo Okružnom privrednom sudu urgenciju za postupanje. Okružni privredni sud u Bijeljini, a putem Dopisa broj: 59 0 Ps 030248 22 Ip od 25.11.2022. godine, dostavio je Obavještenje Nove banke broj: 016-37679/22 od 17.11.2022. godine da su, dana 14.11.2022. godine, sa računa tuženog – izvršenika zaplijenjena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 24.394,37, i ista prenesena na račun tražioca izvršenja – tužioca, te da se nastavlja dalje izvršenje. Predmetnim zaplijenjenim i prenesenim iznosom od 24.394,37 KM naplaćeno je sledeće: iznos od 12.500,00 KM na ime troškova izvršnog postupka (troškovi u cjelosti plaćeni),	
--	--	--	--	---	--

				iznos od 1.556,97 KM na ime zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka, iznos od 10.337,40 KM na ime troškova parničnog postupka (plaćen dio troškova parničnog postupka). Dana 30.1.2023. godine naplaćen je iznos od 52,50 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 14.2.2023. godine naplaćen je iznos putem MLK u visini od 1.855,50 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 21.02.2023. godine naplaćen je iznos od 100,00 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 7.3.2023. godine naplaćen je iznos od 100,00 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 5.7.2023. godine naplaćen je iznos putem MLK u visini od 2.158,25 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 26.02.2024. godine naplaćen je iznos od 185,59 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 26.02.2024. godine naplaćen je iznos od 1.814,41 KM na ime dijela zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka. Dana 27.03.2024. godine naplaćen je iznos od 9.847,12 KM na ime troškova parničnog postupka. Dana 27.03.2024. godine naplaćen je iznos od 99,28 KM na ime dijela zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka. Dana 8.8.2025. godine naplaćen je iznos od 464,55 KM na ime troškova parničnog postupka. Izvršenje se nastavlja u dijelu naplate glavnog duga, zakonske zatezne kamate na glavni dug i preostalog dijela troškova parničnog postupka i zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka.	
3.	Opština Ugljevik Broj: 59 0 Ps 034097 19 Ps	Utvrđenja i uknjižbe	300.000,00 KM	Osnovni sud u Bijeljini se oglašio nenadležnim i predmet uputio Okružnom privrednom sudu u Bijeljini. Tužilac uložio žalbu. Okružni sud u Bijeljini donio Rješenje broj : 80 0 P 093080 19 GŽ od 13.02.2019. godine kojim je obio žalbu Preduzeća i potvrdio Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini broj: 80 0 P 093080 18 P 2 od 02.11.2018. godine te će se postupak dalje voditi pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini pod brojem: 59 0 Ps 034097 19 Ps. Na osnovu Potvrde Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 034097 19 Ps od 23.07.2020. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Ugljevik, donijela je Rješenje broj: 21.48/952.4-83/20 od 07.12.2020. godine kojim je dozvolila upis zabilježbe vođenja parničnog postupka u B listu LN	Okružni privredni sud u Bijeljini je dana 16.12.2021. godine, donio Presudu broj: 59 0 Ps 034097 19 Ps, kojom je u cjelosti odbio tužbeni zahtjev tužioca i obavezao istog da tuženom naknadi troškove postupka u visini od 15.000,00 KM. Dana 14.6.2022. godine, Viši privredni sud u Banja Luci donio je Presudu broj: 59 0 Ps 034097 22 PŽ, kojom je žalbu tužioca odbio i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 034097 19 Ps od 16.12.2021. godine. Istom presudom odbijen je i zahtjev tužioca za

				br. 771 k.o. Zabrđe na nekretninama tuženog, upisanim u A listu. Pripremno ročište je održano dana 25.05.2021. godine, a sledeće odloženo za 13.07.2021. godine, s obzirom da je tuženi dostavio nove dokaze, te je radi upoznavanja sa istim potrebno određeno vrijeme. Pripremno ročište je održano dana 13.07.2021. godine, na kojem su predloženi dodatni dokazi od strane tužioca, te je nastavak pripremnog ročišta održan dana 03. i 06.08.2021. godine. Glavna rasprava je bila zakazana za dan 30.09.2021. godine, ali je ista odložena za dan 11.10.2021. godine. Glavna rasprava je održana dana 11.10.2021. godine, a ista je odložena za dan 1.11.2021. godine na kojem će se saslušati vještak geodetske struke i svjedok. Glavna rasprava je održana dana 1.11.2021. godine, na kojoj je saslušan svjedok, a s obzirom da je vještak svoj nalaz dostavio tri dana prije održavanja glavne rasprave, isti se nije mogao saslušati, nego je nastavak glavne rasprave zakazan za 16.11.2021. godine. Glavna rasprava je održana dana 16.11.2021. godine, na kojoj je saslušan vještak geodetske struke, te je donošenje presude zakazano za dan 16.12.2021. godine. Okružni privredni sud u Bijeljini je dana 16.12.2021. godine, donio Presudu broj: 59 0 Ps 034097 19 Ps, kojom je u cjelosti odbio tužbeni zahtjev tužioca i obavezao istog da tuženom naknadi troškove postupka u visini od 15.000,00 KM. Tuženi je izjavio žalbu na predmetnu presudu. Dana 14.6.2022. godine, Viši privredni sud u Banja Luci donio je Presudu broj: 59 0 Ps 034097 22 Pž, kojom je žalbu tužioca odbio i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 034097 19 Ps od 16.12.2021. godine. Istom presudom odbijen je i zahtjev tužioca za troškove sastava žalbe u iznosu od 4.021,75 KM. Tužilac je na navedenu presudu drugostepenog suda izjavio reviziju. Dana 8.11.2022. godine Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: 59 0 Ps 034097 22 Rev, kojom je odbio reviziju tužioca. Na predmetnu presudu Preduzeće je izjavilo apelaciju Ustavnom sudu BiH, o kojoj još nije odlučeno.	troškove sastava žalbe u iznosu od 4.021,75 KM. Dana 8.11.2022. godine Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: 59 0 Ps 034097 22 Rev, kojom je odbio reviziju tužioca.
4.	„Bobar Banka“ Bijeljina, 59 0 St 030145 16 St 2	Stečajni postupak	16.285,28 KM	U toku preduzimanje radnji u stečajnom postupku.	Neizvestan ishod postupka
5.	ZVVZ ENVEN ENGINEERING AS MILVESKO, Češka Republika	Radi ispunjenja ugovorene obaveze i	7.437.535,97 KM	U toku postupak pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini.	Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužioca, te

	i ZK TERMOCHEM, sro Prag, Češka Republika, broj: 59 0 Ps 035723 20 Ps	naknade štete		Pripremno ročište je bilo zakazano za dan 05.02.2021. godine, ali je isto zbog bolesti postupajućeg sudije odloženo. Pripremno ročište je održano dana 23.04.2021. godine, nastavak je bio zakazan za dan 26.07.2021. godine. Pripremno ročište, zakazano za dan 26.07.2021. godine, odloženo je za dan 13.10.2021. godine. Pripremno ročište od 13.10.2021. godine odloženo je iz razloga što drugotuženi nije zaprimio pismeno suda. Sledeće ročište je zakazano za dan 22.02.2022. godine. Pripremno ročište je održano dana 22.2.2022. godine, ali je isto odloženo za 31.5.2022. godine, iz razloga što drugotuženi nije uredno zaprimio pismeno suda. Dana 31.5.2022. godine održano je pripremno ročište, ali je isto odloženo za dan 28.11.2022. godine. Dana 28.11.2022. godine održano je pripremno ročište na kojem je predloženo izvođenje dokaza vještačenjem, a glavna rasprava održana dana 28.11.2023. godine na kojoj su izvedeni materijalni dokazi, te saslušani vještaci mašinske, elektrotehničke i građevinske struke. Nastavak glavne rasprave održan je dana 13.5. 14.5. i 15.5.2024. godine na kojem su se ponovo saslušali vještaci, jer je sud donio rješenje da vještaci dostave dopunu svog nalaza i mišljenja, saslušani svjedoci predloženi od strane tužioca, i svjedoci predloženi od strane tuženih. Glavna rasprava održana je dana 14.10.2024. godine na kojoj su saslušani preostali svjedoci tužioca i tuženog. Glavna rasprava održana je dana 15.10.2024. godine na kojoj su saslušani vještaci, s obzirom da je određena dopuna nalaza i mišljenja. Nastavak glavne rasprave održan je dana 10.04.2025. godine na kojem su se saslušali vještaci, a dana 11.04.2025. godine održan je nastavak glavne rasprave na kojem su iznesena završna izlaganja. Donošenje presude u ovoj pravnoj stvari zakazano je za dan 8.5.2025. godine. Dana 8.5.2025. godine Okružni privredni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je u cjelosti odbijen tužbeni zahtjev tužioca, istom je obavezan tužilac da prvotuženom naknadi troškove parničnog postupka u visini od 57.093,75 KM. Preduzeće je izjavilo žalbu na donesenu presudu. Okružni privredni sud u Bijeljini dostavio je Preduzeću odgovor prvotuženog na žalbu, na koji je Preduzeće dostavilo izjašnjenje.	obavezan tužilac da prvotuženom naknadi troškove parničnog postupka.
6.	Bosna i Hercegovina, Savjet za	Poništenja Rješenja Savjeta za	-	Preduzeće je podnijelo tužbu, te pokrenulo upravni spor protiv Savjeta za državnu pomoć BiH, a radi poništenja	Sud BiH donio presudu kojom je tužba Preduzeća

	državnu pomoć BiH, broj: S1 3 U 046621 23 Fp	državnu pomoć BiH broj: UP/I 03-26-1-62-4/22 od 28.08.2023. godine		Rješenja broj: UP/I 03-26-1-62-4/22 od 28.08.2023. godine (objavljeno u Službenom glasniku RS br. 81/23 od 15.09.2023. godine), kojim se: -utvrđuje da državna pomoć dodijeljena u obliku poreske olakšice privrednim subjektima navedenim u članu 2 Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, osim JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo i preduzeća „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, -nalaže Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kao davaocu državne pomoći, da preduzme mjere za povrat nezakonito dodijeljene pomoći u obliku poreske olakšice iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja u iznosu od 30.152.082,80 KM od korisnika navedenih u članu 2 Odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, osim JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo i preduzeća „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, uvećane za iznos zakonske zatezne kamate od dana kada je nezakonita pomoć data na korišćenje do dana povrata njenog iznosa, i da obavijesti Savjet o izvršenom povratu, -utvrđuje da državna pomoć sadržana u Odluci o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu, koja je dodijeljena u obliku poreske olakšice privrednim subjektima JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo i preduzeća „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, -naznačava da će ovo rješenje biti objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Preduzeće je u tužbi istaklo i zahtjev za odgađanje izvršenja pobijanog rješenja, ali je isti Rješenjem Suda BiH broj: S1 3 U 046621 23 U od 20.10.2023. godine odbijen kao neosnovan. Dana 4.2.2025. godine Sud BiH donio je Presudu broj: S1 3 U 0466621 23 U, koju je Preduzeće zaprimilo dana 10.2.2025. godine, a kojom je tužba uvažena, poništeno Rješenje tuženog Vijeća za državnu pomoć BiH broj: UP/I 03-26-1-62-4/22 od 28.8.2023. godine, te predmet vraćen tuženom na ponovni postupak.	uvažena i poništen akt tuženog.
7.	Bosna i Hercegovina, Savjet za državnu pomoć	Poništenja Rješenja Savjeta za državnu pomoć BiH	-	„ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor je podnio tužbu, te pokrenuo upravni spor protiv Savjeta za državnu pomoć BiH, a radi poništenja Rješenja broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22.06.2023. godine	Neizvjestan ishod postupka.

	BiH, broj: S1 3 U 046316 23 Postupak je pokrenut od strane „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor, a Preduzeće je umješač	broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22.06.2023. godine		(objavljeno u Službenom glasniku RS br. 71/23 od 10.08.2023. godine), kojim se: -utvrđuje da državna pomoć dodijeljena u obliku poreske olakšice privrednim subjektima navedenim u članu 2 Prijedloga odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2023. godinu, osim za privredne subjekte iz tačke 2 pobijanog rješenja, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, -utvrđuje da državna pomoć u obliku poreske olakšice sadržana u Prijedlogu odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2023. godinu privrednim subjektima JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo i preduzeće „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, -naznačava da će ovo rješenje biti objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Preduzeće je u uputilo zahtjev za stupanje u ovaj upravni spor u svojstvu umješača u kojem je istaknut i zahtjev za odgađanje izvršenja pobijanog rješenja. Imajući u vidu da je u predmetu po tužbi Preduzeća donesena presuda Suda BiH, kojom je usvojena tužba Preduzeća i poništeno rješenje Savjeta za državnu pomoć, Preduzeće je predmetnu presudu dostavilo u ovom predmetu u kojem je umješač.	
8.	Bosna i Hercegovina, Savjet za državnu pomoć BiH, broj: S1 3 U 046260 23 Postupak je pokrenut od strane „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, a Preduzeće je umješač	Poništenja Rješenja Savjeta za državnu pomoć BiH broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22.06.2023. godine	-	„EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari je podnio tužbu, te pokrenuo upravni spor protiv Savjeta za državnu pomoć BiH, a radi poništenja Rješenja broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22.06.2023. godine (objavljeno u Službenom glasniku RS br. 71/23 od 10.08.2023. godine), kojim se: -utvrđuje da državna pomoć dodijeljena u obliku poreske olakšice privrednim subjektima navedenim u članu 2 Prijedloga odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2023. godinu, osim za privredne subjekte iz tačke 2 pobijanog rješenja, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, -utvrđuje da državna pomoć u obliku poreske olakšice sadržana u Prijedlogu odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2023. godinu privrednim subjektima JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo i preduzeće „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, -naznačava da će ovo rješenje biti objavljeno u „Službenom glasniku BiH“,	Neizvjestan ishod postupka.

				službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Preduzeće je u uputilo zahtjev za stupanje u ovaj upravni spor u svojstvu umješača u kojem je istaknut i zahtjev za odgađanje izvršenja pobijanog rješenja. Imajući u vidu da je u predmetu po tužbi Preduzeća donesena presuda Suda BiH, kojom je usvojena tužba Preduzeća i poništeno rješenje Savjeta za državnu pomoć, Preduzeće je predmetnu presudu dostavilo u ovom predmetu u kojem je umješač. Dana 3.7.2025. godine Preduzeću je kao unješaču dostavljena presuda Suda BiH broj: S1 3 U 046260 25 U od 4.6.2025. godine, kojim se uvažava tužba „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, osporeno rješenje broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22.06.2023. godine, tuženog Savjeta za državnu pomoć BiH, se poništava i predmet vraća na ponovno rješavanje.	
9.	Milan Filipović iz Ugljevika, broj: 80 0 Mal 160165 24 Mal	Sticanje bez osnova	1.010,38 KM na ime glavnog duga sa zzk (plaćen dio duga u visini od 254,80 KM) Preostali iznos dugovanja je u visini od 755,58 KM sa zzk 75,00 KM na ime troškova parničnog postupka (plaćeni u cjelosti) 50,00 KM na ime troškova izvršnog postupka (plaćeni u cjelosti)	Preduzeće je podnijelo tužbu radi sticanja bez osnova u kojem traži povrat isplaćenog iznosa za koje tuženi sada nema osnov za držanje, koji prenos sredstava je izvršen na osnovu drugostepene odluke suda od 23.08.2022. godine u postupku broj: 80 0 Rs 131504 Rs, koja drugostepena odluka je Presudom Vrhovnog suda RS od 09.12.2022. godine preinačena i potvrđena prvostepena presuda po kojoj tužilac nema obavezu isplate bilo kakvog iznosa. Kako tuženi, a po više poziva i opomena tužioca, nije vratio iznos koji sada drži bez osnova, pokrenut je postupak. Dana 10.06.2024. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je Presudu zbog propuštanja broj: 80 0 Mal 160165 24 Mal kojom se obavezuje tuženi da tužiocu isplati iznos od 1.010,38 KM sa zakonskom zateznom kamatom, te da istom naknadi troškove parničnog postupka u visini od 75,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude. S obzirom da tuženi nije izmirio svoje obaveze, Preduzeće je pokrenulo izvršni postupak radi prinudnog namirenja svojih potraživanja. Osnovni sud u Bijeljini donio je Rješenje o izvršenju broj: 80 0 I 165280 24 I od 10.09.2024. godine, kojim je odredio izvršenje na penziji izvršenika. Predmetnim rješenjem određeni su i troškovi izvršnog postupka u visini od 50,00 KM. Imajući u vidu da je od donošenja rješenja o izvršenju proteklo šest mjeseci, a da izvršenje nije provedeno, Preduzeće, kao tražilac izvršenja, uputilo je urgenciju predsjedniku suda. Dana 11.4.2025. godine uplaćen je dio duga u visini od	Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu zbog propuštanja, te obavezao tuženog da tužiocu isplati glavni dug sa zakonskom zateznom kamatom i troškove parničnog postupka.

				379,80 KM, od kog iznosa su plaćeni troškovi parničnog i izvršnog postupka i dio glavnog duga u visini od 254,80 KM, pa je preostali iznos dugovanja u visini od 755,58 KM sa zsk. Imajući u vidu da je, u međuvremenu, tuženi preminuo, sud je uputio zaključak tužiocu kojim je istom ostavljen rok od 15 dana da se izjasni da li ostaje kod prijedloga za izvršenje, tj. da sudu dostavi podatke ko su nasljednici iza umrlog tuženog, a sve kako bi se nastavio postupak izvršenja. Tužilac je dostavio sudu podatke o nasljednicima. Dana 22.9.2025. godine Preduzeće je zaprimilo Zaključak Osnovnog suda u Bijeljini kojim poziva tražioca izvršenja da u roku od 8 dana od dana prijema zaključka uredi i dopuni prijedlog za postavljanje privremenog zastupnika preminulom izvršeniku na način da dostavi tačnu adresu predloženog privremenog zastupnika. Preduzeće će, po prethodno pribavljenoj adresi od strane nadležnog organa, postupiti po zaključku suda.	
10.	Žarko Stanković iz Zabrda, broj: 80 O P 158727 24 P	Sticanje bez osnova	65.340,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom	Preduzeće je podnijelo tužbu radi sticanja bez osnova u kojem traži povrat isplaćenog iznosa za koje tuženi nema osnov za držanje. Pripremno ročište održano je dana 02.10.2024. godine, na kojem je predloženo izvođenje dokaza, te je glavna rasprava, koja je bila zakazana za dan 05.12.2024. godine, odložena za dan 18.02.2025. godine. Glavna rasprava je održana dana 18.2.2025. godine na kojoj su izvedeni svi predloženi dokazi i date završne riječi. Donošenje presude u ovom predmetu zakazano je za dan 21.3.2025. godine. Dana 21.3.2025. godine Osnovni sud u Bijeljini donio je Presudu, kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca, te obavezan tuženi da tužiocu, po osnovu sticanja bez osnova, isplati iznos od 65.340,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 8.7.2021. godine, pa do konačne isplate, sve u roku od 30 dana po pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Istom presudom određeno je da svaka strana snosi svoje troškove. Tuženi je izjavio žalbu na presudu, na koju je Preduzeće dalo odgovor.	Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca.
11.	Bojić Mile iz Ugljevika, broj: 80 O P 158824 24 P	Naknada štete i izgubljene dobiti	344.479,00 KM	Preduzeće je podnijelo tužbu radi naknade štete i izgubljene dobiti. Pripremno ročište održano je dana 03.10.2024. godine, na kojem je predloženo izvođenje dokaza, a nastavak je održan dana 14.11.2024. godine. Glavna rasprava održana je dana 05.02.2025. godine, a nastavak održan dana 14.4.2025. godine i 24.4.2025. godine, na kojima su saslušani svjedoci i vještaci, te je nastavak održan dana 16.6.2025. godine i 2.7.2025. godine. Nastavak glavne rasprave održan je dana	Neizvjestan ishod postupka.

			29.9.2025. godine, a sledeće ročište zakazano je za dan 11.11.2025. godine.	
UKUPNO:		13.792.765,58 KM		

Emitent ne raspolaže informacijama o postupcima koji se vode pred organima državne uprave.

III.18.8 Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih finansijskih izvještaja došlo je do povećanja osnovnog kapitala Emitenta. Naime, dana 15.10.2024. godine, Skupština akcionara Emitenta donijela je Odluku o povećanju osnovnog kapitala i Odluku o trećoj emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, kojom je bilo predviđeno emitovanje 31.000.000 akcija klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. U okviru navedene emisije, ukupno je upisano i uplaćeno 20.000.000 akcija.

Nakon provedene registracije gore emisije, na dan izrade Jedinstvenog prospekta osnovni kapital Emitenta iznosi 87.689.115,00 KM i isti je podijeljen na 87.689.115 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

III.19 DODATNE INFORMACIJE

III.19.1 Osnovni kapital

Osnovni kapital Emitenta iznosi 87.689.115,00 KM, koji je podijeljen na 87.689.115 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Ne postoje akcije koje ne predstavljaju kapital.

III.19.2 Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent

Ne postoje akcije u vlasništvu Emitenta.

III.19.3 Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta

Emitent nije emitovao konvertibilne ili zamjenjive hartije od vrijednosti, kao ni varante. Ne postoje opcije vezane za akcije emitenta.

III.19.4 Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala

Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se odlukom skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)

Član 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) glasi:

„(4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivačkom aktu akcionarskog društva ovo ovlašćenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivačkim aktom.

(5) Ovlašćenje iz stava 4. obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, isključivo novčanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slučaju ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom.

(6) Ovlašćenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrđivanja broja odobrenih akcija u osnivačkom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta.“

III. 19.5 Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose.

Ne postoje opcije, odnosno informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije.

III. 19.6 Istorijski pregled osnovnog kapitala

U periodu koji obuhvata finansijske podatke uključene u Jedinstveni prospekt, odnosno u toku 2024. godine, Emitent je izvršio smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2023. godine. Po osnovu Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2023. godine, osnovni kapital Emitenta smanjen je za 188.324.050,00 KM. Takođe, na istoj skupštini donesena je odluka o povećanju kapitala i trećoj emisiji akcija.

Emitent je do sada emitovao tri emisije redovnih (običnih) akcija:

- 256.013.165 redovnih (običnih) akcija iz prve emisije akcija javnom ponudom, klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 256.013.165,00 KM;
- 67.689.115 redovnih (običnih) akcija iz druge emisije - po osnovu smanjenja osnovnog kapitala radi pokrića gubitka (emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala) klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 67.689.115,00 KM;
- III (treća) emisija redovnih (običnih) akcija javnom ponudom -emitovano 31.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti, 1,00 KM , ukupno upisano i uplaćeno 20.000.000,00 KM

Osnovni kapital Emitenta upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini iznosi 87.689.115,00 KM i sastoji se od 87.689.115 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

III. 19.7 Ugovor o osnivanju i statut Emitenta

Zavisno državno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, Ugljevik osnovano je odlukom Javnog preduzeća "Elektroprivreda" Republike Srpske broj 01-18- 4/92 od 19. avgusta 1992. godine.

Emitent je upisan u registar privrednih organizacija koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem registarskog uloška 1-70. U skladu sa navedenim Rješenjem Društvo je registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje termoelektrične energije i proizvodnju uglja.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj FI-77/92 od 3. septembra 1992. godine djelatnost Emitenta je proširena na obavljanje spoljno - trgovinskog prometa. Emitent je dio Javnog matičnog državnog preduzeća "Elektroprivreda" Republike Srpske koja predstavlja jedinstven tehničkotehnološki, ekonomski i organizacioni sistem. Osnovni sud u Bijeljini je 15. maja 1996. godine donio Rješenje broj FI-472/96 kojim je promijenjen naziv firme u JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske sa p.o. Zavisno državno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" Ugljevik sa p.o.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj: FI-518/05 od 19. septembra 2005. godine izvršena je statusna promjena kojom je izvršena promjena oblika organizovanja gdje je Emitent kao Javno preduzeće prešlo u akcionarsko društvo.

Emitent je Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-12-000 778 od 26. novembra 2012. godine izvršilo promjenu naziva u Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik.

U članu 2 Statuta Emitenta definisano je da je Emitent pravno lice koje obavlja djelatnost od opšteg interesa i djelatnosti upisane u sudski registar radi sticanja dobiti, u skladu sa Zakonom. Takođe, Emitent je osnovan na neodređeno vrijeme.

Posljednja izmjena Statuta izvršena je 14.03.2025. godine, povodom promjene osnovnog kapitala društva i upisa povećanja kapitala putem III emisije akcija u sudski registar.

III.19.7.1 Klase akcija

Sve akcije Emitenta su iste klase i nose ista prava.

III.19.7.2 Odredbe statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom

Ne postoje odredbe u Osnivačkom aktu/statutu koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom.

III.20 ZNAČAJNI UGOVORI

U cilju potpunog informisanja investitora, Emitent navodi sljedeće ugovore koji se smatraju značajnim s aspekta poslovanja, strateškog partnerstva i dugoročnog tržišnog pozicioniranja:

- Ugovor o uređenju međusobnih odnosa o pitanju jedinstvenog nastupa na tržištu električne energije, broj 3531/25, zaključen sa Mješovitim holdingom „Elektroprivreda Republike Srpske“ dana 10.02.2025. godine.
- Ugovor o dugoročnoj saradnji sa kompanijom BNBM iz Narodne Republike Kine, broj 8665/22 od 25.02.2022. godine.
- Dana 07.07.2023. godine, Emitent je sa kompanijom BNBM Eastern Europe d.o.o. Ugljevik zaključio dva odvojena ugovora:

- Ugovor o prodaji uglja,
- Ugovor o prodaji ODG gipsa,
- Sa kompanijom Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor, Emitent je zaključio tri ugovora (više u tački III.10.1 Prospekta):
 - Ugovor o isporuci električne energije,
 - Ugovor o otplati glavnice, i
 - Ugovor o priznanju i izmirenju duga.

III.21 DOSTUPNI DOKUMENTI

U periodu važenja ovog dokumenta u prostorijama Emitenta biće dostupni sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospekt ili na koji se Jedinstveni prospekt poziva.

Dokumenti će biti dostupni na sajtu Emitenta www.riteugljevik.com a Jedinstveni prospekt nakon odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti, sa svim priložima i sastavnim dijelovima biće objavljen i na sajtu Emitenta, Agenta emisije: www.monetbroker.com i sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE

IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu

Prema mišljenju Emitenta obrtni kapital nije dovoljan za ispunjenje njegovih postojećih potreba. Obrtni kapital na dan 31.12.2024. godine je iznosio - 235.503.542,00 KM, dok je na dan 30.06.2025. godine iznosio -231.338.249,00 KM.

Emitent planira nabaviti obrtni kapital putem sredstava prikupljenih četvrtom emisijom akcija. Ova emisija će omogućiti povećanje kapitala, što će, uz dalju optimizaciju poslovanja, pomoći u pokriću postojećeg manjka obrtnog kapitala i zadovoljenju finansijskih potreba preduzeća.

	31.12.2024.	30.06.2025.
<i>Tekuća imovina</i>	44.023.054	44.393.309
<i>Tekuće obaveze</i>	279.526.596	275.731.558
<i>Obrtni kapital</i>	- 235.503.542	- 231.338.249

IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost

Pokazatelji zaduženosti Emitenta dati su u sledećoj tabeli:

	30.06.2025.	31.12.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.
<i>Zaduženost *</i>	563.607.392	567.402.430	444.972.506	459.122.846
<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	53.499	133.260	185.449	128.043
<i>Neto zaduženost</i>	563.553.893	567.269.170	444.787.057	458.994.803
<i>Kapital *</i>	38.016	6.962.085	45.491.645	164.501.000
<i>Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu</i>	14.824,12	81,48	9,78	2,79

* *Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze Emitenta*

* *Kapital uključuje akcijski kapital, rezerve, revalorizacione rezerve, neraspoređenu dobit i gubitak.*

Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu pokazuje značajan rast kroz posmatrani period, sa 2,79 krajem 2022. na 14.824,12 sredinom 2025. godine, što ukazuje na znatno povećanu zavisnost od duga u odnosu na sopstveni kapital. Ovakav trend može predstavljati izazov za finansijsku stabilnost i signalizirati potrebu za pažljivijim upravljanjem kapitalnom strukturom.

IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava putem emisije redovnih (običnih) akcija za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Cjelokupi iznos sredstava ostvaren IV (četvrtom) emisijom redovnih (običnih) akcija iskoristiće se za isplatu obaveza po arbitražnoj odluci.

Očekivani efekti investiranja ogledaće se u smanjenju ukupnih obaveza Emitenta što će pozitivno uticati na finansijski stabilnost Emitenta i njegovu kreditnu sposobnost.

IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Emitent emituje 27.500.000 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 27.500.000,00 KM.

ISIN kod: **BA100RTEURA5**

CFI kod: **ESVUFR**

Predmet ponude je obična (redovna) akcija, klase „A“, sa pravom glasa (jedna akcija se odnosi na jedan glas) i glasi na ime, CFI kod (Classification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači:

- a. vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities),
- b. akcije (S – Shares),
- c. akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- d. akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- e. akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid) i
- f. akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

Evidenciju o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka.

IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje akcije na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23).

IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti

Upis i uplata akcija iz četvrte emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta vrši se u domaćoj valuti, odnosno u konvertibilnim markama (KM/BAM).

IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Emitenta, sve redovne (obične) akcije Emitenta, klase „A“, daju ista prava.

Pravo na dividendu

U svakoj finansijskoj godini Emitent na bazi ostvarenog finansijskog rezultata izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju, utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučuje da li će se i koji iznos dobiti rasporediti kao dividenda.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština akcionara Emitenta. Emitent u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije isplaćivao dividendu akcionarima.

Glasačka prava

Članom 24. Statuta Emitenta definisana su prava glasa na Skupštini akcionara Emitenta. Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnik akcionara, srazmjerno svome broju akcija.

Akcije iz četvrte emisije su redovne (obične) akcije i svaka od njih daje pravo na jedan glas na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo preče kupovine u ponudama za upis hartija od vrijednosti iste klase

Zakonom o privrednim društvima, članom 208 propisano je da akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrđenog odlukom o novoj emisiji akcija, a koji ne može biti raniji od 20. (dvadestog) dana od dana donošenja odluke o novoj emisiji akcija.

Rok za korišćenje prava preče kupovine ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

Pravo na udio u dobiti Emitenta

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara. Svaki vlasnik redovnih (običnih) akcija ima pravo na dividendu srazmjerno broju akcija koje posjeduje.

Pravo na udio u viškovima u slučaju likvidacije

Članom 20. Statuta definisano je, između ostalih, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška u slučaju likvidacije Emitenta.

Odredbe o otkupu u konverziji

Statutom Emitenta nije definisano pravo otkupa, niti pravo konverzije, te se na iste primjenjuju odredbe zakona kojima su uređena navedena prava.

IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane

Na datum izrade ovog dokumenta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

IV.2.6 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja prenosivosti redovnih (običnih) akcija iz ove emisije.

IV.2.7 Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US), Lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Članom 8 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava propisani su uslovi kada sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje, između ostalih i kada sticalac stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Navedeno odobrenje skupština emitenta daje tročetrtninskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju. Takođe, sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje u slučaju sticanja akcija Emitenta, u postupku nove emisije, na osnovu korišćenja prava preče kupovine.

IV.2.8 Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja

U slučaju obaveze za preuzimanje, lica koja steknu (samostalno ili zajednički) preko 30% akcija sa pravom glasa, obavezna su da objave ponudu svim ostalim vlasnicima akcija da otkupe njihove akcije. Cijena po kojoj se provodi postupak preuzimanja, odnosno koja se nudi za otkup akcija u vlasništvu ostalih akcionara definisana je članom 15 Zakona o preuzimanju akcionarskih društva.

Član 15.

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obavezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:

a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.

(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtijeva naplatu utvrđene razlike.

IV.2.9 Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta

Nije bilo ponuda za preuzimanje redovnih (običnih) akcija Emitena.

IV.2.10 Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti

Poreski propisi države investitora i države u kojoj je Emitent osnovan mogli bi uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023 i 110/2024), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16-ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/2022, 112/23 i 110/24), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

IV.2.11 Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.

Emitent nema informacije koje se odnose na potencijalne učinke na ulaganje u slučaju restrukturiranja.

IV.2.12 Podaci za kontakt Emitenta

Kontakt osoba: Branislav Đokić,
E-mail: info@riteugljevik.com

IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE

IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude

Redovne (obične) akcije iz IV (četvrte) emisije akcija Emitenta nude se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. Ponuda redovnih (običnih) akcija trajaće 30 dana, od dana početka upisa i uplate, a koji je definisan javnim pozivom objavljenim na sajtu Banjalučke berze i dnevnim novinama koje se distribuišu na teritoriji Republike Srpske.

Prvih 15 dana pravo upisa i uplate (putem upisnica) vršiće akcionari koji posjeduju akcije Emitenta na 20. dan od dana donošenja Odluke o IV (četvrtoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (pravo preče kupovine), te će se preostali dio akcija iz javne ponude, nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine, ponuditi svim investitorima putem Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

IV.3.2 Ukupna količina emisije

Četvrtom emisijom redovnih (običnih) akcija emituje se 27.500.000 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 27.500.000,00 KM.

IV.3.3 Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu

Ponuda redovnih (običnih) akcija Emitenta trajaće 30 dana, od čega se u prvih 15 dana koristi pravo preče kupovine, a nakon toga ostatak akcije ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi. Pravo preče kupovine mogu koristiti vlasnici akcija upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je određen Odlukom o IV (četvrtoj) emisiji kao 20. dan od dana donošenja Odluke o IV (četvrtoj) emisiji redovnih (običnih) akcija, odnosno na dan 26.10.2025. godine.

Pravo preče kupovine vrši se potpisivanjem upisnica u 5 primjeraka u prostorijama Agenta emisije. Agent emisije je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Jovana Dučića broj 25, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00h.

Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija će biti ponuđene putem Banjalučke berze, te se kupovni nalozi mogu izdati putem ovlašćenih berzanskih posrednika.

U skladu sa članom 39 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022), Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu u slučaju da se, prilikom korišćenja prava preče kupovine, realizuje minimalni prag uspješnosti emisije, odnosno 60% ponuđenih akcija.

Takođe, Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija iz predmetne emisije.

IV.3.4 Podaci o roku i okolnostima mogućeg opoziva ili obustave ponude, te o tome da li je opoziv moguć nakon što trgovanje započne

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija prije isteka utvrđenog roka za upis i uplatu.

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo akcije na osnovu podataka iz Jedinственог проспекта prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena проспекта otkáže upis akcija i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je Emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

U slučaju neuspjele emisije ili odustajanja od iste, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene kupcima uplaćena u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o poništenju emisije.

IV.3.5 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanog broja akcija, kao ni povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.

IV.3.6 Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Prilikom korišćenja prava preče kupovine, vlasnici akcija na dan presjeka mogu kupiti procentualan iznos akcija iz IV (četvrte) emisije koji odgovara procentu vlasništva na dan presjeka. Odnosno, vlasnik akcija na dan presjeka ukoliko posjeduje 10% vlasništva društva, može maksimalno da, prilikom korišćenja prava preče kupovine, upiše i uplati 10% akcija iz IV (četvrte) (u ovom slučaju: $27.500.000 * 10\% = 2.750.000$ akcija).

Nakon isteka roka predviđenog za korištenje prava preče kupovine, preostale akcije će biti predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i tom prilikom, u zavisnosti od preostale količine akcija, investitori će moći kupiti minimalno 1 akciju, a maksimalno preostalu ponuđenu količinu.

IV.3.7 Rokovi za povlačenje zahtjeva

U slučaju izmjena i dopuna Jedinstvenog prospekta, svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz Prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena Jedinstvenog prospekta otkáže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ako upis i uplata IV (četvrte) emisije akcija ne budu izvršeni u skladu sa članom 11. Odluke o IV (četvrtoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (minimalni prag uspjehnosti emisije: 60%), upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom koju je Emitent na ta sredstva ostvario, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

IV.3.8 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti

Period za upis i uplatu akcija iz IV (četvrte) emisije Emitenta trajaće 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Prvih 15 dana upisa i uplate koristiće se pravo preče kupovine, koje mogu koristiti postojeći akcionari upisani u knjigu akcionara na dan presjeka 26.10.2025. godine, a nakon toga će preostali dio akcija biti predmet javne ponude na berzi.

Po završetku javne ponude akcija iz IV (četvrte) emisije akcija Emitenta, ukoliko ista bude proglašena uspješnom od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev za registraciju akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nakon čega će se akcije prenijeti na vlasničke račune kupaca akcija.

Zahtjev za registraciju akcija iz IV (četvrte) emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka biće podnesen u roku od 15 dana od dana proglašenja uspjehnosti predmetne emisije.

IV.3.9 Način i datum javne objave rezultata ponude

Emitent će u roku od sedam dana, od dana upisa predmetne emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, objaviti rezultate emisije na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

IV.3.10 Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa

Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka 26.10.2025. godine, imaju pravo preče kupovine akcija IV (četvrtе) emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija IV (četvrtе) emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika ili opunomoćenika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlašćenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika „Monet broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Jovana Dučića 25, Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućег броја акција, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Emitenta akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućег броја редовних акција по акционару прilikом конверзије појави обрачунаски „манјак“ акција, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obraчунаски „вишак“ акција će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Četvrtа emisija akcija se vrši bez emisije varanata tako da prava prava prečег upisa nisu prenosiva. Akcije koje nisu upisane i uplaćene po osnovu prava preče kupovine će biti uvrštene u prodajni nalog u sistemu trgovanja Banjalučke berze.

IV.3.11 Plan distribucije i dodjele

Akcije iz IV (četvrtе) emisije Emitenta biće ponuđene svim pravnim i fizičkim, stranim i domaćim licima putem javne ponude na Banjalučkoj berzi.

Dan početka upisa i uplate utvrđen je javnim pozivom objavljenim u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze, te će se prvih 15 dana upisa i uplate koristiti pravo preče kupovine, a nakon toga preostali dio akcija biće ponuđen javnom ponudom na berzi.

IV.3.12 Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije

Emitent ima informacije da će najveći akcionar, MH “Elektroprivreda Republike Srpske” - Matično preduzeće a.d. Trebinje, vršiti upis i uplatu akcija iz predmetne emisije.

Emitent nema saznanja o namjeri članova rukovodećih i nadzornih organa za upis i uplatu akcija iz ove emisije.

IV.3.13 Postupak obaveštavanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavještenja

Po realizaciji upisa i uplate akcija iz ove emisije investitori će dobiti obavještenje o broju upisanih/uplaćenih akcija od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa akcija na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici akcija će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju akcija na svom vlasničkom računu.

Nakon registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje akcija na Službeno tržište Banjalučke berze.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na Službeno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.3.14 Određivanje cijene

Prodajna cijena akcija iz IV (četvrte) emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Cijena iz emisije je objavljena u javnom pozivu za upis i uplatu akcija.

Kupovinom akcija na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije, u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa.

Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na internet stranici Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, kao i na internet stranici svakog od berzanskih posrednika.

Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti su navedene u tački IV.2.10 Prospekta.

IV.3.15 Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije

IV (četvrta) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta provodiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i ne postoje koordinatori globalne prodaje. Emisija akcija se realizuje bez učešća institucije koje vrše ulogu pokroviteljstva.

IV.3.16 Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi

Deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz IV (četvrte) emisije vršiće se na privremeni namjenski račun broj: 555-090-00710049-43 otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37/A, 78 000 Banja Luka. Predmetna emisija vrši se bez platnog agenta.

IV.3.17 Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa

Agent IV (četvrte) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka. Četvrta emisija redovnih (običnih) akcija provodi se bez obaveze preuzimanja i otkupa.

IV.3.18 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja u vezi slobodne prenosivosti akcija iz ove emisije.

IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM

IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspjehnosti IV (četvrte) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta i upisa promjena podataka u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje akcija na Službeno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze (01-UO-756/12, 01-UO-537/14, 01-UO-176/18, 01-UO-480/18, 01-UO-395/19 i 01-UO-405/21), hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva za uključenje hartija na Službeno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija od vrijednosti na Službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.4.2 Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje

Akcije Emitenta uvrštene su na Službeno tržište Banjalučke berze. Trenutni broj akcija Emitenta koje su uključene na tržište Banjalučke berze iznosi 87.689.115 redovnih (običnih) akcija. Pored navedenih akcija, Emitent nije emitovao niti uključivao u trgovanje bilo kakve hartije od vrijednosti.

IV.4.3 Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta

Osim ponude akcija iz četvrte emisije redovnih (običnih) akcija i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Banjalučke berze, Emitent neće, istovremeno ili gotovo istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za uvrštenje navedenih akcija, privatno ili javno nuditi, odnosno emitovati bilo kakve hartije od vrijednosti.

IV.4.4 Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje subjekti koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju.

IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija

Nisu predviđene mjere stabilizacije cijena.

IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)

Mogućnost prekomjerne dodjele (eng.: "Overallotment") niti opcija povećanja količine izdanja (eng.: "Green shoe") nisu predviđeni.

IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI

Osim Emitenta ne postoje drugi imaoci ponuđenih akcija koji pristupaju prodaji. Ne postoje nikakvi sporazumi o zabrani raspolaganja hartijama od vrijednosti.

IV.5.1 Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije

Emitent emituje 27.500.000 redovnih (običnih) akcija po cijeni od 1,00 KM po akciji. Uprava Emitenta procjenjuje da će se u toku prava preče kupovine, a nakon toga u postupku javne ponude prodati minimalno 80% ponuđenih akcija.

Po osnovu navedenog predviđanja, a uzevši u obzir troškove emisije koji su prikazani u narednoj tabeli, očekuje se minimalni neto priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu 21.803.450,00 KM.

Uprava Emitenta procjenjuje da ukupni troškovi predmetne emisije neće preći iznos od 0,72% nominalne vrijednosti emisije. Struktura troškova emisije prikazana je u narednoj tabeli:

Troškovi	Iznos u KM
Usluge agenta emisije akcija	153.000,00
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti RS	41.250,00
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500,00
Troškovi registracije akcija cca	800,00
Troškovi uvrštenja hartija na službeno tržište BLSE	1.000,00
UKUPNO	196.550,00

IV.6 RAZRJEĐIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE

Emitent očekuje da će postojeći akcionari iskoristiti pravo preče kupovine te da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon IV emisije akcija. U slučaju da postojeći akcionari ne iskoriste pravo preče kupovine akcija iz IV (četvrte) emisije, te da sve ponuđene akcije iz predmetne emisije kupe lica koja nisu u vlasničkoj strukturi Emitenta, struktura vlasništva izgledaće:

Naziv	% Vlasništva	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	55,56004	63.999.118
PREF AD BANJA LUKA	5,92885	6.829.392
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	2,93817	3.384.455
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	2,03037	2.338.763
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	1,53680	1.770.231
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI	0,92862	1.069.670
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN I.F.	0,74028	852.724
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,66077	761.138
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA	0,58537	674.281
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,43640	502.688
OSTALI	4,78053	5.506.655
KUPAC/KUPCI AKCIJA IZ ČETVIRTE EMISIJE	23,87378	27.500.000
UKUPNO	100	115.189.115

Vrijednost imovine po akciji na dan posljednjeg bilansa prije javne ponude (31.12.2024. godine) iznosi 629.468.442 KM (vrijednost imovine 629.468.442/67.689.115 akcija = 9,30 KM).

Cijena po akciji ponuđena u javnoj ponudi emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Ne postoji dio emisije koji je rezervisan za određene investitore.

IV.7 DODATNE INFORMACIJE

IV.7.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Agent četvrte emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.

Osim angažovanja agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude. Agent emisije je pored provođenja postupka emisije redovnih (običnih) akcija, vršio i savjetodavne usluge u pogledu izrade potrebne dokumentacije (odluke o emisiji, odluke o uvrštenju hartija na tržište i dr.), te će nakon okončanja javne ponude i proglašenja uspjeha emisije redovnih (običnih) akcija od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, iste registrovati kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Okružnog privrednog suda u Bijeljini..

IV.7.2 Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Jedinstveni prospekt, pored mišljenja ovlašćenog revizora navednih u tački III.2, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj.

IV.8 Prilozi

Prilog 1. – Note uz finansijske izvještaje